

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE

# NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za šesti razred niže srednje škole

Priština, septembar 2003.

Glavni urednik:

*Isuf Zeneli*

Urednici:

*Xhavit Rexhaj*

*Ramush Lekaj*

*Bajram Shatri*

Lektura i korektura:

*Suada Džogovi*



INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES  
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT  
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

**QEVERIA E KOSOVËS - GOVERNMENT OF KOSOVO - VLADA KOSOVA**

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGjisë  
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY  
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I TEHNOLOGIJU

## **ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO**

**PREDMET: PRIMJENA PLANA I PROGRAMA  
ZA ŠESTI RAZRDED**

**BR: MONT 53/01B/2003.**

**DATUM: 15. avgust 2003.**

U saglasnosti sa članom 6.1 paragrafa (b), kao i člana 7.1 Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i u saglasnosti sa Pravilnikom 2001/19 od 13. septembra 2001. o izvršnim organima privremenih institucija samouprave Kosova, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izdaje ovo Administrativno uputstvo.

### **član 1.**


1.1. Cilj Administrativnog uputstva je primjena nastavnog Plana i programa za šesti razred, kao rezultat prestrukturiranja u osnovnom obrazovanju.

### **član 2.**

2.1. Nastavni plan i program za šesti razred priložen je Administrativnom uputstvu.

**Ilan 3.**

- 3.1. Nastavni Plan i program za šesti razred stupa na snagu u školskoj 2003/2004. godini.
- 3.2. Primjenom Plana i programa za šesti razred stupaju van snage dosadašnji planovi i programi za šesti razred osnovne škole.
- 3.3. Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sa 15. avgustom 2003. god.



Mr. Rexhep Osmani, ministar

## **SADRŽAJ**

Administrativno uputstvo, 3

UPUTSTVA ZA PRIMJENU NASTAVNIH PLANOVA, 7

- I. Uvod, 7
- II. Ciljevi, 8
- III. Vrednovanje, 10
- IV. Metodološka uputstva, 12
- V. Izvori i nastavna sredstva, 13
- VI. Nastavni plan predmeta, 14
- VII. Organizacija nastavnog procesa, 15

BOSANSKI JEZIK, 19

## **STRANI JEZICI**

ENGLESKI JEZIK, 33

FRANCUSKI JEZIK, 43

NJEMAČKI JEZIK, 57

MATEMATIKA, 85

BIOLOGIJA, 97

FIZIKA, 115

HISTORIJA, 127

GEOGRAFIJA, 147

GRADANSKO VASPITANJE, 165

## **UMJETNOST**

MUZI KO VASPITANJE, 179  
LIKOVNO VASPITANJE, 189

TEHNOLOGIJA, 195

TJELESNI ODGOJ I SPORT, 205

## **UPUTSTVA ZA PRIMJENU NASTAVNIH PLANOVA**

### **I. UVOD**

Obrazovanje je u svako vrijeme predstavljalo i danas predstavlja polje koje vodi društvenom, političkom i ekonomskom razvoju različitih zemalja pa i Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po međunarodnim standardima započetu poslije završetka rata, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) sada realizuje preuzimajući svestrane i praktične korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu od historijskog znanja za razvijanje i napredovanje kosovskog društva, MONT teži ka promjeni gledišta u procesu razvijanja i nasti sa jasnom vizijom za njegovu budućnost i njegovo mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovskog društva u političkim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, naučnom i tehnološkom razvoju kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj nastavnog plana i programa zasniva se na osnovi naučne procedurice, kako po obliku, metodološkom pristupu, organizaciji i predmetnom sadržaju tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Glavni principi rada profesionalnih grupa bili su stalno u toku najnovijih razvoja u obrazovanju i u konsultaciji sa međunarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji je izrađen na dugoročnoj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekoliko zemalja.

Proses je se odvijati u određenim fazama na sva tri nivoa školovanja (prvi nivo I-V, drugi nivo VI-IX, treći nivo X-XII ili XII). U prvoj fazi (2003) uređeni su predmetni planovi i programi za VI razred.

Posebna pažnja je posvećena njegovanju pozitivnog stava prema učenju, podsticanju učenika da se angažuju opravdanim načinom u ispunjavajuščim školskim zahtjevima, razvoju vještina iz svakodnevnog života, uvijek umajući i u vidu karakteristike fizičkog i psihikog razvoja ovog uzrasta.

Realizacija ciljeva plana i programa zavisi e od posve enog rada nastavnika, kojima se ovaj plan i program i posve uje. Da bismo olakšali primjenu ovog nastavnog plana i programa, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije organizova e predavanja sa nastavnicima koji e biti vo eni od eksperata odgovaraju ih oblasti sa dodatnim uputstvima ovoga plana i programa.

## **II. CILJEVI**

**Cilj Nastavnog plana i programa za šesti razred je:**

- obezbje ivanje povoljnih uslova za intelektualni, estetski, fizi ki, društveni, moralni i duhovni razvoj u enika;
- obezbje ivanje orijentisanja i realizacije u eni kih interesa i ispunjavanje aspiracija preko u enja;
- konsolidacija znanja, pove avanje, orijentisanje obdarenosti i sposobnosti za gra enje u eni ke budu nosti;
- omogu avanje koriš enja raznih izvora za obezbje ivanje i obradu informacija, kao i za razvoj kriti kog pristupa prema informacijama i injenicama koje se nude;
- podsticanje u enika za preduzimanje inicijativa i nezavisnih djelatnosti u porodi nom okruženju i šire, poštuju i osnovna pravila ponašanja u grupi, u zavisnosti od razli itih vrsta djelatnosti koje obavljaju.

Radne grupe za izradu planova i programa prilago enim sadržajem izabrale su opšte ciljeve i specifi nosti za ostvarivanje izloženih ciljeva od kojih su jasno odre eni o ekivani rezultati na kraju šestog razreda.



### **III. VREDNOVANJE**

Vrednovanje (ocjenjivanje) je proces posmatranja, sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju određivanja stepena do kojeg je u enik savladao nastavne ciljeve. U enike treba podsticati ka dostizanju ciljeva znanja (očekivani rezultati) određenog nastavnog programa i određenog nivoa.

Ovaj proces se podstavlja na osnovu naredila kao što su:

- određivanje cilja i vrijednosti procesa vrednovanja / ocjenjivanja;
- korištenje odgovarajućih instrumenata mjerjenja u skladu sa zadatkom kako bi se mjerjenje odnosilo na prepostavljeni cilj mjerjenja;
- obezbjeđenje kvalitetnih informacija o postignutom rezultatu u enika putem kontinuiranog mjerjenja i vrednovanja;
- mjerjenje i vrednovanje treba da su međusobno balansirani i treba da obuhvataju programsku cjelinu sadržaja nastavnog predmeta;
- postojana vjerodostojnost podataka o tačnosti dospiljenog stepena u enika;
- korištenje tehnika vrednovanja putem kojih jasno razlikujemo dostignuti stepen znanja u enika.

#### **III. 1. Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje;
- upitnik (samovrednovanje);
- pisani izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju;
- usmeno izražavanje;
- pisano izražavanje;
- kontrolni listovi (koriste se za manevarske vještine snalažljivosti);
- dosje ili portfolio (samovrednovanje);
- test na bazi kriterijuma i ciljeva;
- test dostignuća sa osnovu pitanja (zahtjeva):
  - odgovor sa više alternativa;
  - kratki i otvoreni odgovor;
  - izabrani otvoreni odgovor i dr.

I svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

*Na kraju nastavnog procesa, svaka škola utvr uje standarde i kriterijume putem kojih odre uje dostignuti stepen za šesti razred.*

### **III. 2. Stepen usvojenosti (gradiva)**

Na kraju školske godine, svaki u enik treba da dostigne odre eni (potrebni) stepen usvojenosti nastavnog gradiva:

- **odli an** (stepen najviše usvojenosti);
- **vrlo dobar** (stepen više usvojenosti);
- **dobar** (stepen srednje usvojenosti);
- **dovoljan** (stepen dovoljne usvojenosti);
- **nedovoljan** (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda (vidi tabelu) koji se baziraju na:

Opšti ciljevi	Stepen najviše usvojenosti 90%	Stepen više usvojenosti 80%	Stepen srednje usvojenosti 60%	Stepen dovoljne usvojenosti 40%	Stepen nedovoljne usvojenosti
<b>Poznavanje nastavnog predmeta</b>	Najviše sposobnosti poznavanja i koriš enja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Više sposobnosti poznavanja i koriš enja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Srednje sposobnosti poznavanja i koriš enja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Dovoljne, ograni ene sposobnosti poznavanja i koriš enja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.	Nedovoljne sposobnosti poznavanja i koriš enja znanja predmeta u raznim jednostavnim situacijama.
<b>Razumjevanje nau - nih tokova</b>	Najviše sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok -posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasu ivanje.	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok -posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasu ivanje.	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok -posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasu ivanje.	Dovoljne ograni ene sposobnosti razumijevanja zadatka i nau nih procesa.	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadatka i nau nih procesa.

<b>Kritičko mišljenje</b>	Visoke sposobnosti kriti kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema - primjenjujući objašnjava na elu i iskustva.	Sposobnosti kriti kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema - primjenjujući objašnjava na elu i iskustva.	Ograničene sposobnosti kriti kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema - primjenjujući objašnjava na elu i iskustva.		
<b>Manevarske vještine</b>	Ste ena zadovoljavajuća sposobnost manevarskih vještina.		Niži stepen usvojenih sposobnosti za (neke) manevarske vještine.		

#### IV. METODOLOŠKA UPUTSTVA

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta.

Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadžajnih specifičnosti nastavnih tema, didaktičkih potreba uzimajući u obzir psihofizičke mogućnosti i formiranost u enika i dr.

Primjena neke metode (npr. deduktivne) ne podrazumijeva odbacivanje neke druge metode (npr. induktivne). Metodologiju i tehniku rada sa učenicima treba kombinovati, kako bi one postale komplementarne u smislu pospješivanja dinamike nastave, razbijanja monotonije i motivisanja u enika.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i tehnike u enja.

Zato, u toku jednog nastavnog sata nastavnik može primjeniti različite kombinovane nastavne tehnike i metode radi postizanja što boljih rezultata u procesu nastave.

Imajući u obzir cilj za što kvalitetnijom nastavom trebalo bi imati u vidu neke tehnike i metode:

- izlaganje i pojašnjenje;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;

- u enje kroz rješavanje problema;
- diskusija (debata);
- rad u grupama;
- predstavljanje i interpretacija;
- tehnike kriti kog mišljenja;
- idejna inspirativnost (brainstorming);
- samostalno istraživanje.

Za odre ene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primjeniti i interaktivna nastava kombinovana sa prakti nim aktivnostima.

Za odre ene nastavne teme može se koristiti nastava u prirodi, razli ite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slu ajevima primjene nazna enih nastavnih metoda i tehnika, potrebno je koristiti odgovaraju a didakti ka nastavna sredstva i poma-gala bez kojih se o ekivani rezultati ne mogu uspješno ostvariti.

## **V. IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Radi efektivne realizacije ciljeva nastave i u enja, koje ovaj nastavni plan i program postavlja, nastavnici i u enici treba da koriste razli ite izvore i sredstva informacija.

Dosadašnji proces obrazovanja odvijao se uz školske udžbenike kao glavnog izvora informacija. U ovom trenutku nedostaju adekvatni udžbenici za odgovaraju e nastavne predmete, ali nastavnici i u enici imaju mogu nosti da koriste razne udžbenike iz prethodnih ili narednih obrazovnih nivoa, kao i druga dopunska pomagala u cilju obezbje ivanja znanja i iskustava koji imaju nau nu podlogu.

Pored raznih školskih udžbenika sugerisemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priru nici, atlasi i brošure;
- novine, stru ni i nau ni asopisi;
- fotografije, posteri, proglaši, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- ra unarski programi, internet, CD i dr.

U nadležnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomoć na nastavna sredstva, vode i računa o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih sredstava sa posebnim naglaskom na bitne argumente koji utiču na kvalitet učenja.

Sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripadne i učeniku.

## VI. NASTAVNI PLAN PREDMETA

<b>Br.</b>	<b>Nastavni predmeti</b>	<b>Broj asova</b>	<b>Postotak</b>
1.	Bosanski jezik i književnost	185	17,85
2.	Engleski jezik	111	10,71
3.	Matematika	148	14,29
4.	Biologija	74	7,14
5.	Fizika	74	7,14
6.	Historija	74	7,14
7.	Geografija	74	7,14
8.	Građansko vaspitanje	37	3,57
9.	Muzikologija	37	3,57
10.	Likovno vaspitanje	37	3,57
11.	Tehnologija	37	3,57
12.	Tjelesni odgoj i sport	74	7,14
13.	Izborni: a) dopunski asovi obaveznih predmeta; b) građansko vaspitanje, etika, umjetnosti, interpretacije, zdravstveni kursevi, prava i sloboda pojedinka, obrazovanje za preduzetnike; c) životna sredina; d) vrijeme za ekskurzije / šetnje i djelatnosti za individualni razvoj.	74	7,14
	<b>Ukupno</b>	<b>1036</b>	<b>100.0</b>

## **VII. ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA**

### **Redovna nastava**

Nastavni plan i program za šesti razred treba da se realizuje ne za manje od 37 nedjelja zakonom utvr enih, ili 185 dana utvr enih kalendarskom školskom godinom.

Dvanaest prvih predmeta nastavnog plana su obavezni, za koje je data tabela o podjeli asova.

### **Izborna nastava**

Dio po izboru u planu i programu ostaje školi na raspolaganju, koji se odnosi na autonomiju škole.

Odluka za dio plana i programa po izboru treba da se odnosi na osnovu mišljenja, gdje e se obuhvatiti u enici, nastavnici, roditelji i drugi zainteresovani faktori. Ova odluka treba da se donese sa stru nim organima škole najkasnije do 15. septembra.

Škola obavlja izbor, uvažavaju i individualne zahtjeve i potrebe u e nika. Ovakve orientacije dozvoljavaju prostor za jednu individualizovanu djelatnost u školi, istovremeno preporu uju standarde za jedan kvalitetan i ravnopravan nastavni proces, nezavisno od razlika izme u u e nika.

Kursevi i djelatnosti po izboru mogu se obezbijediti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, ili može ih predložiti škola. Izbor može biti:

- a) dopunski asovi iz obaveznih predmeta (npr. 1 ili 2 nastavna asa na maternjem jeziku, stranom jeziku, na asu matematike ili nekom drugom nastavnom predmetu);
- b) strani jezik (u enici i škola mogu se opredijeliti koji e se od stranih jezika uzeti kao drugi strani jezik: njema ki jezik, francuski jezik ili neki drugi evropski jezik).
- c) uvo enje predmeta / novih kurseva (npr. gra ansko vaspitanje, etika, umjetnosti interpretacije, kurs iz zdravstva, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, tehnologija informisanja i komunikacije);
- d) teme iz života (kao npr. zaštita životne sredine, integrisane teme i dr.);
- e) vrijeme za ekskurzije / šetnje i djelatnosti za individualni razvoj.

Na osnovu ovoga škola ima mogunost angažovanja sa više odgovornosti u izradi potrebnih programa ponu enih predmeta / kurseva, uvijek imaju i za osnovu plan i program obaveznih predmeta i u ispunjavanju osnovnih potreba i zahtjeva u enika, kako bi se osigurale ravноправne mogunosti za sve. Od MONTA može se tražiti pomoć za potrebni materijal za izabrane kurseve od strane škole.

Kada škola odluči za izborni dio plana i programa (dopunski asovi obaveznih ili drugih predmeta / kurseva), vrši se izbor adekvatnog kadra za vođenje nastave sa ovim predmetima / kursevima tokom primjenjivanja.

Kada škola na osnovu zahtjeva i potreba u enika odluči za jedan ovakav izbor, vođenje nastave je obavezno, kao i informisanje regionalne kancelarije za obrazovanje i opštinske direkcije za obrazovanje.

Vrijeme trajanja izborne nastave na ponu enim kursevima određuje se od strane stručnih organa škole, u zavisnosti od ispunjavanja zahtjeva i potreba u enika.

## **ENGLISH LANGUAGE (3asa nedjeljno, 111 asova godišnje)**

### **INTRODUCTION**

Learning is a complex process of discovery, collaboration, and inquiry facilitated by language. Composed of interrelated and rule/governed symbol systems, language is a social and uniquely human way of representing, exploring, and communicating meaning. Language is essential for forming interpersonal relationship, understanding social situations, extending experiences, and reflecting on thought and action. Language is the primary basis of all communication and the primary instrument of thought.

### **PHILOSOPHY**

The program for English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Students' background knowledge, skills and attitudes will be used as a means of developing communicating abilities. As the students develop communication skills, they also increase their linguistic accuracy and develop language learning strategies.

In the English language program students will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- expressing and negotiating meaning (communication).
- patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artifacts and symbols (culture).
- sounds, written symbols, vocabulary, grammar and discourse (language).
- cognitive, socio-affective and meta-cognitive process (general language education).

Integral to all three processes are the communicative intents or functions of communication, reporting or describing and so on, which are developed in the experience / communication component. Students will also learn about the language and how to use it : the sound – symbol sys-

tem, vocabulary, grammar and discourse elements that are needed to convey ideas and enhance communication in an oral or written context.

## **GOALS**

The long – term goals in the study of English language are cultural understanding and effective communication. The development of cultural understanding and linguistic proficiency is a complex process involving a variety of language experiences and exposure to the culture of the people whose language is being studied.

- Students will reinforce their language knowledge and language skill, gained at the previous level, and will broaden them gradually, aiming at increasing language awareness and broadening their communicative ability.
- They will deepen their understanding of their own culture and other cultures, where English is spoken as a first, second, or an international language.

## **GENERAL AND SPECIFIC OBJECTIVES**

- Enable students to communicate more efficiently:
  - Develop their language skills;
  - Gain self confidence in communication;
  - Use the language skills communicatively.
- Increase language awareness:
  - Understand and use the sound system of English;
  - Understand vocabulary related to familiar topics and vocabulary areas;
  - Gain some control of basic structure;
  - Recognize the basic similarities and differences between English and mother tongue.
- Make subject matter connections:
  - Gain the ability to orient in time, space, and so on;
  - Be able to deal with numbers, dates...;
  - Use technical equipment (tapes recorders, computers, etc).
- Apply information within and between learning areas:
  - Recognize and select information;
  - Draw conclusions;
  - Explore cross-curricular issues.

- Develop awareness of their own identity and of the others:
  - Understand differences in race, culture, class, and so on;
  - Recognize the importance of the culture in their education;
  - Understand the customs of their country and compare them with other countries.

## **CONTENT**

### **Topics**

#### **1. Personal identification**

- Introducing people
- Describing people
- Personal information (feelings, emotions, likes and dislikes)

#### **2. House and environment**

- Types of accommodation
- Furniture
- Garden and school yard

#### **3. Daily life (routine)**

- At home
- At school
- Weekends

#### **4. Free time and entertainment**

- Leisure activities
- Hobbies and interests
- Sports

#### **5. Travel**

- Public and private transport
- Traffic
- Holidays

#### **6. Relation with other people**

- Relationship
- Correspondence
- Meeting

#### **7. Health and body care**

- Parts of the body

- Hygiene
- Medical services

**8. Education**

- Schooling
- Subjects
- Jobs

**9. Shopping**

- Shopping facilities
- Shopping for food and clothes
- Household articles

**10. Services**

- Post (telephone, e-mail)
- Hospital
- Petrol station

**11. Places**

- Hometown
- Directions
- Sightseeing

**12. Weather**

- Climate
- Weather forecast
- Seasons

**ATTAINMENT TARGETS**

**• Listening**

**At the end of grade six learners can:**

- Recognize familiar words and basic phrases concerning themselves, their families and relationship between people;
- Understand formal and informal forms of greeting, leave-takings and expressions of politeness;
- Understand and follow simple instructions;
- Understand short simple descriptions of people and places.

**• Speaking**

**At the end of grade six learners can:**

- Present simple, oral presentation about family, friends, school and home;

- Exchange personal feelings and emotions in English;
- Identify and discuss aspects of everyday life such as transport, clothing and food;
- Demonstrate awareness of formal and informal greeting, leave-takings and expressions of politeness.

**• Reading**

**At the end of grade six learners can:**

- Read and comprehend simple written messages;
- Understand straightforward information within known areas such as personal information, and simple reports on familiar matters;
- Understand simple notices, signs and information, for example at the airport, bus (railway) station.
- Understand simple instructions about health and body care, shopping and simple directions to places.

**• Writing**

**At the end of grade six learners can:**

- Write short, simple informal notes or messages about themselves, friends, families and school activities;
- Complete most forms related to personal information;
- Write letters on a limited range on topics related to personal experiences and express opinions;
- Write a very short simple narrative or description (about holidays, everyday activities).

**Note:** In order to achieve the targeted aims and objectives, and cover the topical content of the grade six (6) syllabus, teachers should select teaching materials from coursebook(s) of **elementary level**. These materials and aids should primarily be age-appropriate, which means that they should be dedicated to young teenagers. It again remains in the teacher's domain to select teaching materials that may be type-appropriate, which s/he may use either as alternative or supplementary material in English language teaching.

For methodological guidelines see chapter 5 in the English Language Curriculum document.

## **METHODOLOGY**

### **The Communicating Approach and Task - Based Learning**

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The Communicative Approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills*, that is *listening* and *reading* skills, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation which involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills*—either by *speaking* or by *writing*.

### **The Learning – Centred Classroom**

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aim, or set of aims will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

### **The use of the mother tongue in the classroom**

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an 'equivalent' word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

### **Vocabulary**

Vocabulary teaching and learning is central to learning English. Words have a central place in culture, and learning words is seen by many as the main task in learning another language.

At level 2 learners are beginning to read independently selecting simple texts and using a bilingual dictionary or glossary to look up new words. When reading on their own they are beginning to use context to work out what unfamiliar words mean etc.

L 2	<b>Teacher's role</b>	<b>Learner's role</b>	<b>Possible activities</b>
	▪ to guide the learners, monitor and assist their	▪ to collaborate with teachers and peers, use bilingual	▪ matching parts of words to other words, e.g. beginnings and endings;

	work to introduce new words.	dictionaries, to write word lists, produce diagrams etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ memory games;</li> <li>▪ filling in crosswords, grids ,and diagrams.</li> </ul>
--	------------------------------	--	--

### The Role of Grammar

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect's plan, than we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English ( Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but *how* to teach it. We should consider which approach to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher's responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

L 2	Teacher's role	Learner's role	Possible activities
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ To set problems, tasks and activities;</li> <li>▪ To monitor the development of activities</li> <li>▪ To make notes of possible problems related to meaning and form;</li> <li>▪ To ask questions that focus on meaning, form and context.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ To solve problems, fulfil tasks, and do activities;</li> <li>▪ To answer questions related to meaning, form;</li> <li>▪ To make attempts at noticing the regularities in language.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Problems and puzzles;</li> <li>▪ Drilling;</li> <li>▪ Open dialogues;</li> <li>▪ Substitution tables;</li> <li>▪ Guided writing.</li> </ul>

At this level, learners should be able to recognize different word categories and put words into phrases. They may also be able to combine phrases in order to form sentences. They should be able to deal with both Yes/No questions and WH-questions. At this level, learners may be able

not only to grasp the meaning of language items, but also to understand particular aspects of the language system. Developing their cognitive and meta-cognitive skills, learners should be able to understand and use the rules of grammar. Regardless of this, teachers should be careful, when discussing explicitly and explaining the grammar, not to overdo, that is not to lecture on grammar. Instead, they should demonstrate grammar through substitution tables, or drills incorporated within communicative activities.

Teachers should always bear in mind that grammar is not an aim on its own, but is closely connected with communication. It should not be used as a driving force, but should arise out of other classroom activities.

## ASSESSMENT AND EVALUATION

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;
- to see if learners have reached a particular standard;
- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been- that is, how much their pupils have changed.

This change can be in:

- The amount of English learners know;
- The quality of the English they use;
- Their ability to use English.

The general word for measuring the change is assessment. Naturally if we want to assess how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

There are different types of assessment (or evaluation).

- Self assessment (self - evaluation)
- Group assessment (group - evaluation)
- Individual assessment (evaluation)
- Combination of group and individual assessment
- The use of work samples, portfolios and projects.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress, then **tests** are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

Some major reasons for testing are:

- To diagnose learners' standard on arrival;
- To measure learners' progress;
- To find out how much pupils have learned;
- To find out the quality of learning;
- To find out how many of the class have learned what they were supposed to learn;
- To motivate pupils;
- To show the teacher what to teach next.

There are different kinds of tests, such as:

- Proficiency tests
- Achievement tests
- Placement tests
- Diagnostic tests use proficiency or achievement tests

We see **evaluation** as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance. Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge whether s/he makes a contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions.

With the evaluation we are trying to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use assessment procedure to develop and improve, not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

**For methodological guidelines see the English Language Curriculum document.**

# **FRANCUSKI JEZIK**

**(2. godina nedjeljno, 74. godišnje)**

## **UVOD**

Nastava francuskog jezika do sedamdesetih godina, učila se u većini kosovskih škola. Kasnije ovaj odnos se promjenio u korist engleskog jezika.

Francuski jezik i danas je jedan od najznačajnijih svjetskih jezika i predstavlja jezik od interesa za dalje učenje na Kosovu. Francuski jezik se priznaje kao službeni jezik u OUN-u, kao jezik diplomatije, kulture, umjetnosti, mode, dobrog ponašanja, itd. Kao takav on ostaje jezik od interesa za današnje i buduće generacije.

Po novom Planu i programu Kosova učenje stranih jezika omogućava **formiranje aktivnog i savjesnog građana u demokratskom i multikulturalnom društву**.

Francuski jezik, sada i u budućnosti, uče se samo kao drugi strani jezik u II i III nivou. U srednjoj nižoj školi učiće se dva jezika nedjeljno kao izborni predmet. Dakle, učiće se u školama u kojima će učenici željeti da uči. Do primjene reforme i uvođenja novih programa u svim razredima, francuski jezik, tamo gdje se još uvijek uči, učiće se prema starim programima (dakle, kao prvi strani jezik).

## **CILJEVI**

**Učenje francuskog jezika u VI razredu, dakle prva godina učenja ovog stranog jezika ima sljedeće glavne ciljeve:**

- jačanje opštih kompetencija učenika na učenju maternjeg jezika i prvog (i drugog) stranog jezika;
- razvijanje sposobnosti za komuniciranje na stranom jeziku;
- savladavanje osnovne komunikacije u situacijama svakodnevnog života;
- obogaćivanje kulturnog iskustva učenika;

- prihvatanje drugih kultura i razvijanje kritičkog stavova prema tim kulturama;
- osvješćivanje za uvanje kulturne različitosti;
- razvoj naklonosti i simpatija prema francuskoj kulturi;
- kognitivni i psihohibativni razvoj učenika;
- opšte formiranje licnosti učenika;
- formiranje radnih navika za samostalni rad, poznavanje tehniku učenja;
- razvoj interdisciplinarnih i međukulturnih aktivnosti;
- pripremanje učenika za profesionalni život i učenja tokom svih vremena života;
- prihvatanje drugoga i borba protiv raznih stereotipova, itd.

## **PREDMET: FRANCUSKI JEZIK**

### **Kategorije i potkategorije**

#### **1.0. KOMUNIKACIJA**

- 1.1. Motivacija za komunikaciju**
- 1.2. Osposobljavanje za komunikaciju**
- 1.3. Razvoj receptivne sposobnosti**
  - 1.3.1. Slušanja**
  - 1.3.2. Čitanja**
- 1.4. Razvoj produktivne sposobnosti**
  - 1.4.1. Govorenja**
  - 1.4.2. Pisanja**

#### **2.0. RAZUMIJEVANJE I PRIMJENJIVANJE JEZIKA**

- 2.1. Poznavanje zvuka**
- 2.2. Razumijevanje rječnika**
- 2.3. Elementi predavanja (koncepti)**

#### **3.0. KULTURA**

- 3.1. Kultura francuskog naroda**
- 3.2. Kultura albanskog naroda**
- 3.3. Francuski jezik u svijetu (frankofonija)**

## OBJEKTIVI I O EKIVANI REZULTATI

Raz-red	Kategorije	Opšti objektivi	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati
VI	KOMUNIKACIJA	Proširenje rje ni kog fonda francuskog jezika	Savladavanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• leksi kog fonda</li> <li>• jezi kih izraza</li> <li>• jezi kih struktura</li> </ul> Osposobljavanje u enika za slušanje / razumijevanje	U enik je u stanju da upotrijebi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• po etni leksi ki fond</li> <li>• po etne izraze</li> <li>• po etne mehanizame jezika</li> </ul>
	SHVATA NJE I UPOTRE-BA JEZIKA	Razvoj i proširenje sposobnosti i navika za individualni i grupni rad	Osposobljavanje u enika za izražavanje na francuskom jeziku	U enik je stekao po etne navike i sposobnosti za rad
	ME UPR O- GRAMSK E VEZE	Pravilno izgovaranje zvuka francuskog jezika	Osposobljavanje u enika za pisanje na francuskom jeziku	U enik razlikuje i ponovno ispravno proizvodi osnovne zvuke
		Razvijanje sposobnosti i navika za rad (u enika)	Razvijanje sposobnosti i navika za rad (u enika)	U enik shvata osnovne mehanizme i njihovo funkcionisanje
		Shvatanje osnovnog leksi kog fonda francuskog jezika	Percepcija i razlikovanje zvuka i ponovno proizvo enje	U enik poznaje osnovne funkcije rije i u re enici
		Raspore ivanje rije i u re enici	Shvatanje jezi kih mehanizama i njihovih funkcija	U enik primjenjuje

	KULTURA	<p>Proširivanje me uprogramskog znanja</p> <p>Upoznavanje u enika sa francuskom kulturom</p> <p>Zna i značaj frankofonskih zemalja u svijetu</p>	<p>re enici</p> <p>Proširivanje znanja iz društvenih nauka</p> <p>Proširivanje znanja iz prirodnih nauka</p> <p>Proširivanje znanja iz umjetnosti</p> <p>Ja učiće opšte kulturne sposobnosti</p> <p>Osvješćivanje da bude otvoren sa drugima</p> <p>Ja učiće me ukulturalnih kompetencija</p> <p>Otkriće druge kulture</p> <p>Smjerovi razvoja frankofonije u svijetu</p>	<p>me upogramske veze (koristi svoja saznanja iz drugih oblasti i obratno)</p> <p>Učenik saznaće osnovna shvatanja francuske kulture</p> <p>Učenik u vršku je me ukulturne kompetencije</p> <p>Učenik otkriva drugu kulturu</p> <p>Učenik razumije položaj francuskog jezika u svijetu i zna i značaj njegovog razumijevanja</p>
--	---------	--	---	--

## **TEME I KOMUNIKATIVNE VJEŠTINE (LES THEMES ET LES SAVOIRS COMMUNICATIFS)**

### **1.0. Komunikativne vještine (les savoirs communicatifs)**

#### **1.1. Svakodnevni društveni odnosi (les relations sociales courantes):**

- 1.1.1. Pozdrav, rastanak (saluer, prendre congé)
- 1.1.2. Susreem se sa nekim (prendre contact avec quelqu'un)
- 1.1.3. Zahvaljujem se (remercier)
- 1.1.4. Izvinjavam se (s'excuser)
- 1.1.5. Tražim uljudno (demander poliment)
- 1.1.6. estitam: ro endane, praznike (exprimer des souhaits: anniversaire, fête)
- 1.1.7. Pozivam, predlažem...(inviter, faire des propositions...)

#### **1.2. Identitet: dajem / tražim informacije (l'identité: donner /demander des informations):**

- 1.2.1. Ime i prezime, predstavljanje (prénom et nom, la présentation)
- 1.2.2. Kazujem doba starosti (dire l'âge)
- 1.2.3. Državljanstvo (la nationalité)
- 1.2.4. Mjesto boravka, adresa (lieu où l'on habite, l'adresse)

#### **1.3. Djelatnosti svakodnevnog života (les activités de la vie quotidienne)**

- 1.3.1. Škola (l'école)
  - 1.3.1.1. Kazujem razred (indiquer la classe)
  - 1.3.1.2. Kazujem školu (indiquer son école)
  - 1.3.1.3. Kazujem nastavne predmete (indiquer les disciplines étudiées)
  - 1.3.1.4. U ešem u ritualu razreda (participer au rituel de la classe)
  - 1.3.1.5. Tražim / dajem informacije za nastavna sredstva (demander / donner des informations sur une journée à l'école)
  - 1.3.1.6. Tražim / dajem informacije za jedan školski dan (demander / donner des informations sur le matériel à l'école)
  - 1.3.1.7. Tražim / dajem informacije za etape školske godine (demander / donner des informations sur les étapes de l'année scolaire)
- 1.3.2. Porodica (la famille)
  - 1.3.2.1. Imenovanje lanova uže porodice (nommer les membres de la famille proche)

- 1.3.2.2. Kazujem koliko bra e/ sestara imam (dire combien on a des frères et des soeurs)
- 1.3.2.3. Kazujem starosno doba /imena bra e/ sestara (indiquer l'âge et le prénom des frères et des soeurs)

#### **1.4. Ukusi (les goûts)**

- 1.4.1. Kažem šta mi se (ne) svi a: pjesma, pjeva , muzika, sport, hrana (dire ce qu'on aime / ce qu'on n'aime pas: chanson, chanteur, musique une préférence, sport, aliments)
- 1.4.2. Izražavanje sklonosti (indiquer une préférence)

### **2.0. Gramati ke kategorije (les catégories grammaticales)**

#### **2.1. Imenice (le nom)**

- 2.1.1. Rod imjenica (le genre du nom)
- 2.1.2. Broj (le nombre)

#### **2.2. Odrednice - re enica (les déterminants – la phrase)**

- 2.2.1. Odre eni lan (l'article défini)
- 2.2.2. Neodre eni lanovi (l'article indéfini)
- 2.2.3. Sažeti lan (l'article défini contracté)

#### **2.3. Pridjevi (les adjectifs)**

- 2.3.1. Pokazni pridjevi (les adjectifs démonstratifs)
- 2.3.2. Prisvojni pridjevi (les adjectifs possessifs)
- 2.3.3. Kvalifikativni pridjevi (les adjectifs qualificatifs)

#### **2.4. Brojevi (les adjectifs numéraux)**

- 2.4.1. Osnovni brojevi (les numéraux cardinaux)

#### **2.5. Zamjenice (les pronoms)**

- 2.5.1. Li ne zamjenice (les pronoms personnels)

#### **2.6. Glagol (le verbe)**

- 2.6.1 Grupe glagola sa –er (le groupe des verbes en –er)
- 2.6.2. Glagolsko vrijeme (les temps du verbe)
- 2.6.3. Glagolski oblici (les modes)

### **3.0. Sintaksa (la syntaxe)**

#### **Vrste re enica:**

#### **3.1. Afirmativna re enica (la phrase affirmative)**

- 3.2. Upitna rečenica (la phrase interrogative)**
- 3.3. Negaciona (odrična) rečenica (la phrase négative)**

## **4.0. Fonetika (la phonétique)**

- 4.1. Samoglasnici (les voyelles)**
  - 4.1.2. Nazalni samoglasnici (les voyelles nasales)
- 4.2. Suglasnici (les consonnes)**

## **5.0. Povezivanje riječi (la liaison des mots)**

## **6.0. Ortoepia (le contenu orthoépique)**

## **7.0. Pravopis (l'orthographe)**

## **8.0. Kultura (la culture)**

- 8.1. Svakodnevni odnosi (les relations courantes)**
- 8.2. Identitet (l'idéntité)**
- 8.3. Sredina - svakodnevni prostor (le milieu - l'espace courant)**
- 8.4. Vrednovanje znanja učenika (l'évaluation des connaissances des élèves)**
- 8.5. Porodica (la famille)**
- 8.6. Frankofonija (francuski u svijetu)**

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

### **1.0. METODI KO-DIDAKTIKI PRINCIPI**

Naučiti jedan jezik zna i naučiti govornu komunikaciju na takav način da se može upotrijebiti jezik u realnim životnim situacijama.

Sposobnosti zauzimaju primarno mjesto u učenju jezika.

#### **1.1. Prvi princip:**

Usredstvo učenja na komunikaciju, a ne kao do sada usredstvo učenja na jezik.

#### **1.2. Drugi princip:**

Usredstvo učenja učenika i na njegovo učenje.

## 2.0. KOMUNIKATIVNI OBLIK PREDAVANJA

Da je najbolje predavanje u obliku govorne komunikacije, poznato je, jer je me unarodno prihva eno. Zato, u jednoj savremenoj nastavi, govornoj komunikaciji se posve uje posebna pažnja. Ovaj oblik nastave u enicima omogu ava da postignu jezi ka sredstva koja su njima potrebna da bi se izražavali na francuskom jeziku, u odre enim jezi kim i društvenim situacijama.

Govorna komunikacija je najprihva eniji oblik za realizaciju postavljenih objektiva. Polazna ta ka jedne takve nastave ne e biti samo gramati ko pravilo ve razne jezi ke situacije. Ovo zna i da se iz jezi kih situacija izvuku pravila a ne obrnuto.

## 3.0. NASTAVNE METODE

### 3.1. Metode koje podstti u govornu i pisanu komunikaciju

- Rad u grupama, u parovima
- Debate
- Igranje uloga
- Obi ni intervjui

### 3.2. Metode koje podstti u samostalni rad

- Tekstovi sa prazim mjestima
- Igre u enja (kao pam enje)
- Kontrola partnera
- Samostalna obrada datih podataka (od biblioteke, ra unara, itd.)
- U enje u toku nastave (u enik igra ulogu nastavnika)
- Dopisivanje sa prijateljima u Francuskoj (partnerstvo škola, dopisivanje izme u naših i francuskih u enika, itd.)

### 3.3. Metode koje podstti u proizvodnju

- Izrada zidnih novina, umjetni kih slika, postera, tekstova (npr. za izložbe, školska takmi enja, školska ili interna takmi enja, itd.)
- Kreativno pisanje poezije, kratkih pripovjedaka, koje se podstti e pomo u aktiviranja unaprijed ste enih znanja

## **4.0. UPOTREBA MEDIJA**

### **4.1. Televizija**

Televizija je korisno i stalno sredstvo koje treba da se koristi kako od strane nastavnika tako i od strane učenika. Školske emisije posvećene francuskoj kulturi kod nas, filmski i dramski programi, kao i razne strane televizijske emisije na francuskom jeziku su jedno jako sredstvo koje može pomoći i ubrzati savladavanje ovog stranog jezika od strane naših učenika.

### **4.2. Film, teatar, muzika**

Film, teatar i muzika takođe ne značaju motivaciono sredstvo za povećanje rezultata u savladavanju francuskog jezika, iako se kod nas one nisu koristili onoliko koliko je to bilo moguće. Kino i teatar zajedno sa televizijom, sada i u budućnosti odigraće značajnu ulogu u ovom smjeru.

### **4.3. Fotografije**

Fotografije pomažu u stvaranju kreativnih i deskriptivnih tekstova:

- Učenici opisuju poznate i neobične stvari koje vide na fotografijama;
- Oni privode jedan događaj, koji po etak ili kraj opisuje fotografiju.

### **4.4. Videoprojektor**

Upotreba projektor-a povećava interesovanje učenika za nastavu. Ovo se postaje pomoći u:

- Prezentacije fotografija, crteža, ilustrovanih pri povjedaka, itd., i tekstova pomoći u folije i projektor-a;
- Djelimičnim pokrivanjem i otkrivanjem fotografije;
- Prikazivanjem nekog događaja pomoći u fotografija bez kronološkog redoslijeda;
- Predstavljanjem podjeljenog teksta u djelovima i složenog na nepravilan način, i njegovo sređivanje.

### **4.5. Auditivni materijal**

Ovaj materijal omogućava suočavanje sa standardnim francuskim jezikom i podstiče razumijevanje pomoći u slušanja:

- U enici nalaze po etak ili kraj jednog ranije slušanog kratkog teksta;
- Oni se poistovjeju sa likovima jednog slušanog dramskog djela i raspravljaju o njihovom ponašanju.

#### **4.6. Videomaterijal**

Upotreba videomaterijala u enicima daje velike mogunosti za smišljanje pisanih i usmenih tekstova.

- Prikazivanje jednog filma radi na osnovu jedne pri povjetke ili bajke, koja podstavlja upoređivanje sa prethodno predstavljanim ili slušanom pri povjetkom ili bajkom.

### **5.0. REDOSLJED DJELATNOSTI**

Za efektivnu nastavu francuskog jezika potrebno je poštovanje ovog redoslijeda:

#### **slušanja/razumijevanja, govorenja, itanja, pisanja.**

Ovo je jedan logički redoslijed, nije poštovanje omogućava brže, lakše i kvalitetnije predavanje stranog jezika.

#### **5.1. Aktivni i konkretni rad**

U toku učenja francuskog jezika u našim školama, nastavnici treba da imaju u obzir naše uslove i okolnosti (kao nefrankofonska sredina), koji se razlikuju od onih u Francuskoj (kao frankofonska sredina).

#### **5.2. Za vježbanje i sprovođenje**

Posebnu pažnju treba posvetiti vježbanju, zavisno od vrste. Ono se može zasnivati na slušanju, gledanju i na pisanju.

### **6.0. POPRAVLJANJE U ENI KIH GREŠAKA**

Oblici popravljanja se isto i na protivređenja i na diskutiranje u krugovima nastavnika. Neki od njih greške vide kao prepreku u procesu nastave, drugi ih vide kao pomoći u savladavanju stranog jezika. Dok neki drugi misle da se one moraju odmah ispravljati da se ne bi potkrale, drugi misle da ne treba popravljati svaku grešku, pod svaku cijenu. Kako god bilo, u fazi jezičkog komuniciranja, u toku opisivanja jedne fotografije, nastavnici praktikuju slobodno izražavanje svojih učenika. U toku popravljanja

ravljanja grešaka, u enike ne treba kazniti, opominjati ili kritikovati za u injene greške.

## 7.0. PREDAVANJE / DIFERENCIRANO U ENJE

Nijedno odjeljenje nema homogeni sastav u enika, što se ti e njihovog prethodnog znanja. Ovo treba da ima u obzir svaki nastavnik i na osnovu toga treba da organizira as. Ovo podrazumijeva da u enike, koji imaju sposobnost za brže u enje, treba tretirati druga ije od drugih, na na in kako bi nastava francuskog jezika bila u skladu sa individualnim mogu nostima i sposobnostima svakog u enika.

## 8.0. TEHNIKE RADA

Jedan od zadatka nastave stranog jezika jeste i osposobljavanje u enika u preuzimanju odgovornosti za individualno u enje. U enici koji imaju mogu nosti da razmišljaju o procesu u enja i da organiziraju nastavni proces, kao i u enje u grupi, obi no postižu bolje uspjehe. Na ovaj na in, oni, pored ostalog, mogu se pripremiti da samostalno reagiraju u vanškolskim situacijama, kao i da nastave sa procesom u enja jezika.

## ME UPREDMETNA I ME UPROGRAMSKA POVEZANOST

U enje stranog jezika, naro ito u višim razredima, pruža višestruke mogu nosti za me upravljane veze, u svim nivoima. Ove veze obuhvati e mnoge oblasti (nastavne predmete), naro ito one jezi ke (maternji i prvi strani jezik), društvenih nauka (gra ansko vaspitanje, historija, geografija itd.), umjetnosti razli itih vrsta, ali i prirodnih nauka. Na ovaj na in, u enici, pomo u znanja iz drugih predmeta, s jedne strane e pomo i za uspješnije savladavanje francuskog jezika, dok e s druge strane, pomo u znanja francuskog jezika proširiti i u vrstiti svoja prethodna znanja iz drugih predmeta.

## VREDNOVANJE

### 1.0. VRSTE VREDNOVANJA NA ASU FRANCUSKOG JEZIKA

#### 1.1. Dijagnosti ko vrednovanje:

- da identificuje poteško e sa kojima se suo avaju u enici i da posreduje u njihovom prevazilaženju;

- da kontroliše znanje u enika.

### **1.2. Spoljašnje vrednovanje**

- da vrednuje znanje u enika, da se uvjeri da je ste eno znanje dovoljno da u enik može da pređe u sljedeći razred;
- da vrednuje napredovanje u enika;
- da identificuje pozitivne i negativne strane u enika.

### **1.3. Formalno vrednovanje:**

- da omogući u eniku da identificuje svoje pozitivne i negativne strane i da se angažuje u popravljanju negativnih strana.

## **2.0. ŠTA TREBA VREDNOVATI**

### **2.1. Da se kontrolišu ste ena znanja**

### **2.2. Da se kontroliše napredovanje u enika:**

- Vrednovanje razvoja u enja;
- Stepen savladavanja.

### **2.3. Integracija ste enih znanja:**

- Vrednuju se projekat ili vanškolske aktivnosti.

## **3.0. KAKO TREBA VREDNOVATI**

### **3.1. Načini vrednovanja od strane predavača (stalna kontrola)**

#### **Direktno vrednovanje:**

(Predavač vrednuje rezultate u enika)

#### **Indirektno vrednovanje:**

(Pismeni testovi)

### **3.2. Vrednovanje može biti:**

- uz pomoć jedne tabele (objektivno vrednovanje);
- bez tabele (subjektivno vrednovanje).

### **3.3. Vrednovanje od u enika (vrednovanje jednog od drugoga): u grupi u enika, unutar u ionice, uz pomoć tabele. Ovo je direktno vrednovanje.**

### **3.4. Samovrednovanje u enika: vrednovanje od samih u enika - svaki u enik vrednuje samoga sebe.**

## 4.0. KRITERIJI VREDNOVANJA

### 4.1. Aktivnosti izražavanja

- Stalno usmeno i pisano izražavanje putem interakcije,
- Pismeno izražavanje:
  - receptivne aktivnosti (usmeno i pismeno razumijevanje);
  - pedagoška sredstva za vrednovanje u enika.
- Za jedno neposredno vrednovanje: jedna tabela,
- Za jedno indirektno vrednovanje: testovi,
- Za jedno vrednovanje usmenog i pismenog izražavanja tabela sa kriterijima i objašnjenjima za u enike (tabelu sastavljaju sami u enici).

Ocjene	Slušanja	Govorenja	itanja	Pisanja
5	x	x		
4			x	
3				x
2				
1				

### Kartica za usmjerenje u enja u enika

	Stepen savladavanja	Treba da popravim...	Da bih popravio, ja treba da...
<b>Slušam</b>	Dobro / približno		
<b>Govorim</b>			
<b>itam</b>			
<b>Pišem</b>			
<b>Ustvovanje u odjeljenskim aktivnostima</b>			
<b>Uredno održavanje sveske</b>			

## **NJEMA KI JEZIK**      (2. godina nedjeljno, 74. godišnje)

### **UVOD**

Njema ki jezik, prema novom planu i programu, po prvi put se u u srednjoj nižoj školi na Kosovu. Njema ki jezik spada u jedan od značajnih evropskih jezika i preko ovog jezika u enici će dobiti osnovna znanja o kulturi, jeziku i njema koj književnosti.

### **CILJEVI**

- Razviti etiri jezi ke vještine.
- Osporobiti u enike da komuniciraju unutar i van škole, sa ljudima koji pripadaju njema koj kulturi i jeziku.
- Osporobiti u enike, da na produktivan način upore uju njema ku kulturu sa kulturom i osobnom tradicijom, kao i da upotrebljavaju ova shvatanja i prevazi u predrasude i proširuju znanja o svijetu i sebi.
- Osporobiti u enike da upotrebljavaju strukturu i pravila njema kog jezika, da i dalje razvijaju na nezavist način postignute vještine njema kog jezika kao i da na osnovu ove baze uče strane jezike.

	Prva godina
Zadatak 1	Stvaranje jednostavnih jezičkih kontakata
Zadatak 2	Oznavanje i opis stvari i djelatnosti
Zadatak 3	Smisao uputstva i odgovor na pitanja
Zadatak 4	Orijentacija u vremenu i prostoru
Zadatak 5	Stvaranje jezičkih kontakata
Zadatak 6	Davanje i primanje jezičke informacije

Plan i program može da se čita i horizontalno, s lijeva na desno.

	6. razred	7. razred	8. razred	9. razred
Zadatak 1	Stvaranje jednostavnih jezičkih kontakata	Razgovor jednih sa drugim	Davanje i prihvatanje informacija tokom jezičkih kontakata	Raportiranje u vezi sa događajima

Kod horizontalnog načina učenja prime uje se sljedeće: zadatak 1., prve godine, širi se dalje u drugu godinu, zatim u treću, a kasnije i u četvrto, zato što u svakoj od njih treba raditi sa "jezičkim kontaktima". Dakle, ostaje se na istoj temi, ali na višem i težem nivou.

Znači, svi zadaci se redom ponavljaju u sljedećoj godini, ali uvek sa sve težim sastavom i naravno što više leksikološki.

### **Jezičke vještine, gramatički inventar, tematska polja**

Dok su sa "jezičkim vještinama" dati primjeri rečenica, sa "gramatičkim inventarom" su data polja, koja se prate preko specifičnih zadataka (jezičke vještine). Leksika u rečenicama modela služi kao primer koji će itekrat sistematski proširjivati.

Programski sadržaj treba da bude napisan prema najnovijim pravilima pravopisa.

Budući da su u rečenici odranije naučili abecedu maternjeg jezika, delimično neslaganje fonema i grafema na bosanskom i njemačkom jeziku ne bi trebalo da predstavlja veliki problem.

Zadaci gramatike predstavljeni u ovom planu i programu su obavezni i to treba gledati kao minimalni program. Obavezno je i rečanje zadataka, zato što se jedan zadatak gradi na osnovu prethodnog zadatka.

Tematska polja su namerno ostavljena otvorena, kao što je ranije pomenuto, prema ovom planu i programu stvaraće se školski udžbenici. Kad bi se od sada odredile konkretnе teme, na osnovu kojih bi se postigli specifični zadaci i gramatika, to bi bilo ograničeno za autora školskih udžbenika.

Savetuje se da se izaberu teme koje su predložene u okviru Programa za njemački jezik kao strani jezik od strane Njemačkog ministarstva za kulturu, koje se ponovo orijentiše na Okvir evropskih preporuka.

- Grundlegende Existenz erfahrungen	- Freizeitgestaltung
- Die persönliche Identität	- Sport
- Partnerbeziehungen	- Mensch und Natur
- Alltag und Familie	- Mobilität und Verkehr
- Individuum und Gesellschaft	- Kommunikation
- Wohnen	- Wissenschaft und Technik
- Erziehung	- Kunst und Kreativität

- Arbeit	- Norm- und Wertorientierung
- Versorgung	- Zeitlich-historische Erfahrungen
- Gesundheitsfürsorge	- Geistige und seelische Dimensionen

## PROGRAMSKI SADRŽAJ

### PREGLED OPŠTIH ZADATAKA

1. LERNJAHR	
Lernziel 1	Lerninhalte
Einfache sprachliche Kontakte herstellen	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Jemanden begrüßen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guten Tag!</li> <li>• Guten Morgen!</li> <li>• Guten Abend!</li> <li>• Hallo!</li> </ul> <p><b>Sich verabschieden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Wiedersehen!</li> <li>• Gute Nacht!</li> </ul> <p><b>Reagieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, bitte.</li> <li>• Nein, danke.</li> </ul> <p><b>Sich vorstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich heiße ...</li> <li>• Mein Vorname ist ...</li> <li>• Mein Nachname ist ...</li> <li>• Dein Vorname ist ...</li> <li>• Dein Nachname ist ...</li> <li>• Ich wohne in ...</li> <li>• Ich bin Schüler.</li> </ul>

	<p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie heißt du?</li> <li>• Wo wohnst du?</li> <li>• Was bist du?</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aussagesätze</li> <li>✓ Verben in der 1. und 2. Person Singular</li> <li>✓ Personalpronomen in der 1. und 2. Person Singular im Nominativ</li> <li>✓ Einfache Fragesätze</li> <li>✓ <i>Sein</i> als Vollverb in der 1. und 2. Person Singular</li> </ul>				
<b>1. LERNJAHR</b>					
<b>Lernziel 2</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Lernziel 2</b></th><th><b>Lerninhalte</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben, nach Gegenständen fragen</b> </td><td> <p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist das?</li> <li>• Ist das ein/eine/ein ...?</li> <li>• Ist das dein/deine/dein ...?</li> <li>• Was machst du?</li> </ul> <p><b>Benennen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist der/die/das ...</li> <li>• Das sind die ...</li> <li>• Das ist ein/eine/ein ...</li> <li>• Das sind ...</li> </ul> <p><b>Beschreiben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der/Die/Das ... ist ...</li> <li>• Die ... sind ...</li> <li>• Das ist mein/meine/mein/...</li> <li>• Das ist dein/deine/dein ...</li> <li>• Ich lerne ...</li> <li>• Wir lernen ...</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	<b>Lernziel 2</b>	<b>Lerninhalte</b>	<b>Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben, nach Gegenständen fragen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist das?</li> <li>• Ist das ein/eine/ein ...?</li> <li>• Ist das dein/deine/dein ...?</li> <li>• Was machst du?</li> </ul> <p><b>Benennen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist der/die/das ...</li> <li>• Das sind die ...</li> <li>• Das ist ein/eine/ein ...</li> <li>• Das sind ...</li> </ul> <p><b>Beschreiben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der/Die/Das ... ist ...</li> <li>• Die ... sind ...</li> <li>• Das ist mein/meine/mein/...</li> <li>• Das ist dein/deine/dein ...</li> <li>• Ich lerne ...</li> <li>• Wir lernen ...</li> </ul>
<b>Lernziel 2</b>	<b>Lerninhalte</b>				
<b>Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben, nach Gegenständen fragen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist das?</li> <li>• Ist das ein/eine/ein ...?</li> <li>• Ist das dein/deine/dein ...?</li> <li>• Was machst du?</li> </ul> <p><b>Benennen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist der/die/das ...</li> <li>• Das sind die ...</li> <li>• Das ist ein/eine/ein ...</li> <li>• Das sind ...</li> </ul> <p><b>Beschreiben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der/Die/Das ... ist ...</li> <li>• Die ... sind ...</li> <li>• Das ist mein/meine/mein/...</li> <li>• Das ist dein/deine/dein ...</li> <li>• Ich lerne ...</li> <li>• Wir lernen ...</li> </ul>				

	<p><b>Verneinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nein.</li> <li>• Das ist kein/keine/kein ...</li> <li>• Das ist nicht mein/meine/mein ...</li> <li>• Das ist nicht dein/deine/dein ...</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Einfache Fragesätze</li> <li>✓ Bestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural</li> <li>✓ Unbestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural</li> <li>✓ Possessivpronomen in der 1. und 2. Person im Nominativ Singular</li> <li>✓ Nomen im Nominativ Singular und Plural</li> <li>✓ Adjektive in prädikativer Stellung</li> <li>✓ <i>Sein</i> als Vollverb in der 3. Person Singular und Plural</li> <li>✓ Verben in der 1. Person Singular und Plural</li> <li>✓ Personalpronomen in der 1. Person Plural</li> <li>✓ Negation mit <i>nein</i></li> <li>✓ Negation mit <i>kein/keine/kein</i></li> <li>✓ Negation mit <i>nicht</i></li> <li>✓ Kardinalzahlen von 1 – 10</li> </ul>
1. LERNJAHR	
<b>Lernziel 3</b>	<p><b>Lerninhalte</b></p> <p><b>Anweisungen verstehen und Fragen beantworten</b></p> <p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Anweisungen verstehen und danach handeln</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schreibe ab.</li> <li>• Male aus.</li> <li>• Sprich laut.</li> <li>• Unterstreich.</li> <li>• ...</li> <li>• Schreibt ab.</li> <li>• Malt aus.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprecht im Chor.</li> <li>• Unterstreicht.</li> <li>• ...</li> </ul> <p><b><i>Fragen beantworten</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er/Sie schreibt.</li> <li>• Er/Sie schreibt nicht.</li> <li>• Er/Sie malt aus.</li> <li>• Er/Sie malt nicht aus.</li> <li>• Sie schreiben.</li> <li>• Sie schreiben nicht.</li> <li>• Sie malen aus.</li> <li>• Sie malen nicht aus.</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imperativ mit nicht trennbaren und trennbaren Verben im Singular und Plural</li> <li>✓ Personalpronomen in der 3. Person Singular und Plural, maskulin/feminin im Nominativ</li> <li>✓ Verben in der 3. Person Singular und Plural</li> <li>✓ Negation mit <i>nicht</i></li> </ul>
<b>1. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 4</b>	<b>Lerninhalte</b>
Sich orientieren und verständigen	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Räumliche Angaben erfragen und geben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wo ist/bist/sind/seid ...?</li> <li>• Dort/hier/Oben/Unten.</li> <li>• Er/Sie ist ...</li> <li>• Wir sind ...</li> <li>• Ihr seid ...</li> <li>• Sie sind ...</li> </ul> <p><b>Zeitliche Angaben erfragen und geben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wann haben wir Deutschunterricht?</li> <li>• Am ...</li> <li>• Heute.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morgen.</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fragen mit wo</li> <li>✓ Fragen mit wann</li> <li>✓ <i>sein</i> als Vollverb in allen Personen</li> <li>✓ Personalpronomen in allen Personen</li> <li>✓ <i>haben</i> als Vollverb in der 1. Person Plural</li> <li>✓ Adverbiale des Ortes und der Zeit</li> <li>✓ Kardinalzahlen von 11 – 12</li> </ul>
<b>1. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 5</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Sprachliche Kontakte knüpfen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Auffordern und Aufforderungen beantworten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Machst du mit?/Macht ihr mit?</li> <li>• Ich kann/Wir können leider nicht.</li> <li>• Tut mir/uns leid, ich muss/wir müssen die Hausaufgaben machen.</li> <li>• Willst du/Wollt ihr mitkommen?</li> <li>• Ja, gerne.</li> <li>• Spielst du/Spielt ihr gern ...?</li> <li>• Ja/Nein.</li> <li>• Nicht so besonders.</li> <li>• Eigentlich nicht.</li> <li>• Ja, natürlich!</li> </ul> <p><b>Fragen stellen und Fragen beantworten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was machst du/Was macht ihr?</li> <li>• Darf ich/Dürfen wir mitkommen?</li> <li>• Ich möchte/Wir möchten auch gerne mitkommen.</li> <li>• Komm, wir gehen/Wir wollen gehen.</li> <li>• Gehen wir?</li> <li>• Kannst du/Könnt ihr schwimmen?</li> <li>• Kannst du/Könnt ihr Fußball spielen?</li> <li>• Na klar!</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toll!</li> <li>• Nein, zeigst du/zeigt ihr es mir?</li> </ul> <p><b>Erklären</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jetzt musst/kannst/darfst du ...</li> <li>• Jetzt müsst/könnt/dürft ihr ...</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frage- und Aussagesätze mit Modalverben</li> <li>✓ Modalverben <i>mögen, können, dürfen, wollen, müssen</i> in der 1. und 2. Person Singular und Plural</li> <li>✓ Adverbiale der Art und Weise</li> </ul>
<b>1. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 6</b>	<p><b>Lerninhalte</b></p> <p><b>Einfache Auskünfte einholen und erteilen</b></p> <p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Fragen nach dem Befinden stellen und beantworten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie geht es dir/Ihnen? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danke, gut.</li> <li>- Nicht gut/Schlecht/Es geht.</li> </ul> </li> <li>• Was fehlt dir/Ihnen? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mein Hals tut weh/Ich habe Halsschmerzen.</li> </ul> </li> <li>• Bist du/Sind Sie krank? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja/Nein.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Vorhaben angeben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich möchte spielen/nicht spielen.</li> <li>• Er/Sie besucht den/die/das ...</li> <li>• Er/Sie braucht einen/eine/ein ...</li> <li>• Er/Sie hat/möchte/braucht keinen/kein/kein ...</li> <li>• Ich gehe in den Park/in die Schule/ins Geschäft.</li> </ul> <p><b>Zeitangaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie spät ist es?</li> <li>• Es ist ... (nur volle Stunden!)</li> </ul>

	<p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nomen im Akkusativ mit bestimmtem und unbestimmtem Artikel</li> <li>✓ Fragesätze mit <i>wie</i></li> <li>✓ Modalverben in allen Personen</li> <li>✓ Präposition <i>in</i> mit Akkusativ</li> <li>✓ Kardinalzahlen von 13 - 31</li> </ul>
--	---

<b>ŠESTI RAZRED</b>	
<b>1. Grundlegende Existenz erfahrungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasein in der Welt</li> <li>• Elementare Gefühle: Zuneigung, Freude, Angst, Enttäuschung</li> </ul>
<b>2. Die persönliche Identität</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einige Charaktereigenschaften</li> <li>• Aussehen, Hobbys</li> <li>• Entwicklung der Selbständigkeit</li> </ul>
<b>3. Partnerbeziehungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beziehungen zwischen Freunden</li> <li>• Einige Charaktereigenschaften des anderen</li> <li>• Bedeutung von Freundschaft</li> </ul>
<b>4. Alltag und Familie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellung in der Familie</li> <li>• Verantwortung gegenüber Geschwistern</li> <li>• Aufgabe und Rolle des Einzelnen in der Familie</li> <li>• Verwandschaft, verwandschaftliche Beziehungen</li> </ul>
<b>5. Individuum und Gesellschaft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beziehung der Familie zu den Nachbarn</li> <li>• Rechte von Kindern</li> <li>• Pflichten von Kindern</li> <li>• Verbote für Kinder</li> <li>• Erlebnisse in der vertrauten Lebensumwelt</li> <li>• Erlebnisse in der Schule</li> </ul>
<b>6. Wohnen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Heim der anderen</li> <li>• Die Welt der Eltern</li> <li>• Das eigene Zimmer gestalten</li> </ul>
<b>7. Erziehung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lernen lernen</li> </ul>

- Lieblingsfächer
- Bewertung von Leistung
- Die “Schülerrolle”
- Idole

#### **8. Arbeit**

- Arbeit in der Schule
- Arbeitende Kinder
- Beruf der Mutter/ des Vaters

#### **9. Versorgung**

- Nahrungsangebote
- Mahlzeiten, Essgewohnheiten
- Kleidung

#### **10. Gesundheitsfürsorge**

- Gesundheit
- Krankheit
- Arztbesuch
- Krankenhaus

#### **11. Freizeitgestaltung (Eltern und Kinder)**

- Hobbys
- Ins Kino gehen
- Videos anschauen

#### **12. Kommunikation**

- Das Telefon nutzen
- Breife schreiben
- Postkarten, kurze Briefe schreiben

#### **13. Kunst und Kreativität**

- Lieder, Fotos, Bilder, Malen
- Etwas selbst schreiben, lessern, malen, gestalten
- Dialoge selbst schreiben und spielen
- Einfache und kurze literarische Texte kennen lernen
- Weitere Gedichte kennen lernen

#### **14. Zeitlich-historische Erfahrung**

- Tagesablauf
- Persönliche Zukunft
- Sitten und gebräuche
- Traditionelle Feste

## **1. METODOLOŠKA UPUTSTVA**

### **Komunikativni oblik u enja**

Da je najbolja nastava u komunikativnoj formi zna se zato što je i me unarodno priznata.

U jednoj suvremenoj nastavi komunikaciji se posve uje posebna pažnja. Ovo zna i, koja su jezi ka sredstva potrebna u enicima da u odre e-nim govornim situacijama, na odgovaraju i na in, izraze svoje misli.

Komunikacija je najprihvatljiviji na in za postizanje odre enih zadataka. Po etak u enja ne e biti gramati ko pravilo za razne jezi ke situacije.

Ovo zna i, da se iz jezi kih situacija izvla e pravila a ne obratno.

### **Metode u enja**

#### **Metode koje podstti u komunikaciju:**

- Rad u grupama, u parovima
- Debate, debata na podijumu
- Igre prema ulogama
- Intervju

#### **Metode koje podstti u samostalni rad**

- Stanice (pripremljen materijal sa datim zadacima na razne na ine ostavlja se na odre ena mjesta, tako da u enice/ci na jednom odre enom putu skupljaju i obra uju bez pomo i u itelja)
- Igre u enja (kao Memorija, Bingo)
- Kontrola partnera
- Osobna obrada tema (skupljanje informacija u biblioteci, kompjuter i dr. samostalno obra ivanje informacija u vezi jednog predavanja, referati, radni dnevnik, kolaž i dr.) daljnje pra enje informacija grupe)
- U enje tokom predavanja (u enik uzima ulogu u itelja)
- Prikupljanje tokom nastave i izvori
- Razmjena pisama sa Njema kom (partnerizam škola, razmjena po šiljaka me u u enicima i dr.)

#### **Metode koje podstti u proizvodnju**

- Rad na zidnim novinama, slike, posteri, kolaži, tekstovi (npr. za izložbe, školska takmi enja ili unutrašnja i dr.)

- Kreativno pisanje (poezija, eseji, priče, pozorišne scene) podstaknuto preko aktiviranja prethodnog znanja (asociogram, clustering, Brainstorming i dr.)

## **Upotreba medija**

### **Fotografije**

Pomažu u proizvodnji (pisanju) kreativnih tekstova koji opisuju i komentiraju.

- U enici opisuju poznate stvari i one neobične koje vide na fotografiji i govore kako utiče na njih ono što vide na fotosu.
- Oni opisuju jedan događaj, po etak i kraj onoga što se vidi na slici.

### **Videoprojektori**

Prezentacija materijala (fotografije, crteži, ilustrovane priče i dr.) i tekstovi preko folija i projektoru povećava interesovanje učenja kod učenika.

Prezentacija posebnih fotografija ili jedna serija fotografija:

- Pokrivanje ili djelimično otkrivanje fotografije.
- Jedan događaj predstavljen sa fotografijama daje se sa pogrešno poređanim fotosima.
- Predstavljanje jednog teksta podijeljenog na dijelove, poručane na nesrećen način i njegovo sređivanje.

### **Auditivni materijal**

Ovaj materijal omogućava suočavanje sa jezikom individualnim i regionalnim varijantama njemačkog jezika i podstiče razumijevanje preko slušanja.

- U enici pronalaze po etak i kraj jednog kratkog teksta koji je slušan ranije.
- Oni karakterišu li nosti jednog pozorišnog djela koje su slušali i gledali, i diskutuju o njihovom ponašanju.

### **Videomaterijali**

Upotreba videomaterijala daje mnoge mogućnosti u enicima za stvaranje pisanih i govornih tekstova.

- Predstava jednog filma ra enog na osnovi jedne priče ili bajke, koji podstiče uporeivanje sa pričom ili bajkom koju su čitali ili slušali ranije.
- Rad sa videosekvencama može da se uradi u tri faze:
  - prezentacija bezvremenog filmskog materijala bez fotografija gdje učenici identificuju poznata mesta i ljestvi, opisuju ljestvi, mesta, djelatnosti i dr.
  - prezentacija bezvremenog filmskog materijala bez fotografija gdje učenici diskutuju o objektima i raznim aktivnostima, zapisuju informacije o onom što su učili (brojevi, imena mesta, ljestvi, vremenske zapise) označavajući teme, crtaju jednu sliku.
  - prezentacija svezivog filmskog materijala i fotografija, a zatim se radi uporeivanje sa prethodnim prijedlogom i sekvencama koje se vide na fotografiji.

### **Ciljevi**

Ta načina organiziranje zadatka je olakšanje za rad u skupitelja i pomaže mu način organiziranja specifičnih zadatka. Kad se postigne cilj – ovo znači da učenici/ice vladaju obrazom materijalom, onda u skupitelj treba da bude zadovoljan onim što je postigao. Ako još nije završio učenje, nema nikakve logike da se ubace i ostali sadržaji na tom mestu. U ovom slučaju logika nije da bi bilo da se obnovi ono što je učeno pomoći u raznolikih vježbi, da se obradi jedna pjesma tokom učenja ili da se ubaci nastavna igra sa ciljem postizanja cilja.

### **Ograničenje zadatka**

Poznavajući i učenike i imajući načine ciljeve, u skupitelj ne bi smio da pogriješi i odredi mnogo zadatka za jedan učenje, i da se kasnije uđe što nije postigao cilj. Zbog toga u skupitelj treba da odredi jedan specifičan zadatak koji želi da postigne tokom učenja. Organiziranje mnogo zadatka za jedan učenje, ima za posljedicu ovo:

Ostaje malo vremena za vježbe i ostvarivanje, zbog ovog razloga učenici/ice ne mogu dovoljno da savladaju materijal. Na sljedećem mestu treba da se obnovi i razjasni materijal još jedanput, zato što se mogu dogoditi greške, koje se kasnije velikim trudom popravljaju, razlog da se u skupitelj i učenik zabrinu.

Razlog je jednostavan: jedan preoptere učenje i jedan učenje za obnavljanje su dva. U ovom slučaju bilo bi logika da se materijal još od početka podijeli na dva učenja.

Prema istraživanjima srednji u enici/ce su u stanju da za jedan as zapamte 10 novih izraza. Ova injenica se ne smije zapostaviti.

### **Re anje: slušanje/ razumijevanje, govor, itanje, pisanje**

Naro ito u po etnom u enju treba da se o uva red etiri vještina, što zna i:

- U enice/ci ne treba da govore ništa što ranije nisu uili.
- Oni ne treba da itaju nešto o emu ranije nisu slušali i govorili.
- Oni ne treba da pišu nešto o emu ranije nisu slušali i govorili.

O zna aju pridržavanja ovoga reda, naro ito kod po etnika, govori i ovaj razlog:

- Ako se danas u i jedna rije , logi no da je ovo trebalo i ranije uti. Na drugoj stani, itanje jedne nove rije i je lakše kad je ta rije od ranije izgovarana i pisanje e biti lakše kad je rije od ranije slušana i izgovarana.

### **Aktivni i konkretni rad**

Jedina razlika izme u u enja njema kog jezika u Njema koj, bez obzira da li je rije o njema kom kao maternjem jeziku ili njema ki kao drugi jezik ili strani, na Kosovu, izme u ostalog, može se dobiti vrlo malo informacija. Osim asa, gotovo i ne postoji mogu nost za ostvarivanje onog što je nau eno. Tako, ne postoji mogu nost da se produbljuje van škole ono što je nau eno za vrijeme nastave, kao ekskurzije, razvijanje novinarstva i dr.

U datom kontekstu ne smije da se potcenjuje ili precjenjuje televizija.

To je jedan razlog više da rad za vrijeme asa bude konkretniji i aktiveniji.

Proizvod (stvaranje) plakata, mozaika i postera, rad rukotvorina su veoma važni.

Jedan drugi razlog za ovakve aktivitete su znanja iz psihologije u enja i prema njoj rezultat je ve i ako se više podržavaju jezi ke djelatnosti od konkretnih djela.

### **Odre eno vrijeme za vježbe i ostvarivanje**

Za u enje i sigurno savla ivanje jednog jezika potrebne su tri stvari: vrijeme, vrijeme i opet vrijeme.

Mi znamo da postoje tri razna tipa u enika:

- Akusti ni tip (oni u e jezik brže pomo u slušanja - uha).

- Vizuelni tip - gledanje (oni uče jezik prvenstveno gledanjem).
- Motorički tip (oni uče jezik brže preko pisanja)

Zbog ovog razloga veoma je važno, da se vježba izabere i sa ove takođe gledišta - da se jezik istovremeno uči preko raznih kanala, zato što se kod većine koji uče jezik, radi o takozvanim mješovitim tipovima.

### Raznolikost vježbi po fazama

Svaki učitelj, svaka učiteljica, takođe znaju da monotone vježbe o strukturi rečenica najprije utiče suprotno od onoga što se želi.

Učenici i učenice gube interesovanje za učenje i ne učestvuju aktivno u radu.

Na drugoj strani, mi znamo da određena motivacija i davanje interesantnih zadataka mogu podići na zavidan nivo želju za učenjem i spremnost za rad (rezultate).

Kao rezultat može biti ne samo promjena oblika rada (poseban rad, rad u parovima, rad u grupama) već i posebne igre tokom učenja – pozicija i priče, biće sastavni dio učenja.

### 2.10. Ispravka

Gotovo da se ništa ne diskutuje toliko, esto i na protivrečanju način u sredini među nastavnicima, od načina ispravke.

Dok ispravku neki gledaju kao smetnju jezičkih tokova, ostali podržavaju da se greške ispravljaju odmah da ne bi došlo do propusta.

Možda može da se uradi jedan opravdan kompromis tokom ispravke, i onda će izgledati ovako:

Tokom faze jezičkog kontakta, kao na primjer tokom opisivanja jedne fotografije, učiteljice i učitelji očekuju jedno slobodno izražavanje učenika.

Ako se uradi masovna ispravka tokom ove faze učenja, učenici bi se povukli i na kraju bi svih utali.

U ovoj fazi je pravilno da se ispravke između ostalog izlažu način, na primjer, jedna pogrešno izrečena riječ da se ponovi od strane učitelja još jednom, ali na pravilan način.

Nije potrebna nikakva diskusija koja bi postigla učenice/ke već je potrebno upotrijebiti pedagoški instikt, u ovom slučaju pred cijelim odeljenjem.

## **2.11. Diferencija**

Nijedno odjeljenje nema isti sastav. Ovo treba da ima u vidu svaki nastavnik i da organizuje as na toj osnovi. Podrazumijeva se da se sa u enicima, koji imaju sposobnost bržeg u enja, treba imati druga iji stav od ostalih, na na in da u enje jezika bude približno isto za sve.

### **Tehnika rada**

Jedna od tehnika nastave stranog jezika je i ospozobljavanje u enika da prime odgovornost za svoje u enje. U enici/ ce koji su nau ili da reflektuju svoje procese u enja i da se organizuju u grupe, obi no u e sa uspjehom i na efektivan na in. Na ovaj na in oni, osim drugog, mogu da se pripreme da reagiraju na nezavisan na in u vanrednim slu ajevima, kao i da produže proces u enja jezika.

## **ME UPREDMETNA I ME UPROGRAMSKA POVEZANOST**

Imaju i u vidu Uputstva od MONT-a, vodili smo pažnju da izbor tema (opšta orijentaciona - zato što specifi ne teme biraju oni koji pripremaju udžbenike) ima programsku me upovezanost.

Povezanost e biti na tri glavna polja:

1. Prirodne nauke
2. Društvene nauke
3. Umjetnost

Sa društvenim naukama bi e uglavnom povezane sa gra anskim vaspitanjem, historijom i dr. tokom rada na temama kao:

1. Prošlost i sadašnjost
2. Tradicija i religija
3. Scena i mладала ka kultura
4. Svakodnevница i obitelj
5. Svijet mladih i odraslih
6. Škola i školovanje
7. Individ i društvo
8. Politi ki život i socijalna stvar
9. Pravo i pravda

Povezanost sa prirodnim naukama bi e:

1. Geografija

2. Biologija
3. Matematika
4. Tehnologija

I to tokom obrade tema:

1. Priroda i ambijent
2. Tehnika i razvoj
3. Vrijeme
4. Svijet fantazije
5. Kultura i nauka
6. Ekonomija i tržište rada

Pošto je se učiti uglavnom održavati preko komunikacije (igre, pjesme i ostali kreativni načini), onda povezanost sa umjetnošću i sportom biće uglavnom tokom održavanja tema i obrade tema.

Tokom pripreme plana i programa za njemački jezik dosta je ranljivo i na temu ravnopravnost polova i za djecu sa specijalnom potrebom. Cjelo vrijeme se govori "ona/on ili oni/one". Tokom priprema knjiga biće definisane i druge stvari, kao što su likovi žena ravnopravne sa muškarcima (majka ide na posao, djevojke rade ono što rade mlađi), ima djece i drugih rasa i dr.

## KULTURNO OSVEŠTIVANJE

### Potkategorije

#### **Upoznavanje sa kulturom naroda koji se jezik uči i upoređivanjem sa svojom kulturom**

Moderno učenje stranih jezika ima za zadatak da pruži učenicima znanje i potrebne sposobnosti za što lakše razumijevanje jednog mnogoglavog svijeta.

Učenik uči jezik, učnik dolazi u kontakt i upoznaje se sa kulturom, historijom, građanstvom, geografijom i tradicijom zemalja gdje se govori njemački jezik. Ovim se obuhvata životna realnost naroda koji se uči jezik.

Preko obrade enih tema u udžbenicima, učnik se upoznaje sa sličnostima i razlikama između svoje i njemačke kulture, bilo da se radi o nacionalnim i vjerskim praznicima, o poznatim nacionalnim likovima (književne, umjetničke, političke i dr.), o geografskoj rasprostranjenosti (gradovi, rijeke, planine i dr.).

## **VREDNOVANJE**

Postoje tri vještine koje se kontrolišu (ocjenjuju):

1. Reprodukcija
2. Reorganizacija
3. Transfer

1. Podrazumijeva reprodukciju od strane u enika onoga što je u eno.
2. Podrazumijeva prenos nau enog u sli nim situacijama (npr., ako u enik nau i mjesto glagola u zavisnoj rje enici, treba da bude sposoban da aplicira glagol u zavisnoj re enici).
3. Podrazumijeva prenos u enog u potpuno novim situacijama.

### **Tehnika vrednovanja**

Dolje obelježene tehnike vrijede za pismeni na in ocjenjivanja, zato što se misli da je ovo najobjektivniji i najostvarljiviji na in u školama.

#### **• Selektivni odgovori**

##### *1. Alternativni odgovori*

#### **Primjer:**

	richtig 0
Prishtin ist die Hauptstadt von Kosova.	falsch 0

##### *2. Odgovori sa mogu noš u razli itog rješavanja*

#### **Primjer:**

Kreuze die richtige Lösung an.

	0 unter der Straße.
	0 über der Straße.
Das Auto steht	0 in der Straße.
	0 auf der Straße.

#### **• Regulativni odgovori**

##### *1. Odgovori po kategorijama*

#### **Primjer:**

Ordne zu.

1. Peter	a) Griechenland
----------	-----------------

2. Armend	b) Deutschland
3. Giuseppe	c) Spanien
	d) Kosova
	e) Türkei
	f) Italien

*2. Odgovori po redosjedu*

**Primjer:**

Schreibe die richtige Reihenfolge auf.

- |  |
|--|
| 1. Es ist acht Uhr.                        |
| 2. Liridon geht bei Rot über die Kreuzung. |
| 3. Der Wecker klingelt.                    |
| 4. Liridon kommt zu spät zur Schule.       |
| 5. Liridon hat verschlafen.                |
| 6. Der Autofahrer bremst scharf.           |
| 7. Er springt aus dem Bett.                |
| 8. Der Fahrer schimpft Liridon.            |
| 9. Er läuft schnell Weiter.                |

**Slobodni odgovori**

*Potpuni odgovori*

**Primjer:**

Viele Dinge sind schneller, schöner usw. als andere. Setze die richtige Form ein.

(langsam)	Ein Fahrrad ist ... als ein Auto.
(schéer)	Fünf Kilo sind ... als ein Kilo.
(teuer)	Fleisch ist ... als Brot.

Trage das Gegenteil in die Lücke ein.

Dieses Buch ist spannend. Es ist nicht...
Afrim ist groß. Er ist nicht...
Emira ist ein Mädchen. Sie ist kein...

Setze die richtige Zeit in die Lücke ein.

Heute Nachmittag ... (gehen) ich auf den Spielplatz.
Morgen ... (spielen) ich Tennis.
Gestern ... (sein) ich im Kino.

## Kratki odgovori

### Primjer 1:

Bilde aus den folgenden zwei Sätzen einen Satz.

Alban weint. Eine Wespe hat ihn gestochen.

### 1. LERNJAHR

Lernziel 1	Lerninhalte
Einfache sprachliche Kontakte herstellen	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Jemanden begrüßen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guten Tag!</li><li>• Guten Morgen!</li><li>• Guten Abend!</li><li>• Hallo!</li></ul> <p><b>Sich verabschieden</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auf Wiedersehen!</li><li>• Gute Nacht!</li></ul> <p><b>Reagieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ja, bitte.</li><li>• Nein, danke.</li></ul> <p><b>Sich vorstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ich heiße ...</li><li>• Mein Vorname ist ...</li><li>• Mein Nachname ist ...</li><li>• Dein Vorname ist ...</li><li>• Dein Nachname ist ...</li><li>• Ich wohne in ...</li><li>• Ich bin Schüler.</li></ul> <p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wie heißt du?</li><li>• Wo wohnst du?</li><li>• Was bist du?</li></ul>

### **Grammatik**

- ✓ Aussagesätze
- ✓ Verben in der 1. und 2. Person Singular
- ✓ Personalpronomen in der 1. und 2. Person Singular im Nominativ
- ✓ Einfache Fragesätze
- ✓ *Sein* als Vollverb in der 1. und 2. Person Singular

### **Tehnika ocjenjivanja**

Dolje navedeni primjeri vrijede za pismeni na in ocjenjivanja, zato što se misli da je ovo najobjektivniji i najostvarljiviji na in za škole.

#### **Selektivni odgovori**

*b. Alternativni odgovori*

##### **Primjer:**

Prishtin ist die Hauptstadt von Kosova.	richtig 0
	falsch 0

*c. Odgovori sa višestrukom mogu noš u odgovora*

##### **Primer 1:**

Kreuze die richtige Lösung an.

	0 unter der Straße.
	0 über der Straße.
Das Auto	0 in der Straße.
steht	0 auf der Straße.

#### **Regulativni odgovori**

*1. Odgovori po kategorijama*

##### **Primjer:**

Ordne zu.

1. Peter	a) Griechenland
2. Armend	b) Deutschland
3. Giuseppe	c) Spanien
	d) Kosova
	e) Türkei
	f) Italien

## Odgovori po redoslijedu

### Primjer:

Schreibe die richtige Reihenfolge auf.

10. Es ist acht Uhr.
11. Liridon geht bei Rot über die Kreuzung.
12. Der Wecker klingelt.
13. Liridon kommt zu spät zur Schule.
14. Liridon hat verschlafen.
15. Der Autofahrer bremst scharf.
16. Er springt aus dem Bett.
17. Der Fahrer schimpft Liridon.
18. Er läuft schnell Weiter.

## Slobodni odgovori

a. Potpuni odgovori

### Primjer:

Viele Dinge sind schneller, schöner usw. als andere. Setze die richtige Form ein.

(langsam)	Ein Fahrrad ist ... als ein Auto.
(schöer)	Fünf Kilo sind ... als ein Kilo.
(teuer)	Fleisch ist ... als Brot.

Trage das Gegenteil in die Lücke ein.

Dieses Buch ist spannend. Es ist nicht ...
Afrim ist groß. Er ist nicht ...
Emira ist ein Mädchen. Sie ist kein ...

Setze die richtige Zeit in die Lücke ein.

Heute Nachmittag ... (gehen) ich auf den Spielplatz.
Morgen ... (spielen) ich Tennis.
Gestern ... (sein) ich im Kino.

## 2.Kratki odgovori

### Primjer I:

Bilde aus den folgenden zwei Sätzen einen Satz.

Alban weint. Eine Wespe hat ihn gestochen.

1. LERNJAHR	
Lernziel 1	Lerninhalte
<b>Einfache sprachliche Kontakte herstellen</b>	<p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Jemanden begrüßen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guten Tag!</li> <li>• Guten Morgen!</li> <li>• Guten Abend!</li> <li>• Hallo!</li> </ul> <p><b>Sich verabschieden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Wiedersehen!</li> <li>• Gute Nacht!</li> </ul> <p><b>Reagieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, bitte.</li> <li>• Nein, danke.</li> </ul> <p><b>Sich vorstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich heiße ...</li> <li>• Mein Vorname ist ...</li> <li>• Mein Nachname ist ...</li> <li>• Dein Vorname ist ...</li> <li>• Dein Nachname ist ...</li> <li>• Ich wohne in ...</li> <li>• Ich bin Schüler.</li> </ul> <p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wie heißt du?</li> <li>• wo wohnst du?</li> <li>• was bist du?</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aussagesätze</li> <li>✓ Verben in der 1. und 2. Person Singular</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Personalpronomen in der 1. und 2. Person Singular im Nominativ</li> <li>✓ Einfache Fragesätze</li> <li>✓ <i>Sein</i> als Vollverb in der 1. und 2. Person Singular</li> </ul>
<b>1. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 2</b>	<p><b>Lerninhalte</b></p> <p><b>Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben, nach Gegenständen fragen</b></p> <p><b>Sprechfertigkeiten</b></p> <p><b>Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist das?</li> <li>• Ist das ein/eine/ein ...?</li> <li>• Ist das dein/deine/dein ...?</li> <li>• Was machst du?</li> </ul> <p><b>Benennen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist der/die/das ...</li> <li>• Das sind die ...</li> <li>• Das ist ein/eine/ein ...</li> <li>• Das sind ...</li> </ul> <p><b>Beschreiben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der/Die/Das ... ist ...</li> <li>• Die ... sind ...</li> <li>• Das ist mein/meine/mein/...</li> <li>• Das ist dein/deine/dein ...</li> <li>• Ich lerne ...</li> <li>• Wir lernen ...</li> </ul> <p><b>Verneinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nein.</li> <li>• Das ist kein/keine/kein ...</li> <li>• Das ist nicht mein/meine/mein ...</li> <li>• Das ist nicht dein/deine/dein ...</li> </ul> <p><b>Grammatik</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Einfache Fragesätze</li> <li>✓ Bestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural</li> <li>✓ Unbestimmter Artikel im Nominativ Singular und Plural</li> <li>✓ Possessivpronomen in der 1. und 2. Person im Nominativ Singular</li> <li>✓ Nomen im Nominativ Singular und Plural</li> <li>✓ Adjektive in prädikativer Stellung</li> <li>✓ <i>Sein</i> als Vollverb in der 3. Person Singular und Plural</li> <li>✓ Verben in der 1. Person Singular und Plural</li> <li>✓ Personalpronomen in der 1. Person Plural</li> <li>✓ Negation mit <i>nein</i></li> <li>✓ Negation mit <i>kein/keine/kein</i></li> <li>✓ Negation mit <i>nicht</i></li> <li>✓ Kardinalzahlen von 1 - 10</li> </ul>
--	---

**I. UVOD**

Matematika za šesti razred je nastavak, ponovno aktivno bavljenje njome i proširenje prethodnog znanja. Matematičko vaspitanje omogućava učenicima da steknu znanja i sposobi ih za shvatanje kako fizičkog tako i društvenog svijeta. Uz pomoč matematike, učenici se osposobljavaju da analiziraju, da opisuju kao i da razjašnjavaju, da stvaraju pretpostavke i da rješavaju probleme.

Uporedno sa drugim predmetima, učenje matematike teži ka:

- razvoju učenikove ljudinosti;
- vaspitanju nezavisnih i sistematskih radnih navika;
- kultiviranju sposobnosti za kreativno i kritičko razmišljanje;
- podsticanju radoznalosti i hrabrenju učenika za potražnjom i selekcijom potrebnih informacija;
- ovladavanju novim znanjima, koja se odvuhvataju programom sa ciljem da se sproveđu u nalaženju rješenja različitih problema iz svakodnevnog života, kao i iz drugih školskih predmeta.

Naročito, kroz karakterističan jezik simbola, kao i matematičkim diagramima, matematika teži da njeguje sposobnosti za tačno izražavanje, da se organizuje, da sakupi mišljenja i da komunicira uopšteno.

Primjena matematike na široka polja ekonomije, tehnologije i nauke, povećava važnost njenog velikog utjecaja na razvitak savremenog društva.

**II. CILJEVI**

Nastavni Plan i program matematike za VI razred ima za cilj:

- razvijanje jednog pozitivnog učeničkog stava prema matematici i njenoj važnosti;
- formiranje učenikih navika i sposobnosti da pravilno shvate matematičke koncepte i da sa njima rade;
- razvijanje učenikih sposobnosti da tačno i efektivno komuniciraju matematičkim jezikom i simbolima;
- formiranje navika i sposobnosti za nezavisno i saradničivo rad;
- savlađivanje strategija za rješavanje matematičkih problema, kao i primjenu znanja u svakodnevnom životu.

<b>KATEGORIJE SADRŽAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. ARITMETIKA I ALGEBRA</b></li> <li><b>2. GEOMETRIJA I MJERENJE</b></li> <li><b>3. STATISTIKA I VJEROVATNO A (PROBABILITET)</b></li> </ol>				
Br.	Potkategorije	Sadržaj	Opšti objektivi U enici / u enice treba:	Specifi ni objektivi U enici / u enice treba da:
<b>1. ARITMETIKA I ALGEBRA (80 asova)</b>				
1	<b>SKUPOVI I RELACIJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skupovi, elementi</li> <li>• Radnja sa skupovima, kao i njihovo predstavljanje uz pomo Venovog dijagrama</li> <li>• Shvatanje ure enog para</li> <li>• Funkcija kao veza izme u dva skupa</li> <li>• Predstavljanje odraza sa strelastim dijagramom, sa tabelom, kao i na kordinativnoj mreži</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da prošire znanja u vezi sa zajednicama i njihovim radnjama;</li> <li>• da shvate relacije kao odnos izme u elemenata jedne zajednice ili elemente razli itih zajednica;</li> <li>• da shvate odraz kao vezu izme u dvije zajednice;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imenuju skup i njove elemente;</li> <li>• da predstave skupove i odnose izme u njih sa doti nim dijagramima;</li> <li>• da vrše radnje sa skupovima (uniju, presek, razliku i obim);</li> <li>• da opišu odnose jednog objekta prema drugim objektima;</li> <li>• da predstave direkstan proizvod skupova, kao skup re anih dvojki;</li> <li>• da povezuju znanja o relacijama sa prakti nim primjerima iz privatnog života;</li> <li>• da predstave odraz kao vezu izme u dva skupa sa dijagramima, tabelama i kao</li> </ul>

				<p>skup rečnih dvojki;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da predstave rečne dvojke na koordinatnoj mreži;</li> </ul>
2	<b>PRIRODNI BROJEVI, RAZLOMCI, DECIMALNI BROJEVI I RADNJE SA NJIMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>šitanje i pisanje milijardskih cifara</li> <li>Upoređivanje dva prirodna broja</li> <li>Sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje prirodnih brojeva</li> <li>Potpuno dijeljenje</li> <li>NZS i NZD prirodnih brojeva</li> <li>Red aritmetičkih operacija</li> <li>Švatanje razlomka (jednaki razlomci)</li> <li>Mješoviti brojevi</li> <li>Skraćivanje i proširivanje razlomaka</li> <li>Upoređivanje razlomaka</li> <li>Radnje sa razlomcima</li> <li>Pojam decimalnog broja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da shvate povezanost i razlike između prirodnih, razlomnih i decimalnih brojeva;</li> <li>da savladaju osnovne radnje sa brojevima;</li> <li>da primijene znanja o brojevima u svakodnevnom životu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da itaju i da pišu prirodne, razlomne i decimalne brojeve;</li> <li>da upoređuju prirodne, razlomne i decimalne brojeve;</li> <li>da identifikuju vrijednost cifara;</li> <li>da nalaze multiple i jednakodjeljive brojeve;</li> <li>da razlikuju neparne, parne i jednostavne prirodne brojeve;</li> <li>da izraze prirodne brojeve kao produkt jednostavnih faktora;</li> <li>da podvuku prirodne i decimalne brojeve (na primjer: prirodni brojevi u najблиžoj stotki i decimalni brojevi u centima);</li> <li>da pretvore razlomne brojeve u decimalne i obratno;</li> <li>da računaju zbir, razliku, proizvod, količnik tih brojeva (usmeno, pismeno, kao i u</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• množenje decimalnog broja</li> <li>• Upoređivanje decimalnog broja</li> <li>• Zaokruživanje</li> <li>• Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva</li> </ul>		<p>posebim slučajevima sa kalkulatorom);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da predstave brojeve na brojevnoj pravoj;</li> <li>• da rješavaju probleme sa tekstrom iz svakodnevnog života;</li> </ul>
3	<b>IZRAZI SA SLOVIMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrazi sa slovima</li> <li>• Brojevna vrijednost izraza za određenu vrijednost promjenljive</li> <li>• Jedna ine i nejedna ine prostog oblika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvate matematičke izraze sa slovima;</li> <li>• da shvate slova kao nosioce brojeva (promjenljiva) i konstantni broj;</li> <li>• da shvate proste jednačine i nejednačine;</li> <li>• da shvate rješavanje prostih linearnih jednačina i nejednačina;</li> <li>• da shvate (primjene) težinu jedačina u rješavanju svakodnevnih životnih problema;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da naučuju vrijednost izraza sa slovima za određenu vrijednost broja;</li> <li>• da prikažu te vrijednosti u obliku tabela i dijagrama;</li> <li>• da povezuju probleme sa riječima, sa izrazima, sa slovima i njihovo rješavanje;</li> <li>• da rješavaju jednostavne linearne jednačine i nejednačine;</li> <li>• da predstavljaju rješenja nejednačina na brojevnoj pravoj;</li> <li>da prevede svakodnevni jezik problema u jezik matematike i rješavanje istih;</li> </ul>

2. GEOMETRIJA I MJERENJA				
<b>4</b>	<b>TA KA, PRAVA I RAVAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovni geometrijski pojmovi (ta ka, prava, ravan)</li> <li>• Dužina (pojam, mjerjenje i crtanje duži)</li> <li>• Normalne prave i paralelne prave (crtanje istih)</li> <li>• Udaljenost paralelnih pravih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvate pravo zna enje osnove geometrije;</li> <li>• da opisuju linije i njihov me usobni odnos;</li> <li>• da usvoje jedinice mjerena dužine i mjerjenje u prirodi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da prepoznaju me usobni odnos ta ke i prave, dvije prave, prave i ravn;</li> <li>• da crtaju prave paralelne i normalne prave;</li> <li>• da povezuju pojam udaljenosti me u ta kama i dužina duži;</li> <li>• da odre uju udaljenost ta ke od prave i udaljenost izme u dvije prave;</li> <li>• da pikazuju dužine duži sa razli itim jedinicama dužine;</li> </ul>
<b>5</b>	<b>UGLOVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojam ugla kao otvor i obrtaj</li> <li>• Vrste uglova</li> <li>• Crtanje uglova sa datom mjerom u stepenima</li> <li>• Mjerjenje ugla uglomjerom</li> <li>• Sabiranje i oduzimanje mjera uglova</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvate pojam ugla i veli ine ugla;</li> <li>• da upotrebljavaju geometrijski pribor za mjerjenje i upore ivanje uglova;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da opisuju ugao kao otvor me u kracima i obrtaj (premjestanje ugla);</li> <li>• da crtaju i upore uju uglove po veli ini;</li> <li>• da upotrebljavaju uglomjer za mjerjenje uglova;</li> <li>• da konstruišu pravi ugao, opruženi ugao i pun ugao;</li> </ul>

6	<b>GEOMETRIJSKE FIGURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izlomljena linija (definisanje mnogougla)</li> <li>• Obim mnogougla</li> <li>• Paralelogrami, pravougaonik, kvadrat, romb, romboid, trapez</li> <li>• Simetri na prava</li> <li>• Površina površi kvadrata i pravougaonika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opisuju, vrste i osobine geometrijskih figura;</li> <li>• upoznaju se sa pojmom površi i površine;</li> <li>• upoznaju se sa osnosimetri nom figurom;</li> <li>• da mijere i raunaju površine površi sa kvadratima i mjernim jedinicama;</li> <li>• da shvate značaj primjene geometrijskog znanja u realnom životu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da opišu i imenuju paralelogram;</li> <li>• da crtaju i konstruišu paralelogram i pravilne mnogouglove;</li> <li>• da klasificuju paralelograme po osobinama;</li> <li>• da određuju osne simetrije na geometrijskim figurama i razlikuju iste u životnoj sredini;</li> <li>• da izračunaju obim i površine površi pravougaonika i kvadrata po formulama;</li> <li>• da upotrijebi formule za računanje obima i površine pri rješavanju praktičnih problema;</li> </ul>
7	<b>KRUG I POVRSI KRUGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krug i površ kruga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da se upoznaju sa pojmom kruga i površi kruga;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da identifikuju uzajamni položaj tangent, prave i kruga;</li> <li>• da nacrtaju krug kada se zna poluprečnik kruga;</li> <li>• da označe kružni sektor, dužinu luka i površi kruga;</li> </ul>

<b>8</b>	<b>GEOMETRIJSKA TIJELA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kocka</li> <li>• Kvadar</li> <li>• Mreža i gradnja kocke i kvadra</li> <li>• Pojam zapremine tijela</li> <li>• Jedinice za mjerjenje zapremine</li> <li>• Zapremina kocke i kvadra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da razlikuju razlike oblike geometrijskih tijela;</li> <li>• da shvate pojam o zapremini geometrijskih tijela;</li> <li>• da shvate značaj mjerjenja zapremine geometrijskih tijela na situacije iz realnog života;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da razlikuju geometrijska tijela prema ivicama, tjemenima i stranama;</li> <li>• da prave modele kocke i kvadra;</li> <li>• da izrađuju površine površi kocke i kvadra;</li> <li>• da izrađuju zapremine kocke i kvadra;</li> <li>• da pretvaraju kubne jedinice višeg reda u jedinice nižeg reda i obrnuto;</li> <li>• da primjenjuju formule za rješavanje problema iz svakodnevnog života;</li> </ul>
----------	----------------------------	--	---	---

### 3. STATISTIKA I VJEROVATNOST

<b>9</b>	<b>STATISTIČKI PODACI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sakupljanje podataka i grafičko predstavljanje</li> <li>• Srednja vrijednost</li> <li>• Istanje podataka sa dijagrama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvate razvijanje plana prerade podataka;</li> <li>• da znaju da upotrijebi prerade podataka na rješavanje problema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da sakupljaju i klasificiraju podatke;</li> <li>• da organizuju i prikazuju podatke tabelarno i u obliku dijagrama sa stubovima;</li> <li>• da istaju podatke iz dijagrama; da rješavaju razlike statističke probleme;</li> </ul>
----------	---------------------------	---	---	--

## **V. O EKIVANI REZULTATI**

Na kraju godine u enici treba:

- da vrše radnje sa skupovima i da upotrebljavaju Venov dijagram za njihovo prikazivanje;
- da usvoje prirodne brojeve do jedan milion i da bez teško a vrše osnovne ra unske radnje sa njima;
- da na u NZS i NZD prirodnih brojeva;
- da poznaju razlomke i pisanje decimalnih razlomaka (decimalni broj) i vrše radnje sa njima;
- da shvate preslikavanje kao vezu izme u dva skupa i da ih predstave na dijagramu , tabeli i kao skup ure enih parova;
- da rješavaju jednostavne linerane jedna ine i njihovu primjenu na rješavanje zadataka iz svakodnevnog života;
- da shvate osnovne pojmove geometrije (duž, prava, poluprava, paralelnost, normalnost, ravan, ugao, obim, površ, površina, zapremina);
- da poznaju svojstva kvadrata, pravougaonika, kocke i kvadra;
- da mijere i usvajaju njihove jedinice mijere;
- da znaju sabirati, rasporediti i organizovati podatke, kao i njihovo predstavljanje tabelom i prostim dijagramom.

## **VI. METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Kao u svakom predmetu, tako i u predmetu nastave matematike, glavni zadatak nastavnika je rukovo enje nastavnim radom kojim se postižu rezultati u enja predvi enim u objektivima.

Praksa je pokazala da tehnika i metoda strategije, koje osiguravaju produktivnu nastavu, jesu one koje omugu avaju aktivno u estvovanje u izgradnji shva enog, na razvoju matemati kih strategija za rješavanje problema i razvoj sposobnosti za primjenu u svakodnevnom životu.

U odlukama koje uzima nastavnik za odabir nastavne mtode, i pored mnogih faktora, treba predo iti:

- prirodu nastavnog materijala;
- tip u enja u enika;
- nivo i potražnju u enika.

Za ovaj cilj, metode i tehnike nastave treba da su razli ite, da odgovaraju razli itim stilovima u enja u enika. One treba da obuhvate saradnju u enika, sa ciljem da poja aju dimenzije druženja u procesu u enja.

Nastava sa elementima saradnje angažuje u enike u uzimanju odgovornosti za proširivanje znanja, ali i za njihovo ocjenjivanje. Ovaj model se određuje ovim fazama:

- Određuje se tema ili pitanje koje je interesantno za učenike, koje ima smisla i koje je tijesno vezano sa životnim aspektima. Tako se matematika od jednog abstraktnog predmeta i sa dosta teorije pretvara u predmet razumno vezan za život.
- Nastavnik ohrabruje i podstavlja učenike u razmišljanju oko pitanja koje se tretira u tekstu ili oko nekog određenog problema. U ovoj fazi, učenici se upućuju u različita istraživanja: posmatraju, prave zapise, evidentiraju probleme, uzimaju informacije.
- U ovoj fazi daju se mnoga pitanja za objašnjavanje na koja treba odgovoriti. Važno je da pitanja budu veoma shvatljiva za učenike.
- Učenici razvijaju svoj plan za preduzimanje prostih istraživanja i daju preciznije odgovore na postavljena pitanja.
- U ovoj fazi učenici zajedno sa nastavnikom diskutuju oko svoje prakse - izvodu enih rezultata iz istraživanja ili rješavanja problema. Nastavnik pomaže u enicima da uzmu u obzir i ostale alternative za rezultate i da planiraju dalja istraživanja. Važno je da učenici perceptuju vrednovanje svojih ideja, rješenja i da su svjesni odgovornosti koju uzimaju.

## VII. VREDNOVANJE

Proces vrednovanja je zajednički dio nastave i učenja. To je proces neprekidan i dinamičan, kojim se određuju ne samo stepen dostignuća učenika već i vrednovanje opšte metodologije nastave. Vrednovanje pomaže dijagnostifikaciji napredovanja učenika, planiranju nastave, motivisanosti učenika i određivanju konačnih rezultata. Nastavnik treba da stavi u centar prepoznavanje postojećih znanja učenika, pogrešne koncepte i strategiju učenja. Tako će osigurava vrijednu informaciju koju nastavnik matematike koristi za ispitivanje različitih sposobnosti učenika, njihovo preučenje znanje i oblike izbegavanja mehaničkih učenja matematike dokaza.

Iako je sposobnost razumijevanja osnovna vrijednost, treba obuhvatiti i provjeru sposobnosti učenika, tako da se upotrebu jezičkih simbola, izraza i matematičkih pojmovaca. U tom cilju nastavnik matematike sugerira proceduru raznolike tehnike kao:

- **Registrovanje posmatranja u razredu**

Držanje stalnih bilježaka za rad i angažovanje u enika u razredu, učešće u diskusiji, rješavanje zadataka pismeno, domaćih zadataka i rad u grupi - omogućuje prepoznavanje teškoća u enika učenju i nalaženje novog puta za prevazilaženje.

- **Kontrolni zadatak**

Za mjerjenje i kontrolu napredovanja i dostignuća u enika, nastavnik planira: usmeni test, pismeni test za brojevno računanje, test zadataka sa problemima, gdje se traže razlike matematičke snlažljivost i projekti za sastavljanje podataka, konstrukciju modela i crtanje dijagrama.

- **Dosije i projekti**

Dosije je kolekcija rada u enika, održana u jednom folderu koji osigurava jedan model rada u enika, formiran u toku određenog perioda vremena ili godine. U eniku se stvara u sastavljanju dosjea, koji služi za samovrednovanje.

- **Testovi i pismeni ispit**

Testove za vrednovanje treba upotrijebiti u odgovarajućem cilju. Ovi testovi se organizuju na kraju završene cjeline sadržaja i na kraju godine.

## **VIII. ME UPREDMETNE VEZE**

Matematika u šestom razredu je povezana sa svim predmetima, ali naročito sa:

- maternjim jezikom - "prevod" svakodnevnog jezika u jezik matematike i obrnuto;
- lijepim umjetnostima - crtanje pravih linija, krivih i različitih geometrijskih likova;
- fizičkim vaspitanjem i sportom - mjerjenje dimenzija sportskih terena i statističko prikazivanje rezultata različitih igara;
- tehnologijom – gradnja različitih figura i tijela od različitih materijala.

## **IX. IZVORI I LITERATURA**

Školske knjige, udžbenici, pribor za mjerjenje, kalkulatori, kompjuteri i druga dodatna sredstva.

**UVOD**

Historija kao društvena nauka u VI razredu, za objekat proučavanja uz određenu korelaciju sa drugim predmetima ima za cilj proučavanja i razvoja ljudskog društva od predistorije pa do X vijeka ili do doba razvijenog feudalizma. Kao društvena nauka Historija nas bliže upoznaje da bolje saznamo o životu i radu prvih ljudi, borbi za opstanak i inicijama koji su uticali na životne promjene u društvu i ovje anstva u cjelini.

**CILJEVI**

- Da se učenici upoznaju sa nastankom razvoja i životom i radom ljudi od predistorije do perioda razvijenog feudalizma;
- Da stižu u pravilnu predstavu o Historiji kao nauci i nastavnom predmetu;
- Da razlikuju podjelu prošlosti ljudskog društva na periode (Stari vijek, Srednji vijek i Novi vijek);
- Da savladaju načine ravnateljstva u vremena ljudi u Starom vijeku;
- Da se upoznaju sa nastankom, razvojem i raspadom rodovskog društva i formiranje najstarijih država na prostoru Bliskog istoka;
- Da u skladu sa psihofizičkim mogućnostima savladaju historijske pojmove vezane za predistoriju, Stari i Srednji vijek;
- Da se upoznaju sa nastankom i razvojem grčkih polisa-gradova i sa njihovim aristokratskim i demokratskim uređenjem;
- Da se upoznaju sa nastankom i razvojem rimske imperije kao najjačeg i najorganizovanije države robovlasničkog društva;
- Da se upoznaju sa osnovnim oblicima klasne i političke borbe u Starom vijeku;
- Da se upoznaju sa osnovnim odlikama starogrčke ili antičke kulture kao osnove nastanka moderne kulture i civilizacije;
- Da se upoznaju sa kulturama različitih naroda i da uoči razlike među njima ;

- Da se učenici upoznaju sa životom, običajima i kulturom Ilira u antičko doba, na prostoru Kosova kao i na prostoru Bosne i Hercegovine;
- Da naučene i pravilno upotrebljavaju terminologiju kao osnovu historije i da razvijaju historijsko mišljenje kao sredstvo shvatanja društvenih procesa;
- Da se upoznaju sa korištenjem ilustracija kulturno-historijskih spomenika koji pripadaju periodu predistorije, Starog i Srednjeg vijeka;
- Korištenje ilustrativnog materijala i eksponata u muzeju i drugih kulturno-historijskih spomenika;
- Da se upoznaju sa načinom korištenja historijskih karata, fotografija, albuma, historijskih zapisa kao i da koriste usmena predanja historije;
- Da se upoznaju sa pravljenjem kronoloških i sinhronističkih tablica i da se služe sa njima radi produbljivanja i konkretizovanja historijskog znanja;
- Da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama kao i nastankom i razvojem Starog i Srednjeg vijeka;
- Da se upoznaju sa formiranjem novih varvarskih – germanskih država na prostorima Zapadnog Rimskog carstva;
- Da se učenici upoznaju sa osnovnim karakteristikama feudalnih društveno ekonomskih odnosa od V do XI vijeka;
- Da se upoznaju sa specifičnostima razvijatka Južnih Slavena i njihovih susjeda;
- Da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama feudalne države i njegovim različitim oblicima u pojedinim fazama društvenog razvijatka i osobenostima razvijatka feudalne države Južnih Slavena i njihovih susjeda;
- Da se upoznaju sa osnovnim odlikama srednjevjekovne kulture južnoslovenskih naroda;
- Da se upoznaju sa ulogom religije u srednjem vijeku;
- Da savladaju osnovne historijske i sociološke pojmove vezane za feudalno društvo u Evropi, kod Južnih Slavena i njihovih susjeda;
- Da se upoznaju sa nastankom i razvojem država južnoslovenskih naroda;
- Da se upoznaju sa osnovnim podacima nastanka i razvoja bosanske srednjevjekovne države na osnovnim programskim sadržajima iz opšte i nacionalne historije kod učenika razvijati osnovne pozitivne vrijednosti, kao što su: tolerancija, demokratija, dostignutost, poštovanje

tu ih kultura, njegovanje svoje kulture, kao i poštivanje rasnih, vjerskih, polnih, nacionalnih i drugih razlika.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

- Da se u enici upoznaju sa najvažnijim događajima i glavnim karakteristikama prvočitnih ljudskih zajednica, Antikom, Rimom kao i osnovnim karakteristikama života i rada ljudi u Starom i Srednjem vijeku;
- Da se upoznaju sa načinom života, djelovanjem i mišljenjem ljudi od prvočitne zajednice do perioda razvijenog feudalizma i da vrše upoređivanje sa današnjim načinom života;
- Da shvate procese razvoja ljudskog društva od predistorije do razvijenog Srednjeg vijeka.

## **SPECIFIČNI OBJEKTIVI**

- Da upoznaju osnovne termine iz predistorijskog doba, Antike, Rima i ranog Srednjeg vijeka;
- Da upoznaju osnovna načina razvoja ljudskog društva od predistorije do razvijenog Srednjeg vijeka;
- Da se upoznaju sa znamenjem muzeja i arhiva u cilju očuvanja kulturne baštine svoga i drugih naroda;
- Da u enici razvijaju svijest o poštovanju različitih rasa, vjera, religija, kulture svoga i drugih naroda;
- Da odrede i raspoznaju načine transformacije i promjene običaja od prve do posljednje faze svoga razvoja;
- Da raspoznaju osnovne koncepte kamenog i metalnog doba;
- Da raspoznaju načine unanja vremena u historiji kod različitih naroda;
- Da razlikuju načine organizovanja ljudske zajednice (porodica, familija, rod);
- Da upoznaju podjelu zajednica na glavne klase, na slojeve u društvu i uobičajene razlike između robova i robovlasnika i feudalaca i kmetova (seljaka);
- Da usvoje kronološke podatke (decenija, vijek ili stoljeće i milenijum ili milenij);

- Da usvoje opšte historijske pojmove (rob, robovlacnik, kmet, feudalac, buržoazija, najmani rad) kao i da usvoje posebne historijske pojmove kao što su (patricij, plebejac, sultan, janar, vojvoda);
- Da usvoje sociološke pojmove (društveni poredak, država, kultura, ideologija idr.);
- Da upoznaju i usvoje historijsko-geografske promjene od predistorije do ranog Srednjeg vijeka uz razumjevanje značaja prostora kao faktora historijskog razvitka;

### **CILJANE VJEŠTINE I NAVIKE**

Pomoći u učenju historije kao društvene nauke u VI razredu cilja se da učenici savladaju sljedeće vještine i to:

- Da znaju da se orijentisu u vremenu i prostoru, u mjestu gdje žive i u široj okolini;
- Da razvijaju sposobnost svestrano razvijene ličnosti;
- Da razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja i rasuđivanja;
- Da upoznaju uzroke i injenice koji su uticali na razvoj društvene zajednice;
- Da se osposobe za samostalno korištenje udžbenika historije, historijskog atlasa i historijske itanke;
- Da se osposobe za samostalno korištenje historijskih karata, tablica, grafikona i historijskih ilustracija;
- Da se osposobe za korištenje podataka iz enciklopedija i leksikona;
- Da cijene i poštuju kulturu svoga i kulturu drugih naroda;
- Da se osposobe za samostalno posmatranje muzejskih eksponata i spomenika historijskog karaktera;
- Sistematsko i stalno učenje i pravremeno izvršavanje svih obaveza vezanih za nastavu historije

## PROGRAMSKI SADRŽAJ

2. asa nedjeljno, 74. asa godišnje (55. asa obrade, 5. asova izborne nastave i 14. asa utvrđivanje

KATEGORIJE	PROGRAMSKI SADRŽAJI	METODOLOŠKA UPUTSTVA	REZULTATE KOJE TREBA ODKRIVATI	KORELACIJA
TEME				
I UVOD U HISTORIJU	1. Predmet i zadatak historije kao društvene nauke i historijski izvori 2. Rađanje vremena i periodizacija prošlosti (stari, srednji i novi vijek)	U enike treba upoznati sa cjelinom programa i na inom koristi enja udžbenika i priručnika, uvesti u enike u nastavni predmet i ostvariti korelaciju sa drugim nastavnim predmetima	Da u enici shvate šta je predmet proučavanja historije, da upoznaju historijske izvore i kako su ljudi u prošlosti rešali vrijeme.	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Građansko vaspitanje
II PREDHISTORIJA	3. Postanak i razvoj čovjeka – doba prvobitne ljudske zajednice 4. Kameni doba i prvobitne zajednice 5. Metalni doba i raspadanje prvobitne ljudske zajednice	Frontalnim oblikom rada i diskusijama na asovima upoznati u enike sa nastankom prvih ljudi, njihovim na inom rada, zanimanjima, prvobitnim ljudskim zajednicama, vjerovanjima, umjetni kom stvaralaštvu, na inom izrade i usavršavanja oružja i oruća, kao i sa razlozima koji su doveli do raspadanja prvobitnih ljudskih zajedница.	Da u enici shvate najbitnije karakteristike prvobitnih ljudi i njihovih zajedница, da znaju šta je kult, mit, totemizam i animizam. Da u enici znaju da identificuju lokalitete kamenog i metalnog doba na tlu naše zemlje i šire okoline.	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Građansko vaspitanje
III STARI ISTOK – NARODI I DRŽAVE STAROG ISTOKA	6. Stari Egipt 7. Kultura starog Egipta 8. Mesopotamija i Asirija	Diskutovati na asovima o nastanku prvih država na Starom Istoku, pokazati slike,	U enike upoznati kako je nastalo robovlasništvo kao i sa odnosima između robova i	Arheologija Geografija Književnost

	<p>9. Ostala carstva Starog Istoka: Kina, Indija i Persija</p> <p>10. Kultura naroda Starog Istoka</p> <p>11. Poznate li nosti – vladari narod Starog Istoka i Ep o Gilgamešu</p>	<p>crteže, oru a za rad. Prilikom crtanja historijskih karata drava Starog Istoka uo iti prostor ili teritoriju prostiranja država i pri tome koristiti historijski atlas.</p>	<p>robovlasnika. Uo iti osnovne karakteristike ure enja država Starog Istoka. U enici treba da identifikuju osnovna zanimanja ljudi, a posebno poljoprivrede kao uslova njihovog ostanka, u enike upoznati sa kulturom naroda Starog Istoka, piramidama, vjerovanjima, obi ajima i poznatim li nostima Starog Istoka idr.</p>	<p>Likovna umjetnost Gra ansko vaspitanje</p>
IV STAROSJEDEOCI BALKANSKOG POLUOSTRVA	12. Pelazgi, Iliri, Traani, Grci i Makedonci	Diskutovati koji su bili najstariji stanovnici Balkana, koja su bila njihova osnovna zanimanja, o kulturi, privredi i razvoju društvenih odnosa.	Da se u enici bolje upoznaju sa najstarijim stanovnicima Balkana i njihovom kulturom, obi ajima, vjerovanjima, životom i radom i na inom sahanjivanja.	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Gra ansko vaspitanje
V STARA GRKA	<p>13. Najstariji period Grke historije</p> <p>14. Spartanska i Atinska država</p> <p>15. Izgradnje demokratskog društva u Atini</p> <p>16. Velika Grka kolonizacija i nastanjivanje Grka u Iliriji i na Sredozemlju</p> <p>17. Grko-Persijski ratovi</p>	<p>Diskutovati o stariim Grcima, zemlji i stanovništvu, Kriš anima i Ahajcima o nastanku Kritsko-mikenske kulture, Homerskom dobu i epovima Ilijadi i Odiseji.</p> <p>Diskutovati o nastanku Spartanske države, hegemoniji Sparte u gr kom svijetu, o Aristokratskom uređenju i hegemoniji Sparte u Gr kom svijetu.</p> <p>Upoznati u enike sa nastankom Spartanske države i jnenom aristokratskom uređenju i hegemoniji Sparte u Gr kom svijetu.</p> <p>Diskutovati o nastanku Atinske</p>	<p>Upoznati u enike o stariim Grcima, Kritsko-mikenskoj kulturi, Homerskom dobu i posebno o jegovim epovima Ilijadi i Odiseji.</p> <p>Upoznati u enike sa nastankom Spartanske države i jnenom aristokratskom uređenju i hegemoniji Sparte u Gr kom svijetu.</p> <p>Upoznati u enike sa nastankom Atinske države, jnenom Književnost</p>	<p>Arheologija Geografija Književnost</p>

	<p>18. Peloponeski rat</p> <p>19. Grčka kultura</p> <p>20. Poznate li su nosti iz Grčke historije</p>	<p>države, izgradnji demokratskog društva i o usponu i moći Atine u doba Perikla.</p> <p>Diskutovati o uzrocima koji su doveli do velike Grčke kolonizacije i nastanjuvanju Grka u Iliriji i na Sredozemlju.</p> <p>Diskutovati o uzrocima koji su doveli do izbjijanja Grčkih persijskih ratova, posebno ista i razloge zbog koga su Grci pobjedili Persijance.</p> <p>Diskutovati o suprotnostima Atine i Sparte i razloge koji su doveli do izbijanja rata između Atine i Sparte i o krizi u Grčkom svijetu.</p> <p>Diskutovati o grčkoj religiji i mitologiji, o grčkoj književnosti i začima nauke.</p> <p>Diskutovati o poznatim grčkim nóstima iz grčke historije kao što su bili Herodot, Perikle.</p>	<p>uspunu u Periklovo doba i izgradnji Atinskog demokratsko društva.</p> <p>Upoznati učenike sa najpoznatijim grčkim kolonijama na Sredozemlju i Jadranskom moru kao i sa odnosima Grčke i Ilira.</p> <p>Upoznati učenike sa najznačajnijim bitkama između Grčke i Persijanca o uzrocima rata kao i razlozima koji su doveli do pobjede Grčke.</p> <p>Da se učenici bolje upoznaju s uzrocima rata između Sparte i Atine i prevlasti Sparte u Grčkom svijetu.</p> <p>Upoznati učenike sa značajem, razvojem i tekovinama grčke kulture. Upoznati učenike sa najznačajnim grčkim nóstima iz grčke historije.</p>	<p>Likovna umjetnost</p> <p>Gračansko vaspitanje</p>
VI STARA MAKEDONIJA	<p>21. Makedonija u vrijeme kralja Filipa II i njegovog sina Aleksandra</p> <p>Makedonska kultura</p> <p>22. Helenistička kultura</p>	<p>Grupno diskutovati o nastanku stare Makedonije, o bici kod Heroneje, osvajanjima i stvaranju helenističkih država na Istoku i o nastanku helenističke kulture.</p>	<p>Da se učenici bolje upoznaju sa nastankom i širenjem makedonske države u doba kralja Filipa II i o nama kako je Aleksandar Makedonski uspeo da pokori</p>	Arheologija

			<p>veliki broj država na Istoku. Da se u enici upoznaju da je helenisti ka kultura nastala kao spoj starogr ke ili jelinske kulture sa kulturom isto nih naroda. Upoznati u enike sa tekovinama helenisti ke kulture.</p>	<p>Geografija Književnost Likovna umjetnost Gra ansko vaspitanje</p>
VII STARI RIM	<p>23. Stara Italija i razvoj Rimske države 24. Rim kao svjetska sila 25. Unutrašnje borbe u rimskoj državi 26. Rimska država u doba carstva 27. Kolonat, rimska religija, hriš anstvo i njegova evolucija u državnu religiju 28. Propast rimske robovlasni ke države 29. Rimska kultura 30. Balkansko poluostrvo i naša zemlja u predhistoriji i anti kom dobu 31. Poznate li nosti rimske historije i anti ki spomenici u našoj zemlji</p>	<p>Na asovima voditi raspravu o nastanku Rima, o odnosima patricija i plebejaca, o ustancima robova sa posebnim osvrtom na Spartakov ustanak. Diskutovati o uzrocima koji su doveli do najprije nastanku Rimskog carstva, diktaturu rimskih imeratora, podjeli i uzrocima koji su doveli do propasti Rimskog carstva. Diskutovati o Rimskoj kulturi koja je nastala na osnovama starogr ke ili anti ke kulture. Crtanjem karata i pokazivanjem na historijsko-geografskim katama bolje upoznati u enike na kom prostoru se prostirala teritorija Rimske imperije – Rimskog carstva.</p>	<p>Da u enici bolje shvate i nau e kada je, gdje i kako nastao Rim. Da razlikuju položaje patricija i plebejaca, položaj robova, na imima osvajanja Rimljana i koriš enjem bogatstava koje su Rimljani donosili iz provincija.</p>	<p>Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Gra ansko vaspitanje</p>

VIII ILIRI	32. Porijeklo Ilira, postojbina Ilira, rasprostranjenost naselja i društvena organizacija. 33. Najpoznatija Ilirska pleme na in života. 34. Kraljevina Enkeleja, Taulanta i Ardiyeja 35. Kraljevina Dardana 36. Kraljevina Epira 37. Ratovi Ilira protiv Rimljana – veliki Ilirski ustanak protiv Rimljana. 38. Društveni život Ilira, Ilirska kultura, religija i 39. Život Ilira pod Rimljanima i najpoznatije li nosti kod Ilira.	Monološko-dijaloškom metodom dati injenice o životu Ilira u anti ko doba. Dijaloškom metodom razviti diskusiju o rasprostranjenosti Ilira u Antici i na tlu BiH. Putem historijskog atlasa i crtanjem karata pokazati granice rasprostranjenosti Ilira.	Da u enici bolje saznavaju i nau e o porijeklu Ilira, da znaju glavna plemena, države Ilira, bitke protiv Rimljana, nošnji Ilira, kulturi Ilira, oru a za rad i drugim predmetima koji su koristili Iliri. Da u enici nau e odlike anti ke kulture na tlu BiH.	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Gra anko vaspitanje
IX SREDNJI VIJEK I VIZANTIJA U DOBA RANOG FEUDALIZMA	40. Nastanak feudalnog društva u Evropi 41. Velika seoba naroda u Evropi i na Balkanu i formiranje germanskih država na teritoriji zapadnog rimskog carstva 42. Frana ka država	Monološkom metodom obraditi osnovne odlike Srednjeg vijeka a posebno od V do XI vijeka. Na historijskoj karti pokazati novonastale germaniske države na tlu zapadnog rimskog carstva.	U enici da bolje saznavaju o uzrocima koji su doveli nastanak feudalnog društva, karakteristikama feudalizma i Frana ke države za vrijeme dinastije Merovinga i Karolinga. Da u enici bolje i više saznavaju o stvaranju carstva Karla Velikog najpoznatijeg	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Gra anko vaspitanje

			vladara frana ke države kao i o uzrocima raspada i raspodjele frana ke države.	
X VIZANTIJA I ARABLJANI	43. Vizantija od V do XI vijeka 44. Albanci u rano feudalno doba 45. Poznate li nosti Vizantijskog carstva 46. Arabljani u Srednjem vijeku, pojava Islama i Arabljanska osvajanja 47. Arabljanski halifat 48. Arabljanska kultura	Na asovima diskutovati o nastanku Vizantije i njenom uticaju na susjedne zemlje kao i pokušaju restauracije ili obnove Rimskog carstva i o Justinianovom kodeksu. Metodom analize i sinteze gradivo prezentirati na asovima.  Na asovima diskutovati o privrednim i društvenim odnosima kod Arabljana, posebno o Muhamedu poslaniku, širenju Islama i njegovom prelasku iz Meke u Medinu 622. godine – hidžretska godina.  Diskutovati o arapskom halifatu i ukazati na kulturno-civilizacijski uticaj Islama na druge narode.	Da u enici bolje saznanju razloge i okolnosti pod kojima je nastao Islam i njegov značaj kao religije. Da prošire saznanja o Muhamedu, njegovom životu i radu i uticaju Islama nadruge narode.	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Građansko vaspitanje
XIBALKANSKI NARODI I NJIHOVE DRŽAVE U RANOM FEUDALIZMU	49. Doseđavanje Južnih Slovena na Balkansko poluostrvo 50. Odnosi Južnih Slovena prema starosjedeocima i susjednim državama	Na historijskoj karti pokazati granice rasprostranjenosti starih Slovena, njihovih seoba i naseobina.  Ineraktivnom metodom obraditi život, običaje i odnose sa starosjedeocima i susjedima.	Da u enici više nauči o postojbini Starih Slovena, seobi Slovena, doseđavanju na Balkansko poluostrvo i njihovim odnosima sa starosjedeocima i susjedima.	Arheologija Geografija Književnost Likovna umjetnost

	<p>51. Srednjovjekovna Bosanska država i prvi podaci o srednjovjekovnoj Bosni</p> <p>52. Raška i Duklja u rano feudalno doba</p> <p>53. Slovenci i Hrvati u rano feudalno doba</p> <p>54. Bugarska i Makedonija u rano feudalno doba</p> <p>55. Kultura kod Južnih Slovena – misija Iriške i Metodije</p>	<p>starosjedeocima i susjedima sa posebim osvrtom na ilirsko-slovenske odnose i njihovom međusobnom uticaju.</p> <p>Na historijskoj karti pokazati teritoriju nastanka Raške i Duklje (Zete) i ukazati razloge nastanka na tom prostoru.</p> <p>Na karti pokazati u enicima teritoriju i prostor nastanka srednjovjekovne bosanske države sa posebnim osvrtom na društveno-ekonomski uslovljenosti nastanka bosanske države.</p> <p>Morološko-diološkom metodom ukazati na nastanak i razvoj Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Makedonske države.</p> <p>Upoznati sa specifičnostima razvoja feudalnog društva na zapadu i u Južnoslovenskim zemljama, postepeno uključivajući Ivanje Južnih Slovena među kulturne narode Evrope.</p>	<p>Da shvate i uočiti prostor gdje su nastale prve države Južnoslovenskih naroda.</p> <p>Da učenici dođu do zaključaka o sličnosti i razlici razvoja ranog feudalnog društva na zapadu, Vizantiji i kod Južnoslovenskih naroda.</p> <p>Podsticati razvoj historijskog mišljenja kod učenika.</p> <p>Da učenici shvare se za pismenosti i kulturu i misiju prvih slovenskih učitelja Iriše i Metodije.</p>	<p>Građansko vaspitanje</p>
--	---	---	---	-----------------------------

NAPOMENA: 5 nastavnih asova ostavlja se nastavniku na raspolaganju da izvrši izbor nastavnih tema u saradnji ili po volji učenika, da izvrši posjetu muzeju ili nekom historijskom mjestu u zavisnosti i široj okolini

## **METODOLOGIJA PREDAVANJA**

### **-- METODOLOŠKO DIDAKTIKA UPUTSTVA**

### **I ME UKURIKULARNA KORELACIJA**

Kurikulum za historiju na bosanskom jeziku tematski i smisao zasnovan je na programskim sadržajima Kurikuluma historije za osnovnu školu. Nastavne teme su tako izabrane i rasporene da u enicima omoguavaju lakše razumjevanje najvažnijih historijskih događaja iz opšte, nacionalne i historije susjednih naroda. U enici se u enjem nastave historije sposobljavaju da prate hronološki razvitak ovjeanstva u cjelini.

Prilikom obrade nastavnik planira za svaku temu vaspitno-obrazovni cilj i zadatke, nastavne metode, nastavna sredstva, tekstove i literaturu za uenike i moguost korelacije sa srodnim predmetima. U nastavi Historije kao duštvene nauke veoma uspješna korelacija se može ostvariti sa sljedećim predmetima kao što su:

- Arheologija;
- Književnost;
- Geografija;
- Likovna umjetnost;
- Građansko vaspitanje.

Samom i sveobuhvatnom korelacijom obezbjediće se cjelishodnost cjelokupnog vaspitno-obrazovnog procesa. U historijskim događajima nastavnici prilikom implementacije programskih sadržaja treba u enicima stalno da ukazuju uzročno-posljedične veze kako bi se kod uenika razvila sposobnost za kritičko razmišljanje i razumjevanje sadašnjih pojava, procesa i događaja.

Pomoći u audio-vizuelnih sredstava izvornih tekstova sa historijskom sadržinom, te posjeta arhivama i muzejima te korištenjem savremenih izvora znanja potrebno je u enike stalno podsticati da samostalno istražuju i razmišljaju o određenom događaju. Naročitu pažnju posvetiti onim događajima koji su imali uticaja na društveno-ekonomski i civilizacijski napredak ovjeanstva kao što su (pronalazak pisma, razvoj gradova, upotreba metala i dr.).

Predmet Historije se može učiti i interpretirati pomoći u raznih metoda i tehniku. Nova metodologija predavanja i učenja ine u enika daleko sposobnijim da pravilno rasu uveže važne historijske događaje nezavisno od toga u kakvoj će se oni mjeri predstaviti.

Nastavnik bira nastavne metode i tehniku rada imajući u vidu da sve prilagodi sposobnostima i zahtjevima uenika. Nastavnik treba da vodi računa na stepen mogućeg postizanja tih objektiva u toku nastavnog procesa. U cilju da bi u enje Historije bilo što uspješnije nastavnik treba

da se uvijek koristi različitim metodama i tehnikom kako bi se podstakla i postigala dinamika načina, da se učenici motivišu za rad, imaju i u vidu da učenici imaju različite nivoje saznanja i sposobnosti.

Da bismo ostvarili dobro predavanje i uspješno učenje treba da se koristimo raznovrsnim i sljedećim metodama rada i tehnikom kao što su:

- rad sa cijelim razredom;
- rad po grupama;
- rad u parovima;
- individualni rad;
- metode posmatranja, diskusija, demonstracija, interpretacija;
- brzo savladavanje ideja (brainstorming)
- istraživački rad, praktičan rad, komparativan rad;
- igra sa ulogama;
- programsko učenje;
- skup ili drvo razmišljanja;
- petostih ili narodna kazivanja (predanja);
- klaster tehnika kroz razumjevanja;
- džigsou metoda;
- posjeta muzejima, bioskopima, izložbama, kulturno-historijskim mjestima.

Korištenje metoda i tehnika ne garantuju uvijek potpun uspjeh ako nastavnik pravilno ne isplanira nastavne sadržaje, ako ne odredi pravilno objektive, ako ne prilagodi tehniku realizacije tih objektiva i ako ne istraži kako njegovi učenici rade, razmišljaju da bi u svojim glavama (svijesti) obradili informaciju.

Za postizanje boljih rezultata nastavnicima se preporučuje:

- korištenje svih tipova asova (obrada, utvrđivanje, ponavljanje, sistematizacija);
- korištenje oiglednih sredstava (dijafilmova, grafofolija, slika, dijapositiva, ilustracija i dr.);
- korištenje historijskih tekstova, narođeno izvornih;
- na asovima koristiti historijsku kartu i druga tehnička sredstva kao što su projektor, grafoskop i dr.;
- u skladu sa mogućnostima posjetiti arhiv, muzej, ili kulturno-historijski spomenik u mjestu ili okolini;
- korištenje historijskih atlasa, itanki, radnih svezaka, kao i ostalu literaturu sa historijskom sadržinom.

## **OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE U ENIKA U NASTAVI HISTORIJE**

Ocenjivanje i vrednovanje je proces trajnog osmatranja i dokumentiranje rada u enika i ima za cilj da izmjeri sve vrste djelatnosti koje radi u enik. Ocjenjivanje i vrednovanje je stalni proces i ima podsticajni karakter jer se na taj način u enici motivišu za sistematski rad.

Prilikom ocjenjivanja nastavnik prati cjelokupno angažovanje u enika, a prije svega: usmene odgovore, pisane radove, testove, referate kao ostale aktivnosti koje u enik preduzima u cilju usvajanja znanja, umenja i navika a sve to u cilju što uspješnijeg formiranja stvarala koga duha.

U nastavi Historije ocjenjivanje i vrednovanje obuhvata više komponenti od kojih su najvažnije:

- a) ocjenjivanje obima znanja (**kvantitet**)
- b) ocjenjivanje nivoa znanja (**kvalitet**).

Vrednovanje obima i kvaliteta znanja utvrđuje se stepenom usvojenosti programa na nekom od sljedećih nivoa:

- prepoznavanje i reprodukcija gradiva;
- razumjevanje naučnog (shvatanje značaja pojmove i injenica, izdvajanje bitnog od nebitnog, objašnjavanje definicija i povezivanje injenica);
- kritički odnos prema naučnom i
- stvaralački odnos prema naučnom koji se ogleda u samostalnom pronalaženju primjera i injenica.

Osnovni i najvažniji ciljevi ocjenjivanja i vrednovanja u enika u nastavi Historije su:

- da motiviše u enika za rad;
- da prepozna darovitije u enike i da im pruži dovoljno podataka;
- da obezbjedi informisanje o stepenu postignutih objektiva;
- da pomogne u eniku i nastavniku;
- da poboljša učenje u enika i predavanje nastavnika;
- da osigura informisanje o saznanju u enika za njihovo opredjeljenje u budućnosti.

Pomoći u ovih ciljeva nastavnik osigurava nove informacije za uspjeh u enika, upoznaje ga o planiranoj nastavi sa ciljem da u enika što više približi nastavnom planu. Putem ocjenjivanja i vrednovanja nastavnik je u stanju da vidi koliko je u enik osposobljen da iskaže svoja dostignuća, da ocjeni rad u grupi kao i da nastavnik vidi koliko je u enik ili grupa osposobljena za budućnost.

Kada uvidimo sve u eni ke rezultate tada možemo da podjelimo u enike u grupe i da vidimo koji u enik ima poteško e u radu (na primjer koju nastavnu temu ili nastavnu jedinicu nije savladao u dovoljnoj mjeri sa zajedni kim ciljem da se utvrdi gradivo). U ocjenjivanju i vrednovanju bilo kog od navedenih nivoa znanja u nastavi Historije obima (kvantitet) i nivoa znanja (kvalitet) nastavnik mora uzeti u obzir sljede e važne elemente a oni su:

- poznavanje historijskih injenica kao bitnih odrednica historijskog doga aja, pojave ili procesa u njihovoj logi koj i historijskoj povezanosti;
- povezivanje hronologije bitne za vremensko odre ivanje doga aja, pojave ili procesa u cilju shvatanja uloge historijskog vremena u društvenom razvitku;
- poznavanje elemenata (historijsko-geografskih) bitnih za lokalizovanje doga aja, pojave ili procesa sa ciljem shvatanja uloge prostora u historijskom razvitku;
- poznavanje historijskih i sovioloških pojmoveva i kategorija, njihovu odgovaraju u upotrebu i njihovo povezivanje u sistem koji omoguava razvitak historijskog mišljenja kod u enika;
- razumjevanje uzro no-posljedi nih veza;
- sposobnosti opisivanja i objašnjavanja doga aja, pojave ili procesa te nim, lijepim književnim jezikom.

Sve navedene elemente znanja, interesovanja ili navika treba sistemske vrednovati, ali uvijek imati u vidu sposobnost i psihofizi ku mogu nost u enika.

## **TIPOVI OCJENJIVANJA – VREDNOVANJA**

- **Suštinsko ocjenjivanje** ima za cilj da uputi nastavnika u planiranje i da kod u enika prepozna poteško e u radu i u enju da bi im pomogao i ispunio njihove potrebe za što bolje i uspješnije u enje.
- **Sveobuhvatno ocjenjivanje** ima za cilj da prona e stepen postizanja objektiva poslije jednog odre enog perioda predavanja, na primjer: poslije jednog poglavlja (teme), na polugo u i na kraju školske godine.
- **Ocjenvivanje na osnovu kriterijuma** podrazumjeva ocjenjivanje svakog u enika koji ispunjava odre ene kriterije, pore enje pojedinosti jednog testa za jedan odre eni standard. Ovo ocjenjivanje pruža informacije nastavniku da primjeti poteško e u enika i da u eniku pomogne u njihovom savla ivanju i poboljšanju.

- **Dijagnostificirano ocjenjivanje** odre uje kod u enika slabosti, poteško e, probleme i pruža mogu nost za identifikacijom u enika sa potrebama u nedovoljnem savladavanju historijskih injenica, pojmove, gradiva i dr.
- **Suštinsko i dijagnostificirano ocjenjivanje** ne ocjenjuje u enika ocenama ve na osnovu njih planira svoj rad.
- **Unutrašnje ocjenjivanje** obuhvata nastavni plan. Ocjenjiva ki rad se formira, razvija i ocjenjuje od strane nastavnika.
- **Spoljne ocjenjivanje** ocjenjiva ka djelatnost se obavlja van škole (specifi nost visokog nivoa).
- **Svakodnevno ocjenjivanje** zasniva se na kontrolu rada u enika u u ionici.
- **Prethodno ocjenjivanje** je ocjenjivanje prije ocjenjiva kog testiranja.
- **Završno ocjenjivanje** se obavlja na kraju školske godine i zasniva se na ocjenjivanje iz jednog odre enog predmeta.
- **Ocenjivanje u procesu** zasniva se na ocjenjivanju direktnog pam enja u toku jednog rada ili zadatka.

## **OSNOVNE DJELATNOSTI U RAZREDU – U IONICI**

- Svakodnevna kontrola djelatnosti u u ionici;
- Doma i zadaci i
- Testovi.

Nastavnik u toku asa kontroliše redovno u enike, daje informacije da bi im olakšao u enje i neprestano prati napredovanje u enika i uo ava njihove poteško e.

Važnost doma ih zadataka je velika jer se pomo u njih objezbe uje informacija za nastavnika i proširuju saznanja u enika na nezavistan na in i za u enje obra enih nastanik jedinica prilikom izrade doma ih zadataka.

Ukoliko se jave odre ene poteško e u izradi doma ih zadataka u tom slu aju pomo roditelja je vrlo važna, ali ta pomo roditelja djetetu može biti štetna jer u enik se na taj na in navikava da eka samo gotova rješenja.

### **OBLICI (FORME) TESTOVA**

- **Usmeno testiranje,**
- **Pismeno testiranje,**
- **Pomo u grafi kog prikazivanje itd.**

U nastavi historije testiranja znanja u enika su veoma važna jer omoguavaju dobijanje informacija o napredovanju u enika, ali u pojedinim slučajevima testiranje može da ima i svoje negativne osobine, jer ako je u enik nedovoljno pripremljen za testiranje kod u enika se javlja neraspoloženje, bijes, strah, stres itd.

Za ocjenjivanje saznanja u enika koristimo se i ostalim djelatnostima kao na primjer:

- **ocjenjivanje eseja;**
- **ocjenjivanje dosjea;**
- **samoocjenjivanje itd.**

## **O EKIVANI REZULTATI NA KRAJU VI RAZREDA**

U nastavi Historije kao dušvene nauke koja izučava period od predistorije kao doba prvobitne ljudske zajednice pa sve do perioda razvijenog feudalizma o ekuju se sljedeći rezultati a to su:

- da učenici razumeju i shvate Historiju kao društvenu nauku i nastavni predmet;
- da pravilno razumeju način na unanju vremena kod starih naroda;
- da učenici razlikuju šta je godina, decenija, vijek ili stoljeće i milenijum ili milenij;
- da upoznaju računanje vremena prije i poslije Isusa Hrista osnivača hrišćanske vjere i da učenici shvate da je danas u svijetu prihvaćeno hrišćansko računanje vremena;
- da identifikuju i upoznaju društvene tokove Antike i Rima i njihovih kultura kao osnova kasnije nastale evropske i svjetske kulture i civilizacije;
- da učenici imaju bolja saznanja i dovoljno informacija o porijeklu svoga naroda, svojih susjeda kao i tokove društvenog razvoja: državnog, ekonomskog, političkog i kulturnog;
- da razumeju društvene, državne, ekonomske, kulturne i vjerske tokove kao i da se upoznaju sa glavnim karakteristikama Starog i Srednjeg vijeka do perioda razvijenog feudalizma (XI vijek);
- da upoznaju najvažnije historijske lokalnosti iz doba Antike, Rima i Starog vijeka i ranog Srednjeg vijeka;
- da se osposobe da razumeju i upotrebljavaju karte, materijale, fotografije, pisana dokumenta, filmova, umjetničke filmove, kao i filmove pretežnosa historijskom sadržinom.

## **IZVORI (LITERATURA) I NASTAVNA SREDSTVA**

- Enver Imamović, Historija za V razred osnovne škole - IP *Svjetlost* dd Sarajevo 2002.
- Enes Peldija i Fahrudin Isaković, Historija za VI razred osnovne škole - IP *Svjetlost* dd Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 2001.

Za uspješnu realizaciju programskih sadržaja u nastavi Historije za VI razred nastavnik treće pored dobrog izbora odgovarajućih nastavnih metoda koristiti i sljedeća veoma važna nastavna sredstva i to:

- Historijske (zidne) karte;
- Historijski atlas;
- Ilustrativni materijal;
- Dijapoitive;
- Dijafilmove;
- Projekcioni komplet slika i karata za grafoскоп;
- Skice, šeme, grafikoni, hronološke tablice, makete, teamske (nemne karte);
- Muzejski eksponati;
- Historijske spomenike i važna historijska mjesta zavijaja i šire okoline posjetiti na licu mjesta.

**OPŠTI CILJEVI PREDMETA**

Nastava geografije je orijentisana na izučavanje korišćenja geografskih prostora u interesu ljudskog društva.

Geografija je proširila ljestvicu problema koje izučava. U centru pažnje su problemi prostora, njeni zakoni, problemi ravnoteže u prirodi, odnosno geografska sredina – društvo, problemi raspodjele ljudi i proizvoda na prostoru, ozbiljni problemi stanovništva i ekonomije u raznim mjestima svijeta.

Razvoj geografije je dostigao veliki napredak u iznalaženju naučnih metoda učenja, koje su se izgradile iznad jednog novog koncepta, strukture i aparata. Aktuelno, školska geografija treba da teži formiranju svijesti o prostoru.

Što se tine vremena po etika nastave predmeta i njenog opterećenja tokom školovanja, uložili su se veći napor da bi bolje povezali učenje geografije sa uzrastom učenika. Ova veza se bazira na današnje pogledi psihologa za mogućnost širenja stupanj po stupanj prostornih predstava djece sa njihovim uzrastom.

**UVOD**

Geografija, kao prostorna i društvena nauka, za VI razred ima za predmet izučavanje Zemlje, stanovništva, međusobne odnose i Kosova kao region. Geografija uči učenike da formiraju jasan pojam o prirodnim i društvenim objektima i pojavama (humanim) uopšte, a u slučaju Kosova kao prostora života za stanovništvo koje živi na njemu.

**CILJEVI**

**Ciljevi nastave geografije u VI razredu su da učenici:**

- ovladaju znanjima i konceptima o geografiji kao nauci, Zemlji i Vazioni, kretanju Zemlje, fizikalnim sistemima i Kosovu - razvijaju i način kritičkog mišljenja;

- razvijaju sposobnosti da bi formulisali i izabrali probleme pomo u geografije, iz mesta, prostora, prirodne sredine, humane sredine, regiona i društvene sredine;
- razvijaju sposobnosti kako bi upotrijebili obične geografske modele (kao skicu, planove, modele);
- razvijaju sposobnosti za vrednovanje i upotrebu knjiga, globusa, karti, atlasa, literature, leksikona, enciklopedija, interneta i drugih kompjuterskih programa, televizijskih obrazovnih emisija;
- razvijaju sposobnosti za rad i saradnju sa drugim zajednicama.

### **Opšti objektivi**

- Shvatanje oblika, velicine i kretanja Zemlje kao planete.
- Upoznavanje sa Vasionom, Sunčevim sistemom, nebeskim tijelima, osobinama i relacijama među njima.
- Saznanja o poticaju oblika i kretanja Zemlje oko svoje ose i Sunca - od značaja za ovjeka i cijeli svijet.
- Upoznavanje sa kartama, sistemom koordinanata, određivanjem tačaka, mjesta, duljina i kartografskih znakova.
- Upoznavanje sa Zemljinim sferama, glavnim sastojcima, odnosima među njima i značaju za ljude i živi svijet.
- Saznanja o jednakom proširivanju ljudi na Zemlji, o porastu stanovništva, prirodnom povjerenju, migraciji.
- Razlike po etničkoj pripadnosti, rasnoj, vjerskoj, državnoj i međunarodnoj organizaciji, ekonomskom i socijalnom razvoju uopšte.
- Poznavanje prirode i kosovskog društva, nivoa razvoja i saradnje sa susjednim i drugim zemljama.

### **POSEBNI OBJEKTIVI**

#### **Učenici treba:**

- da budu u stanju da opišu predmet geografije, oblik zemlje, prostiranje kontinenata i mora, odnose među njima;
- da na grafički način pokažu odnose između zemlje i vode;

- da upoznaju razlike između nebeskih tijela;
- da shvate vrste kretanja Zemlje oko ose i Sunca i njihove posljedice (promjena dana i noći, godišnja doba, lokalno i zonalno vrijeme, granicu datuma);
- da upoznaju zakonitosti položaja i kretanja Zemlje u Vasioni;
- da razlikuju generacije topote, generacije vegetacije i njihov značaj za život ljudi;
- da shvate meridijane i paralele i njihov značaj za određivanje geografskog položaja mjesta i država;
- da znaju da Zemlja može da se prikaže i na ravnim kartama;
- da shvate što je stupanj smanjenja, broj ana grafičke skala, što su planete, karte i njihove vrste;
- da se upoznaju sa glavnim slojevima Zemlje, sa pojavama vulkana i zemljotresa, sa glavnim oblicima Zemljine kore, sa stvaranjem oblika, sa ulogom unutrašnjih sila i djelovanjem spoljašnjih sila;
- da razlikuju apsolutnu i relativnu daljinu i njihovo izrađivanje;
- da shvate gravitaciju atmosfere, vertikalnu strukturu, termičke procese, dinamiku, vrijeme i klimu;
- da znaju o vodenim objektima, o kruženju vode u prirodi, osobinama vode, značaju vode za prirodne i društvene procese, nejednakoj raspodjeli na površini Zemlje, i potrebi za učvanje od zagađivanja;
- da shvate da biljni i životinjski svijet zavise od klimatskih uslova, hidrografskih i zemljopisnih, da se oni zonalno, horizontalno i vertikalno prostiru i predstavljaju raznim vrstama;
- da shvate ekstremne procese u prirodi i uzroke njihovog razvoja, da identifikuju i klasificiraju glavne pojave prirodnih nesreća u mjestima gdje žive i šire;
- da shvate i interpretiraju porast broja ljudi u ekumenima i njihovom širenju, nejednakoj raspodjeli stanovništva u ekumenima zavisno od prirodnih uslova i stupnja socio-ekonomskog razvoja;
- da shvate i interpretiraju prirodno i mehaničko povećanje, komponente povećanja, osnovne strukture stanovništva, migraciju ljudi, poimanje, vrste, uzroke, posljedice migriranja;
- da znaju za proizvodne i uslužne djelatnosti, ekonomske i neekonomske pravce, za njihov prostorni model;

- da znaju za pojam mesta stanovanja, za objekte koji ga čine, za oblike (razbacanost i gustina), tipove (grad, selo), veličinu (malo, srednje, veliko), plan (fizička struktura), funkciju i odnos sa okolinom;
- da shvate geografski položaj Kosova i njegovu ulogu u kulturnim, ekonomskim i političkim doganjima;
- da formiraju pojam o prirodnim karakteristikama Kosova i njihovoj ulozi u raspodjeli stanovništva, mesta stanovanja i ekonomiji;
- da se osposobe kako bi analizirali dinamiku, strukturu stanovništva, migraciju, mesta stanovanja i njihove tipove;
- da znaju da prepraviju uslove i faktore ekonomskog razvoja, ekonomske strukture i tipove regije Kosova.

## VJEŠTINE

### Razvijanje vještina, navika i vrijednosti

#### **Učenici treba:**

- da su u stanju da razlikuju konvencionalne znakove legende na karti, da upotrebljavaju stupanj smanjenja, da određuju duljinu među objektima na karti, da upotrebljavaju simbole i boje;
- da grade i izrađuju grafike, dijagrame, tabele, karte i modele, uravnotežene za određene nastavne ciljeve;
- da se osposobe za opisivanje, istraživanje, izlaganje, registrovanje prirodnih karakteristika Zemlje, kao najznačajniji sadržaji geografije koji određuju posebnosti mesta (razne reljefne oblike, vodene objekte, elemente vremena i klime);
- da demonstriraju shvatanja i pojmove relativne i absolutne duljine, upotrebljavajući razne fizikalne karte sa raznim stupnjima;
- da izrađuju obične modele raznih oblika reljefa;
- da izrađuju grafikone i dijagrame za klimatske i hidrografske elemente i da znaju da ih interpretiraju;
- da pronađu geografske informacije o stanovništvu, urbanoj sredini, ruralnoj, iz direktnih izvora (npr. posmatranja, intervjuja), iz drugih izvora (karte, grafikoni, modeli, tabele, CD i dr.);

- da lokalizuju na karti glavna urbana naseljena mjesta i raspodjelu stanovništva na razne regije svijeta;
- da izrade i interpretiraju mnoge vrste grafika, karti, grafikona, nastavnog karaktera (npr. veza sa brojem i raspodjelom stanovništva, naseljeni centri, objekti i razni ekonomski produkti i dr.);
- da predstave rezultate istraživanja i posmatranja, koriste i medije, usmene i pismene izvještaje, tabele, grafikone, karte itd.;
- da zauzmu kritički stav prema negativnim pojavama upadanja u sredine u kojima oni žive;
- da na karti odrede kosovski prostor, granice i veličinu;
- da upoređuju Kosovo sa drugim mjestima, koriste i karte, tabele, dijagrame u vezi sa površinom, klimom, reljefom, hidrografijom, stanovništvom, ekonomijom, kulturom, jezikom itd.;
- da iznesu geografske informacije za međusobne veze Kosova sa drugim mjestima svijeta, koriste i medijalna sredstva, usmene i pismene izvještaje, karte, skice, tabele, grafike i sl.;
- da izrade i interpretiraju obilježne tematske karte Kosova;
- da upotrebljavaju naučni rječnik pojmove o mjestu, prostoru Kosova, fizičkoj sredini, humanoj, regionima itd.

#### **Struktura programskih sadržaja**

<b>Kategorije</b>	<b>Broj asova</b>	<b>%</b>
Prostor i fizikalni sistemi	22	30
Humani sistemi	10	13
Regioni Kosova	22	30
Izborna nastava	6	8
Ponavljanje	14	19
<b>Svega</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

**Tabela sadržaja – tema, standarda postignu a, pojmove i me ukurikularnih veza u VI razredu**

Sadržaji Teme	Standardi postignu a	Osnovni pojmovi	Me ukurikularne veze
Geografija, predmet izu avanja, veza sa drugim naukama	Učenik treba da izrazi pojam geografije kao nauke, njenu podjelu i da je povezuje sa drugim naukama.	Discipline fizike i humane geografije.	Veza između disciplina geografije, geologije, biologije, fizike.
Oblik i veličina Zemlje	Učenik treba da izrazi oblik, veličinu, dimenzije Zemlje i figurativno da demonstrira njen oblik.	Oblik sfere, geodita, krug ekvatora, krug meridijana, diametar polova	Veza sa fizikom, astronomijom, matematikom.
Zemlja i Vasiona	Učenik treba da izloži pojam Vasiona, Galaksije, nebeske kupe, nebeskih tijela i da figurativno predstavi položaj Zemlje u Sunčevom sistemu.	Nebeska kupa, zenit, kosmos, planete, zvijezde, sateliti, meteori, asteroidi, more, komete, galaksija.	Veza sa fizikom, matematikom, geologijom.
Kretanje Zemlje i rezultati	Učenik treba da izrazi pojam rotacije, revolucije, da je u stanju da to prikaže vizuelnim sredstvima (globus, planetarijum, svijetla i sl.), smjenu dana i noći, godišnjih doba i generacija temperature kao rezultat kretanja Zemlje.	Rotacija, revolucija, Zemljina osovina, ekliptika, orbita, ekui, noki, solstici, generacije topote.	Veza sa matematikom, astronomijom, biologijom.

Predstavljanje površine Zemlje na globusu i karti	Učenik treba da objasni pojam karte, globusa, paralelnu mrežu meridijana, skalu karte, izohipsa, izobata, apsolutne i relativne udaljenosti, da zna da koristi globus i geografsku kartu, kako bi predstavio Zemlju na ravni, odredio mjesto zagađivanja, tako da na Zemljji, odredio daljinu na planu i karti, upotrebio kartografske znake.	Karta, globus, paralele, meridijani, hemisfera tropika, polarni krug, mreža kordinanata, skala geografske karte, geografska dužina i širina, projekcija, plan, kartografski znaci, izohippsi, izobari, lokalno vrijeme, zonalno, granica datuma.	Veza sa kartografijom, matematikom, geodezijom.
Karta, elementi, sadržaj i upotreba	Učenik treba da bude u stanju da predstavi, upotrebi i objasni elemente karte i da razlikuje vrste karata.	Globoplanovi, projekcija, skala smanjenja, broj ana skala, grafička, plan, karte, kartografski znaci, vrste karata, atlas.	Veza sa kartografijom, geodezijom, matematikom.
Raspodjela zemljjišnjih i vodenih masa na Zemlji	Učenik treba da izrazi i da uporedi površinu Zemlje i vode na globusu i karti.	Zemljine sfere, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, kontinenti, svjetsko more, ostrva, poluostrva, arhipelag.	Veza sa geologijom, hidrologijom, fizikom, biologijom.
Sastav i građa Zemlje	Učenik treba da zna o Zemljinoj kori, omotaču, jezgru, stijenama, kontinentima, okeanima, oblicima reljefa, vulkanima, unutrašnjim i spoljašnjim snagama, i da zna da ovo predstavi putem skica i jednostavnih modela.	Forme reljefa, unutrašnja i spoljašnja snaga, tektonska kretanja, orogenene, epirogenne, omotač, jezgro, vulkani, krateri, magma, lava, erupcija, zemljotresi, epicentar, seismograf.	Veza sa geologijom.
Reljef, stvaranje i	Učenik, pomoći u skica, modela i karti treba da	Planine, vijenci, polja,	Veza sa geologijom,

oblici	zna da iskaže i predstavi oblike reljefa.	doline, apsolutna i relativna visina, mlade planine, stijene, straner, klanci, kanjoni, delte, klif, cirk, ledene doline.	hartografijom.
Uloga reljefa u životu i djelatnostima ljudi	Učenik, preko konkretnih primjera, treba da iskaže ulogu reljefa u raspodjeli, životu ljudi i njihovim djelatnostima.	Reljefne forme i raspodjela stanovništva, forme i tipovi nastanjenih mjesta, forme i vrste ekonomije.	Veza između geomorfologije, stanovništva, naseljenih mjesta i ekonomije.
Atmosfera, vrijeme i klima	Učenik treba da zna da izloži pojam o atmosferi, njenom sastavu, vremenu i klimi, nejednakoj raspodjeli topote na Zemlji i pojave topote.	Slojevi atmosfere (troposfera, stratosfera, mezosfera, ionosfera, termometri, barometri, vazduhometri, pluviometri, anemometri, izotermi, atmosferski pritisak, pasati, antipasati, meteorologija, sinoptička karta).	Veza sa fizikom, hemijom, kartografijom.
Podzemne i nadzemne vode	Učenik, pomoći u karte, crteža i drugih sredstava, treba da izrazi promjene vode, vodenih objekata, razne forme nejednakosti njihove raspodjele, da demonstrira sljedeće pojmove, saliniteta, batice, zbatice, talasa, poluostrva, ostrva, rtova, fjordova, estuara, moreuza, kanjona, rijeke, rjeđnih mreža, jezera, lednika, podzemnih voda.	Svjetsko more, okeani, sredozemna mora, ivi na mora, solarne, batica, zbatica, morske struje, desalinizacija, rtovi, ostrva, poluostrva, fjord, estuar, morski tjesnaci (moreuzi), vododjelnici, vodoakumulatori, gejzeri i dr.	Veza sa fizikom, hemijom, geofizikom.

Biosfera	Učenik, pomoći u karata, treba da bude u stanju da izrazi nejednaku raspodjelu biljnih i životinjskih vrsta, prema generacijama toplote.	Biljne zone, ekvatorske, tropske, suptropske, srednje, suppolarde, polarne, džungla, savana, stepa, pampasi, lanosi, kamposi, tajga, tundra, oaza i dr.	Veza sa biologijom, bio i zoografijom.
Broj stanovnika na Zemlji, gustina naseljenosti, prirodna, mehanička i politička naseljenost	Učenik, pomoći u karata i brojeva, treba da bude u stanju da izrazi porast i gusinu nejednakih i jednakih raspodjele stanovništva, razne stupnjeve prirodnog povećanja, migracije i forme migracija, osnovna znanja o politici stanovništva, da izrazi pojam ekumena, semi i anekumena.	Ekumena, semiekumena, anekumena, gusina, apsolutno i relativno povećanje stanovništva, migracija, emigracija, imigracija natalitet, mortalitet, prirodno povećanje, mehaničko, populacijska politika.	Veza sa sociologijom, ekonomijom, kartografijom, statistikom, matematikom.
Naseljena mjesta, sela, gradovi, razlike među njima	Učenik treba da iskaže pojam naseljenih mjesta, da shvati razlike i sličnosti između sela i gradova, forme, fizičke ekonomije, funkcije i odnosa medju njima.	Poimanje sela i grada, vrsta rasturenosti, funkcija, fizičke ekonomije, urbanizma.	Veza sa historijom, arhitekturom, ekonomijom.
Ekonomija, faktori razvoja, ekonomske grane, djelatnosti njihove osobenosti	Učenik treba da izrazi pojam ekonomije, djelatnosti sektora i grana ekonomije, faktora koji dejstvaju na razvoj i zaostajanje, da znaju da interpretiraju grafički i dijagramom znanja u vezi sa ekonomskim podacima.	Ekonomija, neekonomija, djelatnosti, savršeni sektor, drugostepeni, trećestepeni, grane, faktori razvoja.	Veza sa ekonomijom, sociologijom, politikom.
Položaj, granice i veličina Kosova.	Učenik treba da shvati centralnu poziciju Kosova u jugoistočnoj Evropi, prirodne i etničke granice, oblik i veličinu površine u poređenju sa susjednim državama.	Apsolutni relativni geografski položaj, centralni položaj, prirodna i etnička granica, gotovo kružni oblik.	Veza sa matematikom i geodezijom.

Priroda Kosova i njene karakteristike	Učenik treba da izrazi svoja shvatanja o posebnostima i formama reljefa, prirodnim bogatstvima, o klimatskim, hidrografskim, pedološkim i biografskim karakteristikama, da analizira značaj prirodnih resursa, putem dijagrama, grafikona, tabela i karata.	Planine, planinski vijenci, Prokletije, Istočno-albanske Alpi, centralne planine, istočne, južne, klisure, imena nekih planina, polja, uvale, doline i njihova imena.	Veza sa geologijom, toponomastikom, biologijom.
Stanovništvo i naseljena mjesta	Učenik treba da analizira populacijsku dinamiku, uzroke i posljedice, visoku prenaseljenost, njenu ulogu u migraciji i razvoju, vrste naseljenih mjesta, njihovu strukturu, odnose selo – grad.	Apsolutni i relativni porast, ubrzani rast, gustina, vrste, sela, gradovi, vrste i njihove osobine.	Veza sa demografijom, statistikom, arhitekturom.
Razvoj ekonomije na Kosovu	Učenik treba da izrazi shvatanja o prisutnim djelatnostima na Kosovu, nivo njihovog razvoja, uzroke i posljedice niskog ekonomskog razvoja.	Primarne djelatnosti, drugostepene, trostepene, usluge, stupanj razvoja, struktura smjerova.	Veza sa ekonomijom.
Administrativno-političko organizovanje	Učenik treba da shvati administrativnu podjelu Kosova, jedinice podjele, nivoje podjele i organizovanja.	Lokaliteti, lokalna zajednica, opština, regionalni centri.	Veza sa jurisprudencijom, politikom.
Regioni Kosova i njihove specifичne karakteristike	Učenici treba da shvate da se Kosovo sastoji od nekoliko regiona, koji se razlikuju po prirodnim, socijalnim, kulturnim i ekonomskim odlikama.	Regioni, pokrajine, predjeli, područja Kosova, Dukacin, Anamorava, Drenica, Lap, Golak, Rugova, Has, Šalja, Opolje, Gora, Sirinić, Anamalet i dr.	Veza sa geologijom, morfologijom, etnografijom.

### **Napomena:**

Šest nastavnih asova ostaje na dispoziciji nastavniku, kako bi po želji i interesovanju u enika bio u mogunosti da odabere neku nastavnu jedinicu programskih sadržaja lokalne geografije i drugih. U okviru ovih asova mogu se izvesti nekolike posjete objekata i prirodnih pojava, muzeja ili institucija od značaja za predmet geografije.

## **METODOLOGIJA NASTAVE**

Predmet geografije može se učiti i interpretirati preko raznih metoda i tehnika. Metodologija nastave i u enja ima veliki značaj, obzirom da u enika čini sposobnijim da prati i pravilno rasu uje o objektima i geografskim pojavama, bez obzira na oblik i njihovo javljanje.

Nastavnik vrši izbor metoda i tehnika nastave zavisno od psihomotornih sposobnosti učenika. Izbor metoda i tehnika treba da je u podudarnosti sa stupnjem postignuća objektiva u procesu nastave.

### **Materijalna baza nastave geografije**

Savremena nastava geografije može se u cijelini realizirati koristeći:

- nastavne objekte (školu, učionicu, kabinet i prirodu);
- nastavna sredstva (vizuelna i audiovizuelna);
- tehnička sredstva – pomagala (crna tabla, projekcioni aparati, TV, radio, pjesak);
- biblioteku škole;
- radna sredstva učenika (nastavnu knjigu, geografsku itanku, geografski atlas, konturne karte, nijeme karte, isjek, blok, dijagrami, šeme itd.);
- geografsku itanku, koja može da se koristi na redovnim, dopunskim i dodatnim asovima.

### **Sredstva konkretizacije u nastavi geografije**

Sredstva konkretizacije u nastavi geografije imaju veliki značaj, obzirom da je predmet geografije vizuelnog karaktera. Direktna pojava geografske istine, kao didaktički pristup najčešće je propisana u riječju – živo, dok glavnu ulogu u procesu usvajanja novih znanja imaju nastavna sredstva. Ovo govori da je demonstriranje zadatka nastavnika, dok je pravilno obaveza učenika.

Onde gdje nije moguće direktno praviti, u oviku se treba omogućiti indirektno pravlenje uz upotrebu:

- ❖ fotografije, filma, televizijskih emisija, kompjutera, modela, maketa, globusa, karata sa velikim skalama (plan) - srednjih, malih, geografskih, fizičkih, ekonomskih, nijemih;
- ❖ geografskih crteža (predmetna crtanja, dijagrami, grafikoni, kartogrami);
- ❖ brojane vrijednosti (preko tabela itd.);
- ❖ nastavnih knjiga, itanki, geografskih asopisa i dr.

### **Oblici rada u nastavi geografije**

U procesu nastave upotrebljava se nekoliko oblika rada, koji za cilj imaju da aktiviraju subjekte u procesu nastave i da nastavu učine efikasnijom, a to su:

- frontalni oblik rada u nastavi geografije, kolektivne forme rada gdje se radi sa svim učenicima odjeljenja;
- oblik rada u grupama;
- oblik rada u parovima;
- individualni oblik rada u nastavi geografije;
- posebni oblici nastave geografije kao programirana nastava, dopunska nastava ili suplementarna, produžna nastava, slobodne aktivnosti, ekipna nastava itd.
- geografske nastavne ekskurzije.

### **Metode i tehnike rada u nastavi geografije**

Metode i tehnike nastavnog rada su načini i pristup pomoći u kojih se realizuje nekoliko zadataka u procesu nastave, dok kvalitet nastave zavisi od njih i od njihovog pravilnog izbora u slučajevima organizovanja nastavnog procesa.

Zavisno od prirode predmeta geografije, nastavne metode se dijele:

- **verbalne metode** (metoda predgovora, zajedničkog razgovora, dijaloga i diskusije);
- **tekstualna metoda;**
- **demonstrativno-ilustrativna metoda** (demonstriranje ilustracija, modela, predmeta, objekata):
  - a) demonstriranje u životnoj sredini,
  - b) demonstriranje u razredu ili geografskom kabinetu,
  - c) direktno geografsko posmatranje,

- d) fizi ko-geografsko posmatranje,
- e) socio-geografsko pranje.
- **Laboratorijsko-eksperimentalna metoda (geografski eksperimenti, demonstriranje eksperimenata, eksperimenti u enika, kolekcije prirodnih predmeta).**

Pored pomenutih nastavnih metoda, tokom nastavnog procesa mogu se koristiti razne nastavne tehnike:

- ❖ brainstorming (navala misli),
- ❖ diskusija koja rješava problem,
- ❖ istraživa ka nastava,
- ❖ tehnička izrade pitanja,
- ❖ stab mišljenja (karta mišljenja, klaster tehnička),
- ❖ grafički jezik komuniciranja,
- ❖ inserti,
- ❖ tabela (karta) koncepcata,
- ❖ ekspertne grupe (džikso sa upadanjem),
- ❖ mreža diskusije,
- ❖ znam, ho u da znam – u im,
- ❖ dvodjelni dnevnik,
- ❖ prethodni termini,
- ❖ esej (malo proučavanje),
- ❖ diagram Venta,
- ❖ televizijski program.

### **Provjeravanje u enika kih znanja**

Sa provjeravanjem podrazumijevamo sakupljanje informacija rezultata vaspitno-obrazovnog rada na svjetlost posebnih zahtjeva nastave geografije. Provjeravanje, vrednovanje i ocjenjivanje su me u najtežim zadacima pedagoškog rada. Svaki efekat i rezultat u enika treba vrednovati, ali ne i ocjenjivati. Prema tome, provjeravanje znanja u enika treba da tretira ova pitanja:

- funkciju,
- vrijeme,
- oblike provjeravanja,
- na in ocjenjivanja.

### **Funkcija provjeravanja geografskih znanja**

Jedno od najvažnijih didaktičkih pitanja je: **šta treba verifikovati?**

Nesumnjivo **koli ina i kvalitet znanja** su prioritetni kriteriji. U enik treba da posjeduje jednu odre enu koli inu **geografskih znanja**. Od u enika možemo tražiti da znaju:

- **geografske injenice,**
- **geografske objekte,**
- **geografske pojave i procese**, kao i odnose koji su povezani sa prora enim prostornim jedinicama,
- **geografske povezanosti i zakonitosti koje se izražavaju i djeluju unutar jedinica,**
- da odrede sposobnosti, vještine i navike, da znaju da se njima služe i usvajaju na in geografskog mišljenja.

### **Funkcije verifikovanja i vrednovanja su:**

Verifikovanje (konfirmacija), otkrivanje praznina u znanju u enika i povratnih informacija za nastavnika. U eni ka znanja treba provjeravati na svakom asu. U fazi provjeravanja kontrola može biti frontalna – zagrijevaju i u enike kratkim pitanjima, brzinom koju zahtijevaju fakti ka znanja.

### **Oblici verifikovanja**

Tokom školske godine treba primijeniti nekoliko oblika kontrole:

- **usmjeno provjeravanje** može da bude individualno i grupno na svakom nastavnom asu;
- **pismeno provjeravanje**, tako e može biti frontalno i individualno (Ovaj oblik provjeravanja nekim u enicima više odgovara. Zadatak - problem dat u enicima, treba riješiti za odre eno vrijeme);
- **provjeravanje putem tekstualno-grafi kih zadataka**. U nastavnoj praksi ovakvi zadaci se postavljaju na kontrolnoj listi i na testovima znanja;
- **provjeravanje putem rješavanja prakti nih zadataka** (radova) postiže se putem verifikovanja zadataka, injenica, na ina geografskog mišljenja, stupnja razvijenih navika i vještina;
- **provjeravanje doma ih zadataka - za ocjenjivanje**, posebno su pristupa ni nezavisni radovi, referati, neki prakti ni problemi na nezavistan na in.

### **Vrednovanje i ocjenjivanje**

Redovno vrednovanje i pravilno ocjenjivanje je jedno od najzna aijih sredstava u rukama nastavnika u kvalifikaciji i orientaciji rada sa

u enicima. Zbog toga, **svako usmjeno izražavanje u enika, pismeno ili praktično**, a koje se ti u nastave geografije, trebalo bi vrednovati. **Vrednovanje obuhvata ocjenjivanje za rad i pokazano znanje.**

Uslovi za dobro ocjenjivanje su: **recipročno povjerenje, mirna glava, pravda, objektivnost i konsekvenca nastavnika, samokritički stav u enika. Ocjenjivanje treba da je javno - sa potpunim ocjenama.** Nastavni rad treba da se vrednuje sistematski. Plod vrednovanja je efikasna primjena evidencije, verifikovanja i ocjenjivanja. U savremenoj nastavi, sistem vrednovanja je doživio značajne promjene, gdje uporedo sa subjektivnim metodama, primjenjuju se i one objektivne.

### **Tipovi vrednovanja**

**Formalno vrednovanje** ima za cilj da uputi učitelja u planiranje i da kod učenika identificira teškoće tokom učenja (rada) sa ciljem da mu pomogne i da dopuni njegove potrebe za uspješno učenje.

**Koncizno vrednovanje se vrši sa ciljem** da se otkrije stupanj postizanja objektiva poslije jednog određenog perioda nastave, npr. poslije jednog poglavlja, polugodišta, godine itd.

**Vrednovanje na bazi kriterija podrazumijeva vrednovanje svakog** učenika koji ispunjava određene kriterije, npr. upoređivanje tačaka testa sa jednim određenim standardom. Ovo vrednovanje osigurava informaciju nastavniku da identificira poteškoće učenika i da im pomogne u popravljanju.

**Dijagnostiko vrednovanje određuje kod učenika slabosti, poteškoće, probleme i identificira učenike sa posebnim potrebama.**

**Formalno i dijagnostiko vrednovanje**, koje se ne vrednuje ocjenama već na osnovu njih nastavnik planira svoj rad.

**Unutrašnje vrednovanje** obuhvata nastavni plan, formuliše se vrednosna djelatnost, razvija se i vrednuje od strane nastavnika.

**Spoljašnje vrednovanje** se vrši van škole.

**Svakodnevno vrednovanje** se zasniva na bazi kontrole rada učenika u razredu.

**Prethodno** vrednovanje se vrši pred testom vrednovanja.

**Završno vrednovanje** se vrši na kraju godine i bazira se na završno vrednovanje jednog određenog predmeta.

**Vrednovanje kao proces** vrši se u toku direktnog nadzora završavanja jednog rada ili zadatka u razvoju.

## **Glavne djelatnosti vrednovanja u razredu**

- **Uobi ajena kontrola djelatnosti u razredu**
- **Doma i zadaci**
- **Testovi**

Nastavnik za vrijeme nastavnog sasa, **redovno kontroliše** u enike, daje im informacije da bi im olakšao u enje i neprekidno pratio napredovanje i njihove poteško e.

Zna aj **doma ih zadataka** je što se preko njih osiguravaju informacije za nastavljanje i proširivanje znanja u enika na nezavisan rad i usvajanje nastavnih jedinica tokom izrade doma ih zadataka (u slu aju pojava poteško a, pomo roditelja je korisna, ali istovremeno može biti i neproduktivna).

### **Forme testova su:**

- **usmeno**
- **pismeno**
- **preko grafi kog predstavljanja**

Testiranja su od važnosti za osiguravanje informacija o napredovanju u enika, ali u posebnim slu ajevima može imati negativne strane iz razloga što kod u enika može izazvati strah i sl.

➢ Za vrednovanje znanja u enika upotrebljavaju se i drugi na ini, npr.:

**Vrednovanje pomo u eseja**

**Vrednovanje pomo u dosjea**

**Samovrednovanje i dr.**

### **Na kraju VI razreda u enik treba:**

- da shvati i da razlikuje geografiju kao nastavni predmet;
- da shvati Zemlju kao planetu, kao dio Sun evog sistema i Vasiona;
- da shvati ulogu oblika i veli ine Zemlje, njena kretanja oko ose i oko Sunca, njihove posljedice na život ljudi i iživog svijeta;
- da zna o sferama Zemlje, glavnim iniocima, relacijama izme u sfera i pojave koje poti u iz njih;
- da zna broj stanovništva, raspodjelu, prenaseljenost, prirodno i mehani ko pove anje; etni ke, rasne, vjerske, kulturne, ekonomski razlike izme u ljudi u svijetu;
- da zna karakteristike prirode, stanovništva, naseljenih mjesta, ekonomije i geografskih cjelina Kosova;
- da je sposoban da upotrebljava kompas, atlase, knjige, fotografije, CD i druga nastavna sredstva.

## **GRA ANSKO VASPITANJE (1. as sedmi no, 37. asova godišnje)**

### **UVOD**

Predmet Gra ansko vaspitanje omoguava u enicima da se upoznaju sa nekim osnovnim konceptima i veoma važnim sadržajima u vezi sa gra anstvom. Sastavljanje nastavnog plana i programa ovoga predmeta ura eno je uzimaju i u obzir dostignu a ovoga predmeta kroz u enje u prethodnim razredima, ali i kroz to što kod djece ovoga uzrasta po inje jedan novi životni ciklus - pubertet, koji se osim fizičkih i psihičkih promjena kod djece prati i promjenom ponašanja u porodici i društvu. Materija ovog predmeta pokazuje jake veze između starosti, ponašanja i odgovornosti za život s jedne strane i znanja, sposobnosti i vještine življjenja sa druge strane. Proširenje društvenih veza kod djece ovoga doba stvara naviku za upoznavanjem i sprovođenjem društvenih zakona, njihovih prava, kulturnih vrijednosti, i svakako ljudske odgovornosti.

### **CILJEVI**

- Razvoj osjećanja samopouzdanja kod djeteta kao i socijalne i individualne odgovornosti.
- Razvoj osjećanja odgovornosti da bi se dijete angažovalo za aktivno građanstvo i demokratski život.
- Osposobljavanje djeteta da napravi pravi izbor i da donosi korisne odluke u vezi sa životom, zdravstvenom i socijalnom dimenzijom, sada i u budućnosti.
- Poznavanje društvenih zakona, ljudskih i dječjih prava, kao i stvaranje navika za suprotstavljanjem i neprihvatanjem bilo koje forme ljudske diskriminacije.
- Da se dijete osposobi da upozna i da poštuje ljudsku i kulturnu raznovrsnost, da poštuje i da shvati mužavost života i svijeta.
- Poznavanje promjena u sredini i stvaranje navika za očuvanje životne sredine.

## **PROGRAMSKA STRUKTURA SADRŽAJA**

Gra ansko vaspitanje realizuje se kroz 37 nastavnih asova.

INDIVIDUALNI RAZVOJ I IDENTITET .....	( 9 asova)
UPRAVLJANJE I GRA ANSTVO .....	( 8 asova)
PRAVA I ODGOVORNOSTI.....	(10 asova)
KULTURA .....	(10 asova)

### **INDIVIDUALNI RAZVOJ I IDENTITET**

#### **Opšti objektivi**

U enik treba:

- da shvati fiziološke i psihi ke promjene pubertetskog doba i da uskladi svoja ponašanja sa pravilima i normama gdje živi;
- da stvori i da održava stabilne odnose sa svojim drugovima i sredinom gdje živi;
- da zna da uva svoje zdravlje i da svojim ponašanjem ne šteti zdravlju drugih.

#### **Posebni objektivi**

U enik treba:

- da bude svjestan neophodnosti odnosa sa drugima i potrebe druženja sa drugovima;
- da bude svjestan razlika i specifi nosti druženja sa osobama drugih generacija, polova i razližitih nacionalnih pripadnosti;
- da praktikuje pažnju i lijepo ponašanje u odnosima i druženju sa drugima;
- da se uva od upotrebe raznih materija koje stvaraju zavisnost i ugrožavaju zdravlje kao što su: duvan, alkohol, droga itd.

#### **Nastavni sadržaji**

Nastavni sadržaji ove kategorije razmotriće se kroz ove jedinice:

- Li ni identitet
- Grupni identitet
- Fizi ke i emotivne promjene
- Socijalne promjene
- Fizi ko i duševno zdravlje
- Ljudsko ponašanje i zdravlje

## **O ekivani rezultati**

U enik:

- objašnjava i analizira važne fiziološke, emotivne i socijalne promjene pubertetskog doba, sprovodi pravila i norme ponašanja u porodici, školi, zajednici i društvu;
- objašnjava kako je personalni identitet tijesno povezan sa individualnim razvojem kao i djelovanjem u porodici i društvu, i koristi talenat i sposobnosti što ga razlikuje od drugih;
- objašnjava i analizira oblike i funkcije socialnih odnosa kao i njihovu važnost za razvoj li nog i grupnog identiteta;
- razlikuje individualne odgovornosti od onih grupnih ili kolektivnih;
- stvara navike uvanja li nog zdravlja kao uslova za zdrav život;
- identificira devijantna ponašanja u savremenom društvu i analizira uzroke i posljedice ovakvog ponašanja u društvu.

## **UPRAVLJANJE I GRA ANSTVO**

### **Opšti objektivi**

U enik treba:

- da poznaje razne oblike upravljanja i zna da je demokratskog upravljanja;
- da poznaje koncepte kao što su: zakon, ustav, zakonski sistem itd.;
- da bude svjestan različitih društvenih nejednakosti u lokalnoj zajednici i da bude u stanju da diskutuje o pitanjima kao što su: siromaštvo, potrebe, predrasude, razni oblici diskriminacije itd.;
- da bude svjestan neophodnosti zakonske ravnopravnosti svih građana jednoga mjesta.

### **Posebni objektivi**

U enik:

- da shvati ulogu pravila, normi i zakona za regulisanje odnosa u grupi i u zajednici i da bude u stanju da doprinosi donošenju demokratskih odluka;
- da donosi odluke, da rješava probleme i da preduzme odgovarajuće djelovanje u različitim društvenim kontekstima;
- da poštuje zakone i norme ponašanja u zajednici.

## **Nastavni sadržaj**

Nastavni sadržaji ove kategorije razmatraće se kroz ove jedinice:

- Šta je zakon
- Vrste i funkcijonisanje zakona
- Ustav
- Priprema i donošenje zakona
- Organi pravosuđa
- Zakonski sistemi i vrste
- Zakoni u totalitarnim i demokratskim državama

## **Očekivani rezultati**

- učenici objašnjavaju razlike forme i nivoje upravljanja kao i građanske odgovornosti da bi pomogli funkcijonisanju demokratije na svim nivoima;
- učenik objašnjava šta su zakoni, pravila i navike, koje su vrste zakona, šta je ustav itd.;
- učenik opisuje procedure donošenja zakona;
- analizira posljedice nepoštovanja zakona i identificira organe odgovorne za sankcionisanje nepoštovanja zakona;
- učenik opisuje i analizira razne sudske sisteme i upore ujedno karakteristike zakona u totalitarnom i demokratskom društvu;
- učenik radi i praktikuje prigovor pred kompetentnim licima i organima u slučaju nepoštovanja zakonskog prava ili diskriminacije bilo kakve vrste.

## **PRAVA I ODGOVORNOSTI**

### **Opšti objektivi**

Učenik treba:

- da shvati šta je pravo, a šta odgovornost;
- da bude svjestan svojih prava i odgovornosti;
- da bude u stanju da na zakonski način štiti svoja prava, ali i da poštuje prava drugih;
- da demonstrira osjećaj odgovornosti;
- da identificira pitanja kao što su: prava i odgovornosti građana, službenih lica, potrošača itd.

## **Posebni objektivi**

Učenik treba:

- da poznaje meunarodna dokumenta o ljudskim pravima;
- da poznaje meunarodna dokumenta o djeđim pravima;
- da zna koje se organizacije bave zaštitom djeđih prava i koje od njih djeluju na Kosovu;
- da bude u stanju da identificuje ili pomene eventualne slučajevne nepoštovanja djeđih prava u porodici, zajednici ili društvu;
- da zna da objasni koje su odgovornosti građana u demokratskom društvu;
- da zna da objasni koja je veza između slobode i odgovornosti.

## **Nastavni sadržaji**

Nastavni sadržaji ove kategorije razmotriće se preko ovih nastavnih jedinica:

- Šta su ljudska prava
- Meunarodna dokumenta o ljudskim pravima
- Šta su djeđa prava
- Meunarodna dokumenta o djeđim pravima
- Diskriminacija i predrasude
- Obaveze i odgovornosti građana
- Osjećaj odgovornosti
- Sloboda i odgovornost

## **Očekivani rezultati**

Učenici:

- objašnjavaju osnovna ljudska prava i prava djeteta;
- identificuju slučajevne gaženja ljudskih prava u zajednici i društvu;
- identificuju eventualne slučajevne gaženja djeđih prava u porodici, školi, zajednici i društvu;
- govori o društvima za zaštitu ljudskih i djeđih prava na Kosovu i rezultatima njihovog rada.
- suprotstavlja se gaženju ljudskih i djeđih prava, kao i svakoj vrsti ljudske diskriminacije koja se vrši na osnovu polne, generacijske, socijalne, etničke, religijske, rasne i druge razlike;
- radi i praktikuje da se žali za eventualno gaženje svojih prava ili bilo koje druge diskriminacije koja se može javiti od strane odraslih ili njegovih drugova.

## **KULTURA**

### **Opšti objektivi**

Učenik treba:

- da poznaje osnovne elemente koji čine ljudsku kulturu;
- da vrednuje i poštuje ljudske i kulturne razlike i zavisnosti među ljudima, društvenim grupama, životnoj sredini i svijetu u cjelinici;
- da shvati značaj zakonske zaštite ambijenta i ekološke razlike u prirodi.

### **Posebni objektivi**

Učenik treba:

- da identificuje faktore na kojima se izgrađuje različitost (kulturna, polna, generacijska, religijska, etnička, regionalna itd);
- da shvati značaj različitosti i potrebu za međukulturnom saradnjom i komunikacijom;
- da poštuje vrijednosti i vjerovanja zajednice u kojoj živi, ali i ostalih zajednica;
- da shvati povezanost i međuzavisnost ljudi sa sredinom gdje živi i prirode u cjelini;
- da demonstrira svijest i ekološko vaspitanje.

### **Programski sadržaji**

Nastavni sadržaji ove kategorije razradiće se po ovim jedinicama:

- Kulturne vrijednosti i njihove vrste
- Vjerovanje i vrste vjerovanja
- Šta je kulturna različitost
- Šta je ekološka različitost
- Zakonska zaštita ambijenta

### **Očekivani rezultati**

Učenici

- Identificuju ključne elemente koji razlikuju jednu kulturu od druge (kao jezik, vjera, folklor, umjetnost, način življenja, običaji, tradicija itd);
- upoređuju kulturne modele iz prošlosti sa aktuelnim i identificuju nove kulturne razlike koje se dešavaju u zajednici i društvu;

- primjenjuju pravila i norme kulturnog ponašanja u porodici, na ulici, u školi i zajednici;
- opisuju i analiziraju kulturnu raznovrsnost i objašnjavaju kakav je zna o poštovanju kulturne razlike;
- opisuju i analiziraju ekološku raznovrsnost i objašnjavaju koji je zna o uvanju ekološke razlike;
- primjenjuju zakonske norme za zaštitu ambijenta.

## **PREDMETNI I ME UPREDMETNI PRISTUP**

Program Gračanskog vaspitanja u šestom razredu povezuje se sa predmetima: maternji jezik, strani jezik, historija, geografija, tjelesni odgoj, likovna umjetnost, muzika umjetnost itd.

### **Individualni razvoj i identitet**

U tretiranju ove kategorije potreban je me upredmetni pristup. Tjelesni odgoj u shvatanju i razvoju vještina, fizičkih i psihomotoričkih sposobnosti može da iznese na vidjelo izuzetno mnogo pitanja individualnog razvoja i ličnog identiteta. Isto tako i muzika vaspitanje, likovna kultura i maternji jezik su predmeti koji se povezuju sa sadržajima ove kategorije. Razvoj talenta za muziku, crtanje, poeziju itd. predstavljaju veoma značajne aspekte ličnog razvoja.

### **Vladavina i gračanstvo**

Ova kategorija povezuje se sa predmetima historijom i geografijom. Neki aspekti historijskog razvoja razlikuju se po formi vladavine i zakonskih sistema bili bi veoma značajni za potpunije poznavanje ove kategorije. Tako je, u vezi sa ovom kategorijom, kada je riječ o pitanjima teritorijalnog organizovanja gračanske administracije i geografija se povezuje sa gračanskim vaspitanjem.

### **Prava i odgovornosti**

Da bi se bolje razumjela ova kategorija treba predstaviti historijski aspekt prava i odgovornosti, procese historijskih okolnosti prava i odgovornosti, zatim procese historijskih okolnosti koje su uticale na nastanak poznatih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, što je gračansko vaspitanje povezano sa historijom.

## **Kultura**

Razmatranje ove kategorije zasniva se na tijesnoj povezanosti Graanskog vaspitanja sa predmetima kao što su maternji jezik, strani jezik, historia, geografija, likovna umjetnost, muzika umjetnost, fiziko vaspitanje itd. Ste eno znanje iz stranog jezika, zatim iz književnosti, komunikacije na stranom jeziku i znanja ste ena o narodima, njihovoj kulturi i vjeri, u prošlosti i sada pomažu u predmetu Graansko vaspitanje u razmatranju ove kategorije. Tako je talenat i vještina kako u muzici koj tako i likovnoj umjetnosti, glumi, recitovanju, pomažu u enicima u poznavanju kulture i svih umjetnih elemenata.

## **METODOLOGIJA**

Metodologija predavanja i sticanja znanja je od veoma velike važnosti za rad u Graanskom vaspitanju. Da bi se postigao veliki uspjeh kod učenika trebalo bi da nastavnici upotrijebi metode - zavisno od sadržaja, ali i od zadatka koje treba realizovati od strane učenika u ovom predmetu. Objasnjenje nastavnika, čitanje literature, diskusije u razredu, rad u grupama, individualni rad, praktične aktivnosti, upotreba interneta, korišćenje multimedia, posmatranje zajednice, sastanak, prerada i prezentacija podataka - one skup metoda koje će se upotrijebiti na predavanjima i učenju Graanskog vaspitanja.

## **Individualni razvoj i identitet**

Za objasnjenje teme ove kategorije nastavnik treba da koristi literaturu koja se bavi fiziologijom ovjeka a posebno sa psihologijom djece i odraslih. Onda, u razgovoru sa učenicima identifikovaće se personalne, fizičke, umne i emotivne osobine. Tako će, kroz razgovor sa učenicima identifikovati se ponašanja, aktiviteti, preporuke, stavovi, koji stvaraju ili ne identitet učenika. Treba razvijati diskusije u odjeljenju i o stvarima koje su važne za grupni ili kolektivni identitet, kao što su zajednički život, zajednički stavovi, aktiviteti, simboli, amblemi, logovi itd.

Kroz diskusije, posmatranja i auto posmatranja shvatiće se fizičke, emotivne i socijalne promjene koje su rezultat procesa rasta i individualnog razvoja ovjeka. Tako će, sa konkretnim primjerima demonstriratiće i opisati posljedice po zdravlje od različitih faktora: pušenje cigareta, konzumacija alkohola, droge itd.

## **Upravljanje i gra anstvo**

Da bi nastavnik pomogao u enicima da shvate zna aj zakona za društvo, treba da ih uputi da na u objavljene zakone i da raspravljaju o razli itim djelovima zakona, razna dokumenta, brošure koje sadrže razne zakone, kao na primjer: Zakon o obrazovanju, Zakon za zaštitu ambijenta itd. Zatim, treba razvijati diskusije, razmatranja, rad u grupama u vezi sa funkcionisanjem zakona, donošenjem zakona, nepoštovanjem zakona, promjenom zakona itd.

## **Prava i odgovornosti**

Da bi u enicima bili jasni elementarni koncepti o pravima, slobodama i odgovornostima ovjeka, treba demonstrirati i po mogu nosti podijeliti im brošure ili materijale koji sadrže me unarodne dokumente o ljudskim i dje jim pravima.Treba pro itati djelove iz ovih dokumenata - diskutovati u razredu u vezi sa poštovanjem ili nepoštovanjem ovih prava u porodici, školi, zajednici i društvu.U realizaciji tema ovih kategorija u enici treba da rade na individualnim i grupnim projektima. Polaze i od svog iskustva, svaki u enik treba da demonstrira slu ajeve diskriminacije ili raznih predrasuda. U grupnim projektima u enici treba da sakupe podatke o diskriminaciji djece ili žena ili druge oblike diskriminacije u zajednici u kojoj žive. Uz pomo nastavnika podatke treba obraditi i analizirati, a zatim ih predstaviti u odjeljenju.

## **Kultura**

Na po etku u enici teba da se upoznaju sa konceptom kulture kao i osnovnim elementima svake kulture, zatim, da raspravljaju o karakteristikama i razlikama posebnih kultura,o razli itim kulturnim razlozima,o aktualnim trendovima promjena itd. U enici treba da razvijaju aktivnosti na terenu sa ciljem posmatranja i prikupljanja podataka o prastarim elementima kulture kao npr. oru a za rad, obu a, garderoba, pjesme itd., ali i u vezi sa najnovijim elementima koji su došli kao posljedica globalnih veza, socijalnih, nau nih i tehnoloških promjena. Prikupljene podatke treba sistematizovati uz pomo nastavnika,a onda ih predstaviti u odjeljenju i školi. U enici treba da nau e zna aj uvanja i poštovanja kulturne i ekološke razli itosti, a zatim da diskutuju, identifikuju i analiziraju faktore koji sa injavaju, omogu uju i razvijaju ove razli itosti.

## **VREDNOVANJE**

Vrednovanje je veoma važan momenat za rad u školi. Ono je važan trenutak kako za učenike tako i za nastavnike, roditelje i zajednicu. Na izvrednovanja treba da bude mnogostran i stalni. Uspjeh učenika u Građanskom vaspitanju ne može se mjeriti samo u momentu ispitivanja, nego tokom ciklusa procesa angažovanja i aktivnog učeća u odjeljenju, školi i zajednici. Povodom vrednovanja učenika iz Građanskog vaspitanja ne treba se bazirati samo na poznavanje informacija, nego i na dokazane sposobnosti kako se ponaša u sredini, posmatranju u zajednici, sakupljanju podataka za objašnjenje predviđenih tema iz plana i programa ovoga predmeta itd.

Nastavni ko vrednovanje učenika treba da se zasnova na:

**Nastavni kom posmatranju**

**Zadacima i testovima**

**Projektima**

**Nastavni ko posmatranje** trebalo bi se fokusirati na učeničke sposobnosti za rad u grupi i na nezavisni rad, na neformalne odnose djece između sebe, ali i djece sa odraslima, na kvalitet prezentacije rada, na izražavanju interesovanja za posebne aktivitete, fizičku, emotivnu i umnu zrelost učenika itd.

**Zadaci** bi bili stvaranje situacije kada učenici treba da donesu određenu odluku, ili treba da brane i argumentuju mišljenje ili određeni stav itd.

**Testovi** su instrumenti kojima se u određenim intervalima mjeri znanje odnosno napredovanje učenika u sticanju znanja tokom učenja u odjeljenju ili van njega.

**Projekti** su grupni ali i individualni rad učenika koji se odnosi na sakupljanje određenih podataka, njihovo obrađivanje, objavljivanje itd.

Vrednovanje ne treba da bude samo jednostrani proces (nastavnik – učenik) već treba da bude višestrani proces. Kod učenika treba njegovati naviku kritičkog vrednovanja sadržaja i metodologije predavanja i vrednovanja. Za dobrobit škole, zajednice a posebno samih učenika, škola treba da stvori uslove ne samo da se učenici vrednuju nego i da se sami vrednuju.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

1. Grupa autora, **Sva ljudska bi a ...**, brošura za učenje o ljudskim pravima, UNESCO, Belgija, 1998;
2. David Keri, Nacionalna fondacija za nastavno istraživanje NEER, **Vaspitanje prava za građanstvo u Kurrikulumu**, Međunarodno istraživanje, London 1999;
3. Prof. François Andiger, **Vaspitanje za Demokratsko Pravo Građanstva**, Strasburg, 2000;
4. Graham Haydon, Instituti i Arsimit, **Agenda Moralnog vaspitanja**, London 2001;
5. Ustavni okvir za privremenu samoupravu na Kosovu;
6. Xhemajli Beluli, **Gradanska kultura**, Skopje 2002;
7. [www.dadalos.org](http://www.dadalos.org).

## **MUZI KO VASPITANJE (1. as nedjeljno, 37. asova godišnje)**

### **I. UVOD**

- ω Muzika je dio kulturnog formiranja li nosti i njegova stalna potreba. Ona direktno utiće na kreiranje ovjekove li nosti. Muzika je nesumnjivo ovjekova potreba za stvaralaštvo, komunikacijom i kreativnošću. Ona produbljuje vizije u u enju koje teže njenim vrijednostima. Muži ko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ima za zadatak da ospozobi učenika za:
- ω selektivo i aktivno slušanje muzike u okviru medijskih programa i muzičkih priredbi;
- ω za sudjelovanje u hrvatskim formacijama i drugim muzičkim djelatnostima;
- ω buduće šire obrazovanje koje podrazumijeva pripremu za neku profesiju gdje je muzika sastavni dio toga;

### **II. OPŠTI ZADACI PREDMETA**

- ω Da razvija mužički ukus, muži ko izražavanje i stvara laku sposobnost.
- ω Da razvija patriotska osjećanja upoznavanjem muzičkih djela iz kulturne baštine Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, što doprinosi razvoju opšte kulture, kao i međusobno razumijevanje, uvažavanje i poštovanje.
- ω Da se u svim oblicima nastave, posebno u horu i drugim vokalnim i instrumentalnim sastavima njeguje zajedničko muziciranje.
- ω Pjevanjem i sviranjem pjesama razvijati dečji glas, pravilno disanje, izgovor, artikulaciju i intonaciju.
- ω Aktivnim slušanjem muzike razvijati sposobnost učenja osnovnih izvedbičkih sastava.
- ω Ospozobiti učenike za selektivni odabir muzičkih djela.
- ω Razvijati sposobnost vrednovanja muzičkih djela.

- ω Da individualno izražavaju i stvaraju muzika djela.
- ω Da doživljavanjem muzike razvijaju maštu i izražavaju se literarno, likovno i pokretom.
- ω Da uočeve vezu muzike sa bosanskim jezikom i drugim granama umjetnosti.
- ω Da se razvijaju muzike sposobnosti (osjećaj za ritamsko i melodijsko kretanje), pravilno oblikovanje muzičkih misli, kao i razlikovanje suprotnosti: dugo – kratko, visoko - nisko, tiho – glasno.
- ω Da upoznaju muzika djela autora i izvođača.
- ω Da upoznaju i savladaju osnovne muzike pojmove, forme i vrste koje mu omogućavaju shvatanje muzike.
- ω Da upoznaju i savladaju osnovne pojmove muzike pismenosti.
- ω Da se osposobe za rukovanje savremene muzike tehnologije.
- ω Da omogućuju upoznavanje različitih zanimanja, te da najspasobnije pojedince usmjerava na školovanje u muzikim školama, kao i za druga zanimanja za koja su potrebne ove sposobnosti i znanja.

### **III. NASTAVNI PROGRAM PO RAZREDIMA**

<b>Muzika djelatnosti</b>	<b>Predloženi sadržaji</b>	
	Tematske informacije	Muzika literatura
<b>INTERPRETACIJA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Učenici pjevaju tradicionalne narodne i umjetničke pjesme iz bosansko-hercegovačke i svjetske literature</li> <li>• Učenici igraju uz stalnu instrumentalnu pratnju i izvode posebna instrumentalna djela</li> <li>• Izvođenje skladnog plesa uz prikladnu muziku</li> <li>• Pjevanje i ritamske vježbe izvode pokretom</li> </ul>	<p>Vokalna muzika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pjesme i melodije u duru i molu</li> <li>• Bilježe notni zapis</li> <li>• Glasovi i oblik,</li> <li>• solisti, ansambl, horovi</li> <li>• Pjesme i melodije</li> <li>• Pjesma ima sadržaj i oblik</li> <li>• Pjesme uz instrumentalnu pratnju</li> </ul>	<p>Umjetničke pjesme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jesen – J. Lui</li> <li>2. Sumrak – Beethoven</li> <li>3. Naš vlak – N. Njiri</li> <li>4. Viva la muzika – kanon “Dom”</li> <li>5. Šaka pjesma – J. Požgaj</li> <li>6. Vedra pjesma – G. P. Telemann</li> </ol> <p>Narodne pjesme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ja raspljem kose djevoja ke – C. Rihtman</li> <li>2. Je am žele Tuzlanke djevojke – V. Karajtmajer</li> </ol>

<p><b>SLUŠANJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiticki doživljaj narodne i umjetničke muzike</li> <li>• Učenici slušaju vokalne kompozicije, vokalno-instrumentalna djela u svim žanrovima svjetskih i domaćih autora.</li> </ul>	<p>Instrumentalna muzika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvukne boje instrumenata u muzikim delima poznatih kompozitora</li> <li>• Žigani instrumenti</li> <li>• Duvaci instrumenti</li> <li>• Instrumenti sa tastaturom</li> <li>• Udaci instrumenti</li> <li>• Elektronski instrumenti</li> <li>• Instrumentalni sastavi, solisti, kamerne grupe i orkestri</li> <li>• Imenovanje instrumentalnih djela</li> </ul>	<p>3. Dobro došli muštuluci – C. Rihtman          4. Tri djevojke proso žele – Podravina          5. Ja zagrizoh šareniku jabuku – Sarajevo          6. Odbi se biser grana od jorgovana – Derventa          7. Zapjevala bulbul ptica – C. Ritman          8. Moj beharu – Mostar          9. Stari svate promješaj dukate          10. Tamburalo mom e uz tamburu          11. Kad ja po oh na Bembašu          12. Veseli se ku ni do ma ine</p> <p>Vokalno–instrumentalna djela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Pretorius: Viva la musica – kanon</li> <li>2. L. van Beethoven: Sumrak</li> <li>3. S. Stojkov: Na planinacah</li> <li>4. Z. Grgošević: Igra kolovo veselo – kanon</li> <li>5. Z. Grgošević: Osvanudan – kanon</li> <li>6. G. F. Telemann: Vedra pjesma</li> <li>7. J. S. Bach: Menuet u G – duru, Menuet u g – molu</li> <li>8. J. Hajdn: Djecija simfonija</li> <li>9. F. Subert: Serenada</li> <li>10. F. Sopen: Mazurka u B – duru, Poloneza u g – molu</li> </ol>
---	--	---

		11. D. Verdi: Hor cigana iz opere "Trubadur" 12. S. Guno: Hor vojnika iz opere "Faust" 13. J. Straus: Valcer "Na lijepom plavom Dunavu", Picikato polka 14. P. I. ajkovski: Spanski ples – bolero iz baleta "Labudovo jezero" 15. M. Prebanda: Azemina 16. J. S. Bah: Ah, sto volim 17. I. Zajc: Lastavicam 18. V. Lisinski: Vecer 19. Verdi – Mars iz opere "Aida" 20. Smetana – opera "Prodana nevjeta" 21. Mocart – Opera "Carobna frula"
<b>STVARALASTVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Usvojeni muziki sadržaji se mijenjaju u kreativnom smislu.</li> <li>o Usvajanje instrumentalne pratnje u drugim muzikim oblicima</li> </ul>	Biramo muziku: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Zabavna, popularna i plesna muzika</li> <li>o Umjetnička i klasična muzika</li> </ul> Mužike osobine <ul style="list-style-type: none"> <li>o Programska</li> <li>o Apsolutna</li> </ul>	

Preko komentiranja izražavaju, na kreativan način, muzike doživljaje u izražajnim oblicima.

#### **IV. DIDAKTIKO-METODSKA UPUTSTVA**

Muzikolog vaspitanje u ovom razredu realizuje se na najvišem nivou. Nastavnici moraju upotrebljavati aktivne oblike i metode rada.

Zato je potrebna velika priprema nastavnika.

Nastavni plan i program sa jasnim zadacima usmjerava na širinu tri osnovne vrste muzičkih didaktičkih osobina.

- ◆ Muzička literatura za izvođenje i slušanje koje uitelj odabira iz postojećih zbirki pjesama i muzičkih snimaka.
- ◆ Druga vrsta osobine su različiti pojmovi, zakonitosti o muzici, koje objašnjavaju muziku literaturu (lestvice, tonaliteti, ritam, notni zapis, oblici).
- ◆ Treća vrsta su podaci o muzici kojima kulturi, njene važnosti, koji se odnose na razrede ovog nivoa, na muziku život u širem okruženju do svjetskog stvaralaštva.

Didaktičke osobine su među osobno povezane zato što muzika literatura omogućava uporedno iskustvo na direktni način. Njeno razumijevanje omogućuje pojmovi i zakonitosti u podacima o muzici. Podaci se primjenjuju u kulturnim dogajajima.

### INTERPRETACIJA

Nastavnik realizuje sadržaj preko interpretiranja u kombinaciji sa metodom imitacije (po sluhu) kao i po notnom tekstu.

Nastavnik uopštava načelo individualizacije u eni kih pogleda na njihove razvojno – izvođačke mogućnosti, pri tom obuhvatajući pjevanje i instrumentalno sviranje.

### SLUŠANJE

Po kriterijumu druge i treće vrste didaktičkih osobina nastavnik odabira pjesme za slušanje. Metodi ka procedura treba da otkloni pasivno slušanje muzike. U uvodnoj motivaciji, toku kompozicije i zaključne povratne informacije o slušanim djelima obogaćuje se oblik rada interesantan za učenike. Na ovaj način slušanje je interesantnije u učenicima.

### STVARANJE

Stvaralačko područje djelatnosti (stvaralački izražaj) obuhvata tri glavna oblika:

- ◆ Nastavnik podstiče učenike da naučene sadržaje interpretiraju na estetski način.
- ◆ Učenici sa jednostavnim muzikalnim sredstvima stvaraju različite melodische i ritamske pratećne muzičke oblike (pjesme, rondo, varijacije).
- ◆ Muzikalno stvaralaštvo je povezano sa likovnom i književnom umjetnošću kao i plesnim pokretima.

## V. MUZIKO-RAZVOJNA DOSTIGNУА

### SPOSOBNOSTI

Ovaj ciklus spada u period gdje se razvijaju harmonski osjećaj i harmonsko dvoglasno i višeglasno pjevanje narodnih i umjetničkih pjesama kao i kanona sa pratećom ostinatom i drugih nacija.

Posebna osnova znanja su elementi melodijskog osjećaja koji se zasnivaju na ljudnim prethodnim iskustvima.

U ovom dobu osnovne muzike djelatnosti razvijaju se, radi u vršivanja sposobnosti analitičke osnove, metodske odnosa, trajanju i visini, i na ovaj način mogu uje kvalitetan osjećaj ritamsko-melodiskog i harmonskog sluha.

Muzika komunikacija je primarna orijentacija i dominantna metoda učenja (interpretacija po notalnom tekstu).

U enikovo analitičko muziko mišljenje usmjerava na kvalitetno slušanje, pažnju i razvoj.

Postepeno jača njihova sposobnost estetskog oblikovanja, što se postiže načinom.

## SPRETNOST

Psiho-motori koje spretnosti potrebne za vokalno-instrumentalno izvođenje odražavaju se na muziku.

Sa odabranim programom za interpretaciju i didaktičkim procedurama, spretnost izvođenja podstiče da se razvija na visokom nivou. U međuvremenu se javlja period mutacije (posebno kod dječaka). Nastavnik se pažljivo priprema da učenicima pojasni osnovne elemente i savjetuje ih kako da lakše sudjeluju u pjevanju (kad se pojavi ovaj fenomen – poteškoće). U ovom slučaju on može da ih orijentiše za instrumentalno sviranje.

To što je realizovano prethodne tri godine, preko zajedničkog izvođenja i muzičko-didaktičkih igara, sada povezujemo sa informacijama o pravilnom pjevanju.

## INFORMATIVNA ZNANJA

### Učenici:

- ◆ Upoznaju izražajne elemente
- ◆ Upoznaju u potpunosti izražajna sredstva u djelima vokale, vokalno-instrumentalne muzike.
- ◆ Razumiju osnovne sadržaje muzike oblike
- ◆ Razlikuju programsku odapsolutne muzike
- ◆ Razlikuju razlike muzike vrste

Nastavnik iz svog muzi kog iskustva posjeduje potrebna znanja koja omogu avaju elementarnu orijentaciju pri izvo enju, slušanju i stvaralaštvu.

Oni upoznaju elementarne teoretske pojmove, zakonitosti i informacije o muzi koj kulturi.

Važno je da nastavnik ne postavlja i zahtijeva pitanja i odgovore da ne bi preovladalo teopriziranje zbog verbalnog razloga. Zbog toga težimo ka promjeni preko didaktičke procedure od muzi kog doživljaja do muzi ke komunikacije.

## **VI. ME UPREDMETNA POVEZANOST**

Ove muzi ke osobine i djelatnosti tijesno su povezane sa drugim oblastima:

- ◆ Vokalne osobine uo avaju u narodnim pjesmama i pjesmama bosanskih pjesnika ( Bosanski jezik)
- ◆ Tekstovi stranih pjesama povezani su sa stranim jezicima
- ◆ Odre eni muzi ki sadržaji su povezani sa prirodom, društvom, običajima, različitim životnim situacijama (Geografija i Historija)
- ◆ Muzi ke djelatnosti ispoljavaju likovno, literarno i pokretno – plesna kreativnost (Bosanski jezik, Likovno vaspitanje i Tjelesni odgoj)
- ◆ Tehnika pjevanja u estetskom oblikovanju je pozitivna govorna sposobnost (Bosanski jezik, strani jezik)
- ◆ Poznavanje muzi kih osnova uti će na cjelovito slušanje (svi predmeti)
- ◆ Muzika kultura uti će na zdravo zvuno okruženje ( zdravstveni odgoj)

## **VII. KATALOG ZNANJA - OSNOVNI STANDARDI ZNANJA PO RAZREDIMA**

### **SPOSOBNOSTI**

U enici:

- ◆ Razvijaju melodijski osjećaj na muziku i na osvrati se na razlikovanje dura od mola.
- ◆ Produbljuju ritamske osjećaje na analitički način u širem sadržaju osvrati se na ritamsku podjelu sa pauzama i različitim taktovima.

- ◆ Produbljuju samostalnost pri dvodjelnom pjevanju.
- ◆ Usvajaju muzičko mišljenje.
- ◆ U vršaju pažnju i memoriju tokom slušanja.

#### SPRETNOST

U enici:

- ◆ Formiraju glas i razvijaju ambitus.
- ◆ Upoznaju pravila lijepog pjevanja i problematiku mutacije.
- ◆ Produbljuju orijentaciju i sposobnost za upotrebu školskih instrumenata.

#### INFORMATIVNA ZNANJA

U enici:

- ◆ Upoznaju osnovne karakteristike lestvica u tonalitetu dur – mol i upotrebljavaju ih za shvatanje muzičke koncepcije.
- ◆ Imaju jasnu predstavu o notnom sistemu kao i o tonskoj abecedi.
- ◆ Upoznaju podjelu tonova.
- ◆ Razumiju pojam absolutne – programske muzike.
- ◆ Upoznaju muzičke vrijednosti drugih naroda.
- ◆ Razvijaju znanje o univerzalnosti muzike, koja zbližuje ljude različitih sredina kao zajedničko ljudsko bogatstvo.

### VIII. STANDARDI VREDNOVANJA

- Da u enici poznaju elemente jezika umjetnosti
- Da se umjetnički opismene
- Da se lako snalaze u svijetu umjetnosti
- Da imaju sposobnost da shvate kompoziciju
- Da ste ena znanja primjene u praksi
- Da umjetničkim stvaralaštvom razvijaju multikulturalne odnose
- Da vrednuju svoj rad i rade ostalih u enika
- Da razvijaju zdrav samokritički odnos
- Da njeguju kulturu opažanja
- Da predlože alternativu za rješenje
- Da izaberu najpovoljniju alternativu
- Razvijati kod djece samoaktivni interes za oplemenjivanje i zaštiti ovjekove okoline i unapređenje kulture življjenja

## **IX. ME UKURIKULARNI STANDARDI**

- Uvažavanje i isticanje prava djeteta
- Etnička i religijska tolerantnost
- Uvažavanje ravnopravnosti polova
- Kultura bavljenja sportom
- Porodino vaspitanje i dobro zdravlje
- Koordinacija sa nastavnim oblastima kao što su:
  - Bosanski jezik i književnost
  - priroda
  - Likovno vaspitanje
  - Tjelesno vaspitanje

## **X. FORME RADA**

- Zajednička nastava (frontalni rad)
- Grupni rad i saradnja među grupama
- Rad u parovima i saradnja parova
- Specijalni rad sa djecom koja imaju lako mentalno i laka fizička oštećenja (sluh, vid, male govorne smetnje...).

## **XI. MOTIVI**

- Stvaralaštvo
- Doživljaj ljepote muzičkih umjetnosti
- Sloboda
- Radoznalost
- Uspjeh
- Samopouzdanje
- Borbenost
- Takmičarski duh
- Lične i društvene potrebe
- Ideali i nagrade
- Uzori i umjetnička djela

**UVOD**

Tehnologija za šesti razred je nastavak i proširenje prethodnog znanja. Nastavni predmet tehnologija približava u enike sa raznim formama i dimenzijama iskustava i ljudskih djelatnosti (materijali i njihova prerada, vještina rada i dizajniranja, tehnologija informisanja i komunikacije, kao i zemljoradni ka i građevinarska tehnika).

**CILJEVI**

- Razvijanje i produbljivanje znanja u oblasti tehnologije i njena važnost u službi ovjeka.
- Stvaranje navika i vještina tokom teorijskog i praktičnog rada, sposobnosti traženja informacija iz domena tehnologije.
- Spoznaja odnosa između tehnologije i društva – u sadašnjosti, prošlosti i u budućnosti.
- Rad po standardima za kvalitet i datim specifikacijama.
- Crtanje i grafikoni, uključujući i slobodno crtanje, tehniko crtanje i korištenje grafičnih računarskih programa, su također od suštinske važnosti u tehnološkoj praksi za određivanje i objašnjavanje ideja i predloženih rješenja.
- Dizajniranje kao aktivnost koja uključuje proces specifikacije, razvoja i testiranja prototipova.
- Osnaživanje u službi doprinosa tehnološkom društву.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

Učenici treba:

- da upoznaju osnovne osobine materijala koji se koriste u industriji i tehnologiji njihove prerade;
- da poznaju alat za rad, motore, sisteme za transmisiju, sisteme za prenošenje energije;
- da shvate proces od ideje do konačne realizacije;
- da znaju vršiti tehničko dokumentiranje i njegovu primjenu u realizaciji finalnih proizvoda;
- da shvate da cijena proizvoda zavisi od cijene materijala, cijene rada i drugih troškova;
- da znaju načine prerade drveta, plastike, metala, gipsa, itd.;
- da shvate mogućnosti uređivanja raznih procesa uz pomoć računara;
- da znaju koristiti računar za tehničko dokumentiranje, za mjerjenja i za različita tehnika predstavljanja;
- da znaju koristiti uređaje za komunikaciju.

SPECIFI NI OBJEKTIVI	PROGRAMSKI SADRŽAJ	OEKIVANI REZULTATI	METODOLOGIJA I DIDAKTI KA UPUTSTVA	ME UPREDMETNA POVEZANOST
<b>Materijali i njihove prerade</b>				
<b>Fond asova: 9</b>				
<p>Učenik treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da se upozna sa papirom i drvetom kao svakodnevnim materijalima;</li> <li>da razvije sposobnosti za rad u grupi;</li> <li>da razvije sposobnosti za organizaciju posla;</li> <li>da razvije kreativnost, posebnost, kritičko mišljenje i da razvije sposobnost i vještina rješavanja problema;</li> <li>da razvije pozitivan odnos prema okolini.</li> </ul>	<p>Tehnologija prerade papira i njen uticaj na okolinu.</p> <p>Ručna prerada papira.</p> <p>Razne vrste papirnih materijala i njihove osobine.</p> <p>Vrste drveća koje raste u našoj zemlji, njihove osobine i tehnologija prerade.</p> <p>Tehnologija prerade drveta.</p> <p>Šta su poluproizvodi.</p> <p>Poremenje osobina</p>	<p>Učenik treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da zna tehnologiju prerade papira i drveta; da poznaje i da koristi alat za rad i osnovne mašine;</li> <li>da poznaje tok procesa od ideje do proizvodnje;</li> <li>da zna da cijena proizvoda zavisi od cijene materijala, cijene rada, itd.</li> <li>da zna i dati tehničku dokumentaciju;</li> <li>da koristi odgovarajući rješenik za imenovanje i opis opreme, materijala i</li> </ul>	<p>Svi sadržaji se realizuju u obliku zajedničkog projekta sa raznim materijalima, od dizajniranja do finalnog proizvoda.</p> <p>Učenike treba podsticati za preuzimanje inicijativa ili nezavisnih radnji, imajući u obzir osnovna pravila ponašanja u grupi.</p>	

	drveta sa osobinama drugih materijala.  Važnost šuma za okolinu.	prerada; da zna šta je sirovina, poluproizvod i kona ni proizvod.		
<b>Vještina rada</b>				
<b>Fond asova: 9</b>				
Razvijanje sposobnosti ru ne prerade i sa osnovnim mašinama za papir i drvo.	Odabir i koriš enje odgovaraju ih metoda za preradu i formiranje materijala.  Sje enje, bušenje, struganje, lijepljenje, zaštita površina.  Koriš enje ru nog alata i elektri nih mašina.	U enik treba da zna da nezavisno radi razli ite objekte od papira i drveta, koriste i osnovni alat.	Radne sposobnosti se sti u ru nom preradom papira ili drveta.  Koriš enje radionice opremljene alatom i mašinama za rad.  Realizacija se vrši putem radnog projekta.	
<b>Vještine dizajniranja</b>				
<b>Fond asova: 5</b>				
U enik treba: da razvije	Pravljenje proizvodne skice	U enik treba: da ima ideje o	Koriš enje ra unara za izradu tehnike	Maternji jezik Matematika

<p>kreativnost, posebnost, kritičko mišljenje i radne sposobnosti rješavanja problema; da zna da izradi i koristi tehničku dokumentaciju; da razvije jasnu ideju što treba raditi u fazama rada i da predlaže alternativne metode u slučaju poteškoća tokom rada.</p>	<p>(objekta). Planiranje faza rada. Vrednovanje i porene je skice i napravljenog objekta.</p>	<p>fazama rada od skice do realizacije objekta; da bude u stanju dizajnirati jednostavan proizvod prema: osobinama materijala, funkciji, estetici, cijeni, itd.</p>	<p>dokumentacije. Realizacija se vrši putem radnog projekta.</p>	
---	---	---	--	--

#### Tehnologija informisanja i komunikacije

##### Fond asova: 5

<p>Učenik treba: da se upozna sa glavnim djelovima ra unarskog sistema i</p>	<p>Glavni sastavni djelovi ra unarskog sistema. Programi za preradu teksta i</p>	<p>Učenik treba: da zna koristiti ra unar za izradu tehnike dokumentacije.</p>	<p>Realizacija se može postići korišćenjem ra unara.</p>	<p>Maternji jezik Engleski jezik Matematika</p>
--	--	--	--	---

mogunostima njegovog korištenja.	crteža. Veze između različitih programa.			
----------------------------------	--	--	--	--

### Poljoprivredna i građevinarska tehnika

#### Fond asova: 9

Učenik treba: da se upozna sa poljoprivrednim i građevinarskim mašinama; da shvati povezanost između mašinskog alata i materijala koji se prerade; da shvati veze između osnovne mašine i pratećeg alata; da shvati razliku između mašina za transport i preradu materijala.	Mašine za preradu zemlje.  Mašine za sajenje, za žetvu, za prskanje, za branje.  Mašine za transport.  Mašine za preradu građevinskog materijala.  Elementi građevinarstva.	Učenik treba: da zna i razumije osnovne principe rada nekih poljoprivrednih i građevinarskih mašina; da zna da se objekti sastoje od raznih građevinskih elemenata; da razlikuje mašinu i alat; da shvati vezu između alata i materijala; da klasificuje mašine na osnovu različitih kriterija.	Konkretno upoznavanje sa radom jedne poljoprivredne i građevinske mašine i njihovom demonstracijom. Obrada modela neke opreme. Ova nastavna jedinica se realizuje kao projekat od poznavanja mašine do modela, i ovo uključuje vještina dizajniranja i rada.	Maternji jezik Fizika Biologija
--	---	--	--	---------------------------------------

## **VREDNOVANJE**

**Vrednovanje u enja se vrši na ove na ine:**

1. ocjenjivanjem zalaganja u enika tokom realizacije programskog sadržaja;
2. ocjenjivanjem individualnog rada u izradi projekata (modela) i rada na ra unaru;
3. ocjenjivanjem doprinosa tokom grupnog rada;
4. testiranjem tokom nastavnog procesa;
5. ocjenjivanjem zada e i individualnih projekata.

## **UPUTSTVA ZA UPOTREBU LITERATURE I DRUGIH NASTAVNIH IZVORA**

### **LITERATURA**

1. **Pajtim Bejtja, Alqi Mustafai, Eva Zagori, Renata Qatipi, Robert Tytymçe, Franko Kondakçia:** “Teknologja 1”, Tirana, 2002.
2. **Mr. Rexhep Berisha:** “Arsimi teknik” V, VI razred, Priština, 2001.

**Neophodna oprema i drugi preduslovi:**

1. kabinet sa opremom za izradu projekata;
2. kabinet sa ra unarima i štampa em;
3. potrebne software aplikacije;
4. veza sa internetom, lokalna mreža u kabinetu;
5. treninzi za nastavnike;
6. održavanje.

**Minimalni uslovi:**

1. osnovna oprema i alat za prakti ni rad;
2. treninzi za nastavnike;
3. jedan ra unar u školi za demonstraciju nastavnog programa.

**Napomena:**

Ako škola nema kabinet za izradu projekata, onda se program mora realizovati u u ionici.

Ako škola nema ra unare, potrebno je ista i teorijske aspekte programom predvi enih tema i izvršiti njihovu demonstraciju, ako škola ima bar jedan ra unar.

U predvi enom fondu asova je uklju eno predavanje, utvr ivanje predmeta i testiranje u enika.

## **OPŠTA METODOLOŠKA UPUTSTVA**

- 1.Naglasak na demonstraciji i individualnom i grupnom radu, npr. predavanje 25%, demonstracija 25%, individualni i grupni rad 50%.
- 2.Poticanje individualnog rada i razmjene znanja i sposobnosti, interaktivni rad.  
Obnavljanje sadržaja putem zadataka koji uklju uju izvršavanje više ste enih znanja.

## **ORIJENTACIJA ZA NEZAVISAN RAD**

Grupni i individualni rad

## **TJELESNI I SPORTSKI ODGOJ (2. godina, 74. učenica)**

### **UVOD**

Tjelesni i sportski odgoj u nižoj srednjoj školi, stavlja u enika u kontakt sa velikim brojem fizičkih, sportskih, umjetničkih aktivnosti koje ga konstituišu u savremenoj kulturi. Po svojoj prirodi ove aktivnosti imaju privilegiju da utiču na poseban način na relacije i adaptaciju prema fizici kom i ljudskom okruženju. One mogu omogućavati svim učenicima da se fizički isprobaju i da se što bolje upoznaju sa raznim originalnim iskustvima, sa izvorima emocija i želja.

Tjelesni i sportski odgoj doprinosi razvoju identiteta. U širem shvatanju i u odnosu sa drugim disciplinama, ovo je raznovrsnost krugova, u kojima se nalaze individualna i kolektivna iskustva, koja mogu omogućavati TSO (tjelesni i sportski odgoj) da učestvuje na specifičan način u vaspitanju, sigurnosti, zdravlju, solidarnosti, odgovornosti i autonomiji. Nuditi ove konkretnе službe za pristup društvenim i moralnim vrijednostima posebno u odnosu na pravila, TSO doprinosi edukaciji i građanstvu.

### **CILJEVI**

- Tjelesni i sportski odgoj treba da bude sredstvo cijelokupnog razvoja učenika.
- Morati poštovati princip jednakih mogućnosti za sve učenike kao i poštovanje razlika među njima.
- Pedagoški proces treba tako usmjeravati da svaki učenik bude uspešan i motivisan.
- Igra kao sredstvo relaksacije i kao sredstvo za vaspitanje mora biti prisutna na svakom asu tjelesnog odgoja.
- Prirodni ciljevi nastavnog programa dozvoljavaju određen stepen autonomije škole i nastavnika, i kao takvi traže profesionalnu odgovornost za pronađen sadržaj, metoda i oblika rada.

- Nastavni program mora boditi djecu za humane me usobne odnose kao i za sportsko ponašanje.
- Poseban tretman treba pokloniti djeci sa posebnim potrebama kao i talentovanoj djeci.
- Da poveže sportsku djelatnost sa drugim predmetnim poljima.
- Nastavni program priprema i ocjenjuje dje ja dostignu a i motiviše ih za sportske aktivnosti.
- Moraju se poštovati napisani standardi i normativna akta i paziti na sigurnost tokom vježbanja.

## **OBJEKTIVI**

### **Tjelesni razvoj, pokretne i funkcionalne sposobnosti**

- Formiranje pravilnog držanja tijela.
- Razvijanje pokretnih sposobnosti kroz male sportske igre, štafetske igre i igre na poligonu.
- Razvijanje pokretnih sposobnosti (koordinacije, snage, brzine, pokretljivosti, ravnoteže, ta nost itd.).
- Razvijanje funkcionalnih sposobnosti kroz razne aktivnosti u prirodi (šetnja, tr anje, orijentaciono tr anje itd.).

### **Usvajanje razli itih sportskih znanja**

- U enje tehnike tr anja, skakanja i bacanja.
- U enje tehnike nekih gimnasti arskih elemenata i njihovo povezivanje u cjelinu.
- U enje osnovnih tehni kih i takti kih elemenata kao i njihova primjena u raznim situacijama igre.
- U enje nekih društvenih i narodnih kola.
- U enje jedne tehnike plivanja.
- Pravilno u enje skijanja.

### **Povezanost sa teorijskim znanjima**

- Poznavanje rekvizita i sportskih sprava, uvanje i njihovo pravilno upotrebljavanje.
- Shvatanje nekih sportskih pojmove.
- Poznavanje važnosti nekih od sportova, a posebno nekih od sportova koji su vezani sa našom tradicijom i prošloš u (kao na primjer: rvanje).

- Poznavanje i poštovanje pravila malih sportskih igara.
- Poznavanje shvatanja ritma, takta i tempa u kretanju.
- Shvatanje prednosti sportske opreme, posebno u odre enim situacijama (u takmi enjima i u raznim vremenskim uslovima).
- Poštovanje pravila ponašanja kao i principa sigurnosti, a pogotovu na bazenu, ski stazi, u šumi itd.).
- Pravilno shvatanje važnosti redovnog i sistematskog bavljenja sportom za o uvanje i ja anje zdravlja.

**Ugodno doživljavanje sporta, formiranje i razvoj pravilnog držanja (ponašanja) navika i na ina ponašanja**

- Razvoj odlu nosti i borila ke duše u razli itim situacijama.
- Razvoj upornosti kroz aerobi ne aktivnosti.
- Razvijanje pozitivnog ponašanja u sportu, sudjelovanje i pružanje pomo i u potrebnim situacijama.
- Njegovanje stava, poštovanja i higijenskih navika prema školskom inventaru i sportskoj opremi.
- Razvoj osje anja za ocjenjivanje i uvanje tradicije kao i kulturnog naslje a.

**PROGRAMSKI SADRŽAJI**

1. OCJENJVANJE POKRETNIH SPOSOBNOSTI	4	asa
2. ATLETIKA	12	asova
3. SPORTSKA I RITMI KA GIMNASTIKA	14	asova
4. KOLEKTIVNI SPORTOVI	24	asova
5. INDIVIDUALNI SPORTOVI		
- borbeni sportovi	12	asova
- sportovi sa reketima	8	asova
6. SKIJANJE	7-10	dana
7. IZLETI	2	dana godišnje
8. SPORTSKA TAKMI ENJA (NAJMANJE U DVA SPORTA, PREMA USLOVIMA)		

NASTAVNE CJELINE	PROGRAMSKI SADRŽAJI	METODOLOŠKA UPUTSTVA	O ĚKIVANI REZULTATI	ME UPRED METNA POVEZANOST
TEME				
<b>1. OCJENJIVANJE MOTORI KIH SPOSOBNOSTI</b>	•Mjerenje antropometrijskih osobina i psihomotori kih sposobnosti	Na in grupnog rada, verbalna i demonstrativna metoda	Stepen napredovanja (po etno i završno vredovanje antropometrijskih i pokretnih posebnosti)	Matematika Zdravstveno vaspitanje
<b>2. ATLETIKA</b> • Hodanje i tr anje	Hod i tr anje Sportski hod Osnove tehnike brzog i izdržljivog tr anja Brzo tr anje 60 m Izdržljivo tr anje 600-800 m	Oblik rada - frontalni i grupni	U enik treba da razlikuje obi no hodanje od sportskog; da zna nisko i visoko polaženje; da zna da tr i na koordiniran na in sa odre enim tempom.	Matematika Biologija
• Skakanja	• Skok uvis – tehnika “makaze” • Skok udalj – tehnika “tijelo u luku”		Da zna da sko i uvis i udalj sa zaletom.	Biologija Fizika
• Bacanja	Bacanje kugli do 200 gr. sa mjesta i sa zaletom, na	Oblik rada - frontalni i individualni	Da zna da baci kuglu sa zaletom; da zna da gura	Biologija Fizika

	cilj i na daljinu. Bacanje medicinskih kugli	Metode rada - usmena demonstriranja, sinteti ka i ilustracije  Oblik rada - frontalni i individualni Metoda rada - usmena demonstriranja, sinteti ka i ilustracije	medicinske kugle.	Matematika
<b>3. SPORTSKA I RITMI KA GIMNASTIKA</b> • Vježbe na podu  • Skokovi  • Karike  • Razboj	Kolut naprijed, kolut pozadi, stajanje na ruke, bo no okretanje “zvijezda”  • Skok preko kozli a u širini, nogama sa strane • Skok preko kozli a skupljenih nogu  • Pokreti naprijed, pozadi, penjanje  • Sa skokom penjati se naslanjaju i se na	Oblik rada - frontalni, u parovima i individualni  Oblik rada - frontalni, u parovima i individualni  Oblik rada - frontalni, u parovima i individualni  Oblik rada - frontalni, u parovima i	Učenik treba da zna da razlikuje kolut od okretanja, da zna spajanje na ruke, bo no okretanje.  Da zna da preskoči kozli nogama sa strane i skupljenih nogu.  Da zna da se penje, obavi pokrete na karikama i da se spusti.  Da zna da se propenje na razboj i da završi radnje na	Fizika  Fizika  Fizika  Fizika

	<p>ruke, hodanje naprijed sa naslonom na ruke, ljaljanje ispred sa naslonom na raširene ruke, izlazak ljaljanjem ispred sa naslanjanjem na ruke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gimnasti ka greda</li> </ul> <p>• Hodanje po gredi, tr anje i okret, kao i povezanost ovih elemenata u cjelinu.</p> <p>• Frontalna i linijska ravnoteža nad gredom. Izlazak sa strane sa pravim tјelom</p> <p>• Narodna, nacionalna i me unarodna kola</p>	<p>individualni</p> <p>Oblik rada - frontalni, u parovima i individualni. Metode rada - usmjena, demonstrativna i sinteti ka</p> <p>Oblik rada - frontalni</p>	<p>njemu.</p> <p>Da zna da hoda po gredi, da napravi okret, da drži ravnotežu i da kombinuje elemente u cjelinu.</p> <p>Da zna da igra kola uz muziku pratnju; da zna osnovne moderne plesove.</p>	<p>Fizika</p> <p>Muzika kultura</p>
--	---	--	--	-------------------------------------

<b>4. KOLEKTIVNI SPORTOVI</b>	Osnovni elementi tehnike bez lopte: hodanja, trčanja, stajanja i skakanja Elementi sa loptom: dodavanja i primanja, udarci i bacanja Elementi individualne i grupne taktike. Jednostavne igre 1:1 do 7:7	Oblici rada - frontalni i individualni Metoda rada - verbalno i sintetičko demonstriranje	Učenik treba da zna da sakrije, prima i gata loptom, da zna da upotrijebi osnovne elemente tehnike i taktike u igri 1+1 do 7+7.	
• Mali futbal	Osnovni elementi tehnike bez lopte: hodanja, trčanja, zaustavljanja i skakanja Elementi sa loptom - primanje i držanje lopte, dribbling i udarci Elementi individualne i grupne tehnike. Igra - mali rukomet 1+3 i 1+4	Oblici rada - frontalni i individualni. Metode rada - verbalno i sintetičko demonstriranje	Učenik treba da zna da gata loptom, prima i prebacuje loptu, da zna da koristi osnovne elemente tehnike i taktike u igri 1+3 i 1+4.	Matematika
• Mali rukomet	Osnovni elementi tehnike bez lopte: hodanje, trčanje, skokovi Elementi sa loptom - hvatanje i držanje lopte, dodavanja, dribbling, zaustavljanje driblinga, bacanje u koš, sa mjesta i tokom pokreta. Elementi taktike, individualni i grupni. Igra na jedan koš 1:1, 2:2 i na dva koša 3:3	Oblik frontalnog i individualnog rada Metode rada -verbalno, sintetičko demonstriranje	Učenik treba da zna da hvata loptu, dodaje i ubacuje u koš, da zna da primjenjuje osnovne elemente tehnike i taktike u igri 1:1, 2:2 i 3:3.	Matematika

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mala odbojka</b></li> </ul>	<p>Osnovni elementi tehnike bez lopte - skokovi Elementi sa loptom - bacanje lopte od gore, od dolje, serviranje od dolje Elementi individualne i grupne taktike, igra 2:2, 3:3</p>	<p>Oblik rada - frontalni i individualni. Metode rada - usmene, demonstrativne i sinteti ke</p>	<p>Ucenik treba da zna da prihvati loptu, doda i obavi ga anje loptom, da zna da upotrijebi osnovne elemente tehnike i taktike 1:1, 2:2 i 3:3.</p>	<p>Matematika</p>
<p><b>5. INDIVIDUALNI SPORTOVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Borila ki sportovi</b></li> <li>• <b>Rvanje</b></li> <li>• <b>Karate</b></li> </ul>	<p>Osnovni elementi rvanja – slobodni stil. Hvatanje za pojasa, noge</p> <p>Osnovni elementi karatea: odbrana - pokreti rukama i nogama; napad - rukama i nogama; jedna osnovna kota</p>	<p>Oblik rada - frontalni i individualni Metode rada - usmene, demonstrativne, sinteti ke</p>	<p>Ucenik treba da zna osnovne elemente tehnike karatea, rvanja i džuda.</p>	<p>Biologija</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportovi sa reketima</li> <li>• Pingpong</li> </ul>	<p>Ru ni i nožni pokreti Hvatanje i držanje reketa Osnovni udarci lopte: forhend, bekhend, servis i primanje servisa</p>	<p>Oblik rada – frontalni i individualni Metode rada - usmene, demonstrativne i sinteti ke</p>	<p>Da zna osnovna ga anja loptom, reketima (forhend, bekhend).</p>	Matematika
<b>6. SKIJANJE 7-10 dana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodanje</li> <li>• Okretanje</li> <li>• Penjanje</li> <li>• Silaženje</li> <li>• Spuštanje</li> </ul>	<p>Oblici rada - frontalni, individualni, u parovima Metode rada - usmene, demonstrativne i sinteti ke</p>	<p>U enik treba da zna hodanje na skijama, okretanje, penjanje i spuštanje.</p>	Biologija Fizika Zdravstveno obrazovanje
<b>7. IZLETI</b>	Šetnja u prirodi	Oblik rada - Frontalni	Upoznavanje prirodnih ljepota	Geografija Biologija
<b>8. SPORTSKE IGRE</b>	Organizovanje sportskih igara, najmanje u dvije sportske discipline	Oblik rada - frontalni i individualni	Primjena pravila igre i sportsko ponašanje, kao i organizovanje takmi enja.	Gra ansko vaspitanje

Od petiri ponuena kolektivna sporta škola treba da izabere najmanje dva, zavisno od uslova i kadrova koje škola ima.

#### **Dodatni sadržaji:**

Vožnja roršulama, biciklom, igranje tenisa, badmintona, itd. Izbor ovih sadržaja obaviće nastavnik i škola, zavisno od materijalnih i kadrovskih uslova, kao i tradicije područja gdje se škola nalazi.

### **OCJENJIVANJE**

- Ocjenjivanje tjelesnog razvoja vrši se pomoću antropometričkih instrumenata dva puta godišnje (visina i težina tijela).
- Ocjenjivanje pokretnih sposobnosti vrši se sistemom CGS, dva puta godišnje - skok iz mesta u daljinu, skok iz mesta u visinu, traganje na 60 metara i 600 (za učenice), 800 metara (za učenike).
- Nivo naučenih informacija ocjenjuje se individualno i tokom trajanja igre.
- Ocjenjivanje nivoa stečenih elemenata tehnike i taktike.

Priprema za štampu:  
*IZDAVA KA KU A LIBRI SHKOLLOR*, Priština  
Štampa: DRUCKART - Priština

Katalogimi në publikim – (CIP)  
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214 –93 = 163.41

NASTAVNI plan i....

Nastavni plan i program : Za šesti razred niže srednje škole / [Glavni urednik Isuf Zeneli].- Priština : Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije, 2003 (Priština: "Druckart").- 216 str.; 24 cm.

**ISBN 9951-07-177-5**